

**UGOVOR O KUPOPRODAJI PUTEM UPISA AKCIJA IZ NOVE EMISIJE U POSTUPKU
POVEĆANJA KAPITALA**

između

(1) CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA, AD, PODGORICA

(2) TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A.

I

(3) DRŽAVE CRNE GORE

u vezi sa emisijom i upisom od strane Terna S.p.A., 32.288.915 običnih akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema a.d. Podgorica

Podgorica, 23.11.2010. godine

1. DEFINICIJE I TUMAČENJE	7
<u>1.1 Definicije</u>	7
<u>1.2. Jednina/Množina – Reference – Opšti principi tumačenja</u>	16
<u>2. UPIS NOVIH AKCIJA</u>	17
<u>2.1 Predmet transakcije</u>	17
<u>2.2 Cijena</u>	17
<u>3. ZATVARANJE</u>	17
<u>3.1 Preduslovi</u>	17
<u>3.2 Isplata Cijene, upis Novih akcija i radnje na Zatvaranju</u>	21
<u>3.3 Raskid prije Zatvaranja</u>	23
<u>4. OBAVEZE PRIJE ZATVARANJA</u>	24
<u>4.1 Obaveze u vezi za upravljanjem prije zatvaranja</u>	24
<u>4.2 Ostale obaveze prije Zatvaranja</u>	25
<u>4.3 Odluka o povećanju kapitala, Odluka o usvajanju novog statuta i druge radnje prije zatvaranja</u>	28
<u>4.4 Izdvajanje Djelatnosti operatora tržišta</u>	29
<u>5. IZJAVE I GARANCIJE CGES I CRNE GORE</u>	29
<u>5.1 Izjave i garancije CGES-a</u>	29
<u>5.2 Izjave i garancije Crne Gore</u>	36
<u>5.3 Ograničenja Izjava i garancije</u>	37
<u>6. IZJAVE I GARANCIJE TERNE</u>	37

<u>6.1</u>	<u>Organizacija i Dobar ugled</u>	37
<u>6.2</u>	<u>Potrebna ovlaštenja; Propisno potpisivanje</u>	37
<u>6.3</u>	<u>Bez prekršaja</u>	38
<u>6.4</u>	<u>Odobrenja, Pristanci, itd.</u>	38
<u>6.5</u>	<u>Sporovi</u>	38
<u>6.6</u>	<u>Finansiranje</u>	38
<u>6.7</u>	<u>Tačnost informacija</u>	38
<u>6.8</u>	<u>Pouzdanje u izjave</u>	38
<u>7.</u>	<u>OBEŠTEĆENJA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I POVEZANA PITANJA</u>	39
<u>7.1</u>	<u>Obeštećenja</u>	39
<u>7.2</u>	<u>Postupak obeštećenja</u>	42
<u>7.3</u>	<u>Isključivo pravno sredstvo</u>	43
<u>7.4</u>	<u>Osiguranje</u>	44
<u>8.</u>	<u>OPŠTE</u>	44
<u>8.1</u>	<u>Troškovi</u>	44
<u>8.2</u>	<u>Mjerodavno pravo, Rješavanje sporova i Odricanje od imuniteta</u>	44
<u>8.3</u>	<u>Odricanje</u>	45
<u>8.4</u>	<u>Obavještenja</u>	46
<u>8.5</u>	<u>Cjelovitost ugovora</u>	47
<u>8.6</u>	<u>Izmjene i dopune</u>	47
<u>8.7</u>	<u>Ustupanja</u>	47
<u>8.8</u>	<u>Povjerljivost</u>	47
<u>8.9</u>	<u>Djelimična ništavost</u>	48

<u>8.10</u>	<u>Primjerci ugovora</u>	48
<u>8.11</u>	<u>Jezik</u>	48
<u>8.12</u>	<u>Naslovi</u>	48
<u>8.13</u>	<u>Dodatna obezbjeđenja</u>	48
<u>8.14</u>	<u>Saopštenja</u>	49

Ovaj Ugovor ("Ugovor"), je sklopljen dana 23. novembra 2010. godine između

- (1) Akcionarskog društva **Crnogorski elektroprenosni sistem**, Podgorica, akcionarsko društvo osnovano po zakonima Crne Gore, sa registrovanim sjedištem na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81 000, Podgorica, Crna Gora, koje zastupa gospodin Zoran Đukanović u svojstvu Predsjednika, na osnovu odluke Odbora direktora od 08.10.2010. godine, koja predstavlja Dodatak 1 uz ovaj Ugovor, ("**CGES**" ili "**Društvo**"),

i

- (2) **Terna Rete Elettrica Nazionale**, S.p.A., društvo osnovano po zakonima Republike Italije, sa registrovanim sjedištem na adresi Viale Egidio Galbani 70, 00156 Rim, Italija, koje zastupa gospodin Flavio Cattaneo u svojstvu Izvršnog direktora, na osnovu odluke odbora direktora od 17.06.2009. godine, koja predstavlja Dodatak 2 uz ovaj Ugovor ("**Terna**"),

i

- (3) **Države Crne Gore**, koju zastupa Vlada Crne Gore ("**Crna Gora**"), pri čemu Vladu Crne Gore zastupa gospodin Branko Vujović, Ministar ekonomije, u skladu sa odlukom Vlade od 07.10.2010. godine, na osnovu potvrde generalnog sekretara, koja predstavlja Dodatak 3 uz ovaj Ugovor,

pojedinačno "**Strana**", a zajedno "**Strane**".

P R E A M B U L A

- (A) CGES je akcionarsko društvo osnovano po propisima Crne Gore, registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem: 4-0008972/001, sa ukupnim registrovanim kapitalom u iznosu od 120.846.515.417 EUR (stodvadeset miliona osamstotinačetdesetšest hiljada petstotinapetnaest zapeta četiristotinesedamnaest), podijeljenim na 113.887.961 (stotinaest miliona osamstotinaosamdesetsedam hiljada devet stotina šezdesetjednu) običnih akcija. Svaka akcija je nominalne vrijednosti od EUR 1,0611;
- (B) Crna Gora posjeduje 80.397.282 (osamdeset miliona tri stotine devedesetsedam hiljada dve stotine i osamdesetdve) običnih akcija CGESšto predstavlja 70,5933% ukupno emitovanih akcijaCGES;
- (C) 28. jula 2009.godine, CGES i Terna su potpisali tzv "termsheet" u kojem su određeni osnovni elementi u vezi sa (i) izgradnjom i radom cjelokupnog novog sistema strujne interkonekcije između Italije i Crne Gore koji se sastoji od Nove interkonekcije, Povezane mrežne infrastrukture, (zajedno u daljem tekstu "**Novi sistem interkonekcije**") i Dodatne mrežne infrastrukture (ii) upisom najmanje 22% običnih akcija sa pravom glasa u kapitalu CGES-a od strane Terne i (iii) implementacijom Strateškog partnerstva između CGES-a, Crne Gore i Terne ("**Term Sheet**");
- (D) Crna Gora i Republika Italije su 06. februara 2010. godine sklopile međudržavni sporazum kojim

se proglašava njihova institucionalna podrška i međudržavni sporazum u pogledu izgradnje i rada Novog sistema interkonekcije, Dodatne mrežne infrastrukture i implementacije Strateškog partnerstva, putem direktnih pregovora i implementacije Strateškog partnerstva između Crne Gore, CGES i Terne ("**Međudržavni sporazum**") i ovaj Međudržavni sporazum je ratifikovan od strane crnogorskog Parlamenta, te je stoga važeći i na snazi i omogućava implementaciju Strateškog partnerstva;

- (E) U skladu sa Međudržavnim sporazumom, *inter alia*, Terna je odgovorna za izgradnju Nove interkonekcije, koja će biti u vlasništvu Terne i činiti sastavni dio italijanske prenosne mreže (kao javne infrastrukture), a CGES je odgovoran za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture, koja će biti u vlasništvu CGES-a, i činiti sastavni dio crnogorske prenosne mreže (kao javne infrastrukture);
- (F) U skladu sa Međudržavnim sporazumom, Crna Gora i Republika Italija su takođe dogovorile da prenosni kapacitet koji bude ostvario Novi sistem interkonekcije i odgovarajući prihodi od zagušenja budu podijeljeni na sljedeći način: 80% italijanskom energetsom sistemu i 20% crnogorskom energetsom sistemu;
- (G) Strane ovim putem potvrđuju i saglasne su da se investicije Terne, u skladu sa ovim ugovorom, u Novu interkonekciju i investicije CGES-a u Povezanu mrežnu infrastrukturu vrše u cilju i u svrhu implementacije Strateškog partnerstva u okvirima Međudržavnog sporazuma, završetka izgradnje Novog sistema interkonekcije i najmanje jedne Dodatne mrežne infrastrukture i pretvaranja prenosne mrežne Crne Gore u platformu za povezivanje sistema električne energije Italije i Jugoistočne Evrope; dalje, Strane potvrđuju i saglasne su da se Terna u potpunosti oslanja na činjenicu da će Povezana mrežna infrastruktura i najmanje jedna Dodatna mrežna infrastruktura biti završene u rokovima koji su dogovoreni između Strana i u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta, da je završetak Povezane mrežne infrastrukture i najmanje jedne Dodatne mrežne infrastrukture suštinski značajan za Ternu i da se CGES u potpunosti oslanja na činjenicu da će Nova interkonekcija biti završena u rokovima koji su dogovoreni između Strana, kao i da je završetak Nove interkonekcije suštinski značajan za CGES;
- (H) Odbor direktora CGES na sljedećem sastanku koji će se održati čim to bude bilo moguće, nakon niže navedenog datuma će propisno odobriti nacrt odluke o povećanju kapitala kojom se isključuje pravo preče kupovine, nacrt odluke o usvajanju novog statuta i nacrt odluke o smjenjivanju postojećih i imenovanju novih članova odbora direktora, koje predstavljaju Dodatak 4, pri čemu će nacrti tih odluka biti podnijeti na usvajanje Skupštini akcionara u skladu sa ovim Ugovorom i odbor direktora je 08.10.2010. godine u potpunosti odobrio Poslovni plan (uključujući Plan razvoja) koji predstavlja Dodatak 5, a koji predviđa investicije CGES u vezi sa ovom transakcijom i implementacijom Strateškog partnerstva, uključujući investicije u Povezanu mrežnu infrastrukturu. U skladu sa pomenutom odlukom odbora direktora o povećanju kapitala, Skupština akcionara CGES će biti sazvana da donese odluku o emisiji Novih akcija, u skladu sa odredbama ovog Ugovora.
- (I) Na dan potpisivanja ovog Ugovora, Strane su pregledale sadržaj DVD sobe sa podacima i potvrđuju da Indeks Sobe sa podacima sadrži tačan spisak dokumenata koji čine Zbirku dokumenata iz Sobe sa podacima.
- (J) Terna nije u obavezi da, u skladu sa Ugovorom niti u skladu sa Strateškim partnerstvom, da ponudu u vezi sa preuzimanjem akcija u CGES, samostalno ili zajednički sa Crnom Gorom.

STOGA, na osnovu gore navedenog uvodnog dijela, koji zajedno sa priloženim Dodacima i Prilozima čini integralni dio ovog Ugovora, Strane su se dogovorile o sljedećem:

1. DEFINICIJE I TUMAČENJE

1.1 Definicije

Termini koji počinju velikim slovom u ovom Ugovoru, ukoliko na drugom mestu nije drugačije određeno, imajuće sljedeće značenje:

“Dan izvještaja”

označava će 31. mart 2010. godine

“Dodatna mrežna infrastruktura”

označava će (i) nov 400kV dalekovod između Pljevalja, Crna Gora i Bajine Bašte, Srbija ("Nova linija interkonekcije Crne Gore i Srbije"), i/ili (ii) nov 400kV dalekovod između Pljevalja, Crna Gora i Višegrada, Bosna i Hercegovina (Nova linija interkonekcije između Crne Gore i Bosne i Hercegovine).

“Povezano lice”

nekog Lica označava svako Lice koje direktno ili posredno Kontrolise to Lice, je kontrolisano od strane tog Lica, ili je pod zajedničkom kontrolom sa takvim Licem

“Ugovor”

označava ovaj Ugovor o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala.

“Mjerodavno pravo”

označava zakone, propise, uredbe, naredbe, presude, zabrane ili svaku drugu vrstu zakonskih i podzakonskih ili bilo kojih drugih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

"Statut"

označava novi statut CGES u formi određenoj u Prilogu [3.1.1.] koji treba da bude usvojen i da stupa na snagu na Dan zatvaranja.

“Imovina”

označava svu imovinu, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, koja je u vlasništvu CGES ili je CGES koristi (u cjelini ili djelimično) u svrhu obavljanja Osnovne djelatnosti;

“Povezana mrežna infrastruktura”

označava će novu prenosnu infrastrukturu kao dio crnogorske prenosne mreže, koja je neophodna za rad i potpuno iskorišćavanje Nove interkonekcije, i koja se sastoji od sljedeće infrastrukture: (a) Mrežne konekcije u Crnoj Gori i (b) novog 400kV dalekovoda između postojeće trafostanice 400 kV Pljevlja i nove trafostanice Tivat/Kotor, koja predstavlja interni dio elektroprenosne mreže Crne Gore.

"Revidirani izvještaji za 2009"

ima značenje koje mu je pripisano u Odjeljku 5.1.10(a)(i).

“Radni dan”

označava svaki dan osim subote, nedjelje ili dana na koji banke u Crnoj Gori ili Italiji ne rade jer su na to

"Poslovni plan"

ovlašćene ili obavezane zakonom.

Označava poslovni plan CGES koji predstavlja Dodatak 5, a koji je odobren od strane Odbora direktora na dan 08.10.2010, i koji se odnosi na predstojeći petogodišnji period i sadrži detalje u vezi sa strateškim planiranjem CGES po pitanju Novog sistema interkonekcije, Dodatne mrežne infrastrukture, prenosne mreže uopšte i ostalih aktivnosti CGES, kao i ciljeve u pogledu poslovnog prihoda i marži, troškova poslovanja, prognoze kapaciteta, bilansa novčanih tokova, kapitalnog plana, investicionog plana, potrebe dodatnog kapitala, određivanja cijene delova i proizvoda kao i akcionog plana u vezi sa radnom snagom, sve u vezi sa poslovanjem CGES-a za navedeni period, i koji uključuje, kao njegov osnovni dio, i Plan razvoja.

"Centralni registar"

označava Centralnu depozitarnu agenciju A.D. Podgorica, u kojoj su registrovane akcije CGES-a.

"Namjenski račun CGES-a"

ima značenje kao u Odjeljku 3.1.10

"Odvojeni računi CGES-a"

ima značenje kao u Odjeljku 3.2.1 (vi)

"Zatvaranje"

označava upis Novih akcija od strane Terne, plaćanje CGES-u iznosa Cijene i emisiju Novih akcija u korist Terne, kao što je predviđeno ovim Ugovorom i u skladu sa Odjeljkom 3.2 i uopšte, potpisivanje i razmjena svih dokumenata i ugovora i izvođenje i ispunjavanje svih obaveza, radnji i transakcija koje je potrebno potpisati, razmijeniti, izvršiti, odnosno ispuniti na Dan zatvaranja u skladu sa Odjeljkom 3.2 i ovim Ugovorom.

"Dan zatvaranja"

označava 5. (peti) Radni dan nakon dana na koji svi Preduslovi predviđeni u Odjeljcima 3.1.1 do 3.1.13 budu ispunjeni ili ih se Strane, odnosno relevantna Strana odrekne u skladu sa ovim Ugovorom (pod uslovom da preostali Preduslovi predviđeni u Odjeljku 3.1.14 ostanu ispunjeni i ili ih se Strane, odnosno relevantna Strana, odreknu do Dana zatvaranja), ili neki drugi datum o kome se Strane dogovore u pisanoj formi.

"Zakon o privrednim društvima"

označava crnogorski Zakon o privrednim društvima koji je objavljen u "Sl. listu Crne Gore" br. 6/2002, 17/2007 i 80/2008, sa svim izmjenama koje nastanu u bilo koje vrijeme.

"Uprava za zaštitu konkurencije"

označava Upravu za zaštitu konkurencije Crne Gore osnovanu u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije ("Sl. list Crne Gore" br. 69/05 i 37/07).

"Preduslovi"

ima značenje dato u Odjeljku 3.1.

"Ugovor"	označava svaki ugovor, sporazum, zakup, ugovor o licenci, ugovor o zajmu, dokumentarni akreditiv, hipoteku, ugovor o uspostavljanju obezbjeđenja, garanciju, nalog za kupovinu, obveznicu, ili slično ili druge obaveze ili dogovore, u svakom od navedenih slučajeva, sa izmjenama, dopunama, odricanjima ili drugim izmjenama.
"Kontrola"	znači imati, direktno ili indirektno, odlučujuća glasačka prava na skupštini akcionara ili na sjednicama odbora direktora Lica o kome je riječ, kroz vlasništvo nad kapitalom tog Lica, direktno ili indirektno vršenje glasačkih prava ili po osnovu ugovora.
"Osnovna djelatnost"	označava prenos električne energije i upravljanje elektroenergetskim sistemom Crne Gore, na način na koji se te djelatnosti trenutno obavljaju po osnovu Licence za prenos i Licence za operatora prenosnog sistema.
"Zbirka dokumenata iz Sobe sa podacima"	označava dokumenta i pisane informacije stavljene na raspolaganje od strane CGES-a Terni i njenim savjetnicima prije potpisivanja ovog Ugovora, a čiji puni tekst se nalazi na DVD-ju Sobe sa podacima.
"DVD Sobe sa podacima "	označava DVD koji predstavlja/ju Dodatak 6 (parafiran od strane CGES-a i Terne)
"Indeks Sobe sa podacima"	označava indeks sa sadržajem Zbirke dokumenata iz Sobe sa Podacima koji se nalaze na DVD-ju Sobe sa podacima.
"Prilog sa objavljenim podacima"	označava prilog sa objavljenim podacima koji predstavlja Dodatak 7 uz ovaj Ugovor.
"Posao"	označava (i) izgradnju Novog sistema interkonekcije, i (ii) implementaciju Strateškog partnerstva između Terne, Crne Gore i CGES.
"Teret"	označava teret, hipoteku, zalogu, obezbjeđenje, opterećenje, opciju, zadržavanje vlasništva, pravo preče kupovine, pravo preče ponude, pravo po osnovu obezbjeđenja bilo koje vrste ili neko drugo stvarno pravo treće strane ili zakup (ili slično pravo) ili sporazum kojim se ustanovljava bilo šta od gore pomenutog a, samo u odnosu na Nove akcije, označava i svako drugo pravo trećih lica.
"Životna sredina"	označava faunu, floru, zdravlje i bezbjednost ljudi i cjelokupan ili dio vazdušnog prostora, vodenog prostora i zemljišta (uključujući tlo, podtlo i zemljište ispod površine tla).
"Ekološki Gubici "	označava svaki i sve Gubitke koji proizilaze iz, koji su nastali po osnovu, koji mogu da se pripišu, koji

	postoje u vezi sa ili su nastali kao rezultat, povrede ili netačnosti izjava i garancija sadržanih u Odjeljku 5.1.7(i), 5.1.13(c) ili 5.1.15 u mjeri u kojoj se pitanje koje je dovelo do pojave relevantnih Gubitaka odnosi, direktno ili indirektno, na Životnu sredinu ili zagađenje ili zaštitu Životne sredine (uključujući u pogledu emisije električnih, magnetnih i elektromagnetnih polja i upotrebu, nastanak, skladištenje, transport ili raspolaganje sa PCB).
“EPCG”	označava Elektroprivredu Crne Gore, a.d. Nikšić.
"Finansijski izvještaji"	ima značenje dato u Odjeljku 5.1.10(a)(ii).
“Mrežne konekcije u Crnoj Gori”	označava (i) novu AC trafostanicu 400kV Tivat/Kotor, uključujući i 400 kV sabirnice i ramove, koji su potrebni za infrastrukturu konekcije nove AC trafostanice 400 kV Tivat/Kotor sa novom AC/DC konvertorskom stanicom u Crnoj Gori, sa postojećom crnogorskom elektroprenosnom mrežom i sa postojećom trafostanicom 400 kV Pljevlja, (ii) novi 400 kV dalekovod koji povezuje novu AC trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor sa postojećom crnogorskom elektroprenosnom mrežom (posebno, postojeći dalekovod 400 kV “Podgorica 2 – Trebinje” u Ulazno-Izlaznim sistemima), i (iii) AC prenosnu infrastrukturu (dalekovode ili kablove), ukoliko takvi postoje, koja povezuje novu AC trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor sa novom AC/DC konvertorskom stanicom u Crnoj Gori.
"Obaveze"	označava odgovornosti ili obaveze (apsolutne ili potencijalne, pripadajuće i nepripadajuće, plaćene ili neplaćene, dospjele ili nedospjele) uključujući i Poreske obaveze.
"Krajnji datum"	ima značenje dato u Odjeljku 3.3.
“Gubici”	označava sve gubitke (uključujući, osim ako nije izričito drugačije predviđeno Ugovorom, izgubljenju dobit koja je bila osnovano predvidljiva ali isključujući, radi pojašnjenja, izgubljenju dobit vezanu za nemogućnost Terne da sagradi i upravlja, u cjelini ili djelimično, Novom interkonekcijom), Obaveze, štete, obeštećenja, nedostatke, potraživanja, radnje, obaveze, osnovane naknade i troškove, kazne, penale i troškove, ali isključujući posljedične štete.
"Menadžeri"	ima značenje dato u Strateškom akcionarskom ugovoru.
"Djelatnost operatora tržišta"	označava djelatnost operatora tržišta koja se vrši u skladu sa dozvolom br. L-E-009 izdatom od strane Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore i sadržane u Odluci Upravnog odbora Regulatorne

agencije za energetiku br. 09/1369-10, od 30. jula 2009. godine.

“Bitno negativna promjena”

označava:

(i) bilo šta od dolje navedenog:

- a) podnošenje sudu prijedloga za pokretanje stečajnog postupka prema CGES;
- b) podnošenje sudu ili registru privrednih društava odluke o dobrovoljnoj likvidaciji CGES; ili
- c) nastanak nekog događaja u vezi sa Crnom Gorom ili Društvom koji bi spriječio Ternu da stekne vlasništvo nad Novim akcijama u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
- d) gubitak ili negativnu izmjenu Licence za prenos i/ili Licence za operatora prenosnog sistema; ili

(ii) bilo šta od navedenog:

- a) gubitak imovine CGES ili nekog njenog dela;
- b) pokretanje sudskog ili arbitražnog postupka protiv CGES ukoliko bi to zahtijevalo da se izvrši rezervisanje sredstava prema MRS;
- c) negativna promjena izazvana od strane Javne Vlasti Crne Gore u vezi sa ili koja ima uticaj na imovinu ili profitabilnost CGES ;
- d) bitno negativan uticaj na poslovanje, aktivnosti, finansijsko stanje, imovinu, obaveze, ili izgled CGES,

ukoliko takav gubitak, postupak ili negativna promjena ili dejstvo (kao što je navedeno gore pod stavkom (ii)), pojedinačno ili ukupno (A) prouzrokuje ili može prouzrokovati Gubitak za CGES u iznosu većem od 5.000.000,00 EUR (pet miliona) ili (B) sprječava ili može da spriječi CGES u obavljanju Osnovne djelatnosti ili bilo kog njenog bitnog dela.

Strane su posebno saglasne da prosto objedinjavanje Prenosne dozvole i Dozvole za operatera prenosne mreže u jednu dozvolu izdatu Društvu u skladu sa Novim Zakonom o energetici neće biti smatrano za Bitno negativnu promjenu prema gore navedenim tačkama (i)(d).

"Bitan ugovor"

označava (i) Ugovor koji izlaže CGES obavezama u ukupnom iznosu koji prelazi 100.000 EUR (sto hiljada), troškovima u ukupnom iznosu koji prelazi

100.000 EUR (sto hiljada), i/ili koji predviđa prihod, vrijednost ili isplatu obaveza u vezi sa tim, u ukupnom iznosu većem od 100.000 EUR (sto hiljada); (ii) hipoteku, zakup, sporazum o obezbjeđenju ili drugi sličan sporazum u pogledu nepokretne ili pokretne imovine CGES, (iii) Ugovor o spajanju sa drugim licem, preuzimanju drugog lica ili njegove gotovo cjelokupne imovine; (iv) sporazum o zabrani konkurencije koji je obavezujući za CGES; (v) Ugovor koji se odnosi na zaduženje po osnovu pozajmljenih sredstava, garancija, kreditnih linija ili drugih zajmova ili finansijskih dogovora koji prelaze iznos od 200.000 EUR (dvjesto hiljada); (vi) partnerstvo ili Ugovor o zajedničkom poduhvatu; (vii) Ugovor o radu zaključen sa direktorom ili izvršnim direktorom; (viii) Ugovore koji se odnose na finansijske derivate ili hedžing transakcije, (ix) Ugovori zaključeni sa Povezanim licima (ne uključujući one čija vrijednost ne prelazi 80.000 EUR (osamdeset hiljada)); (x) Ugovore o dispečingu i pomoćnim uslugama; i (xi) Ugovore koji se odnose na garancije, podršku, obeštećenje za obaveze trećih lica ili preuzimanje obaveza ili prihvatanje obaveza trećih lica, u svakom od slučajeva ako prelaze 50.000 EUR (pedeset pet hiljada).

"Minimalne korporativne radnje"

označava u vezi sa izdvajanjem Djelatnosti operatora tržišta iz CGES-a, sljedeće radnje i odluke koje su punovažno usvojene od strane Crne Gore: formalna odluka Crne Gore da osnuje novo Društvo na koje će biti prenijeta Djelatnost operatora tržišta.

„Novi zakon o energetici“

označava Zakon o energetici („Sl.list Crne Gore“ br.28/10).

“Nova interkonekcija”

označava novu strujnu interkonekciju između Italije i Crne Gore, koju će činiti sljedeća infrastruktura: (a) podzemni kablovi koji povezuju AC/DC konvertorsku stanicu u Italiji, smještenu u Cepagatti, sa postojećom italijanskom prenosnom mrežom kod trafostanice 400 kV Villanova; (b) AC/DC konvertorska stanica Cepagatti, Italija, (c) DC podzemni kablovi koji se nalaze na italijanskoj teritoriji i spajaju AC/DC konvertorsku stanicu u Cepagatti i ulaz/izlaz iz mora na kopno (landing point) u Italiji, smješten u Opštini Pescara, (d) cjelokupni podvodni interkonektorski strujni kablovi Visoko-naponske jednosmerne struje (HVDC) koji prolaze između ulaza/izlaza iz mora na kopno (landing point) u Italiji i ulaza/izlaza iz mora na kopno (landing point) u Crnoj Gori, koji se nalazi u Opštini Kotor, uključujući sistem elektroda i

odgovarajuće kablove srednjeg napona, koji omogućavaju vraćanje električne energije, što će biti korišćeno samo u situaciji rada u vanrednim uslovima; (e) DC podzemni kablovi koji se nalaze na crnogorskoj teritoriji i spajaju ulaz/izlaz iz mora na kopno (landing point) u Crnoj Gori i AC/DC konvertorsku stanicu u Crnoj Gori; i (f) nova AC/DC konvertorska stanica u Crnoj Gori, uključujući odgovarajuće 400 kV sabirnice i ramove koji su potrebni za povezivanje infrastrukture na novu AC trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor.

"Novi sistem interkonekcije"

ima značenje dato u Preambuli pod (C) gore.

"Nove akcije"

označava 32.288.915 (tridesetdva miliona dvijestotineosamdesetosam hiljada devetstotina petnaest) novih običnih akcija koje će izdati CGES koje će imati ista prava (glasa, ekonomska i ona koja se tiču upravljanja) kao i postojeće obične akcije CGES, svaka sa nominalnom vrijednošću od 1,0611 EUR (jedan zapeta nulašestjedanjedan) i u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 34. 261.767,71 EUR (tridesetčetiri miliona dvijestotinešezdesetjedna hiljada sedamstotinašezdesetsedam zapeta sedamdesetjedan), koje zajedno predstavljaju 22,0889% (dvadesetdva zapeta nulaosamosamdevet posto) izdatog akcijskog kapitala CGES nakon potpunog ostvarenja povećanja kapitala, u zatvorenoj ponudi rezervisanog samo za Ternu kao predefinisano investitora, povećavajući na taj način registrovani kapital CGES sa 120.846.515,417 EUR (stodvadeset miliona osamstotinačetridesetšest hiljada petstotina petnaest zapeta četiristotinesedamnaest) na 155.108.283,12 EUR (stotinupedesetpet miliona, stoosam hiljada, dvijestotineosamdesettri zapeta dvijestotinedvanaest).

"Redovno poslovanje"

Označava radnje CGES-a:

- (i) koje su u skladu sa ranijom praksom CGES-a i sprovode se u sklopu redovnog dnevnog poslovanja CGES-a; i
- (ii) koje su po prirodi i veličini slične radnjama koje se preduzimaju u okviru redovnog dnevnog poslovanja od strane drugih Lica koja su u istom poslu kao CGES i koja su slične veličine kao CGES po prihodima, vrijednosti i relevantnosti.

"Dozvole"

ima značenje dato u Odjeljku 5.1.15.

"Lice"	označava i uključuje fizičko lice, ugovorno partnerstvo, zajednički poduhvat, akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo, trust, inkorporisanu organizaciju ili vladu ili neki njen departman ili agenciju.
"Plan razvoja"	označava plan razvoja CGES koji predstavlja Dodatak 4 uz Akcionarski ugovor, i koji sadrži definicije i detalje u vezi sa Povezanim mrežnom infrastrukturom i drugim ključnim prenosnim infrastrukturom i operativnim aktivnostima za pravilan razvoj, valorizaciju i obnavljanje crnogorske prenosne mreže.
"Cijena"	ima značenje dato u Odjeljku 2.2.
"Ugovor o koordinaciji projekta"	označava ugovor koji se potpisuje na dan Zatvaranja između Terne, Crne Gore i CGES u formi koja predstavlja Dodatak 8 i koji sadrži priloge, ciljeve i rokove za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture, Nove interkonekcije i barem jedne Dodatne mrežne infrastrukture.
"Državni organ"	označava svaku: (a) nadnacionalnu, nacionalnu, saveznu, državnu, oblasnu, pokrajinsku, teritorijalnu, opštinsku, lokalnu ili drugu jurisdikciju bilo koje vrste; ili (b) vladino ili telo sa javnopravnim ovlaštenjima bilo koje vrste (uključujući sva odjeljenja vlade, agencije, komisije, zvaničnike, organizacije, jedinice, tijela, entitete i sva pravosudna i arbitražna tijela ili samostalne organizacije).
"RAE" ili "ERA"	označava Regulatornu agenciju za energetiku Crne Gore osnovanu u skladu sa Zakonom o energetici (<i>Sl. list Crne Gore</i> , br. 39/03, 53/09)
"Nekretnine"	označava zgrade, ostale objekte i zemljište u vlasništvu ili posjedu CGES-a ili koje koristi CGES, ne uključujući zemljište koje nije u vlasništvu CGES-a, a preko kojeg prelaze prenosni vodovi i kablovi.
"Povezana lica"	označava Crnu Goru ili njena Povezana lica. Radi izbjegavanja sumnje, EPCG se smatra Povezanim licem sa CGES.
"Komisija za hartije od vrijednosti"	označava Komisiju za hartije od vrijednosti u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti, (<i>Službeni list Crne Gore</i> , br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, 53/09).
"Akcionarski ugovor"	označava Akcionarski ugovor kojim se regulišu, <i>inter alia</i> , prava i obaveze Strana u pogledu upravljanja i poslovanja CGES-a koji će biti potpisan između Crne Gore, CGES-a i Terne na dan Zatvaranja u formi koja predstavlja Dodatak 9.

"Dan potpisivanja"

označava dan na koji Strane potpisuju ovaj Ugovor, kao što je navedeno na početku ovog Ugovora.

"Strateško partnerstvo"

označava, zajedno (i) emisiju Novih akcija Terni u skladu sa ovim Ugovorom, (ii) potpisivanje i implementaciju Akcionarskog ugovora (iii) izgradnju Povezane mrežne infrastrukture od strane CGES-a, (iv) izgradnju barem jedne Dodatne mrežne infrastrukture, i (v) izgradnju Nove interkonekcije.

"Porez" ili "Porezi"

označava sve državnih, lokalnih ili strane poreze na prihod, bruto primanja, neočekivane dobitke, otpremnine, doprinose za socijalno osiguranje, poreze u vezi sa radnim odnosom, imovinom, sredstvima, proizvodnjom, prodajom, korišćenjem, licencama, akcize, franšize, porez po odbitku, porez na prenos, porez na platni fond, porez na robu i usluge, porez na dodatnu vrijednost, porez na registraciju ili takse, i svaki drugi porez, carinsku dažbinu, obavezu, naknadu državi ili drugi sličan namet ili obavezu bilo koje vrste, zajedno sa kamatom, kaznama, usklađivanjem sa inflacijom u skladu sa crnogorskim poreskim zakonima, naknade, terete, kazne, povezane obaveze ili dopune u vezi sa tim, i uključuje odgovornost u vezi sa tim iznosima kao rezultat članstva u kombinovanoj, konsolidovanoj, unitarnoj ili povezanoj grupi ili u vezi sa ugovornom obavezom da se obešteti neko Lice (ili grupa Lica).

"Poreske prijave"

označava svaku prijavu, izvještaj, deklaraciju, formular, zahtjev za povraćaj ili prijavu podataka ili sličnu izjavu (uključujući izvještaj nezavisnog revizora u vezi sa godišnjom prijavom za porez na dobit u skladu sa crnogorskim poreskim propisima) u vezi sa bilo kojim Porezom (uključujući bilo koji prilog), uključujući, bez ograničenja, svako potraživanje ili povraćaj, izmijenjenu prijavu i izjavu o procjeni Poreza.

"Raspored" („term sheet“)

ima značenje dato u Preambuli pod (C) gore.

"Transakcija"

ima značenje dato u Odjeljku 4.1.3.

"Licenca za prenos"

označava licencu br. L-E-007 izdatu od strane Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore i sadržanu u Odluci Upravnog odbora Regulatorne agencije za energetiku br. 09/1369-8, od 30. jula 2009. godine, u skladu sa kojom je CGES-u odobreno da bude korisnik licence za prenos el. energije u Crnoj Gori do 29. jula 2024. godine.

"Licenca za operatora prenosnog sistema"

označava licencu br.L-E-008 izdatu od strane Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore i

sadržanu u Odluci Upravnog odbora Regulatorne agencije za energetiku br. 09/1369-9, od 30. jula 2009. godine, u skladu sa kojom je CGES-u odobreno da bude korisnik licence za upravljanje prenosnom mrežom u Crnoj Gori do 29. jula 2019. godine.

"Neobavezujući TSO ugovor"

označava neobavezujući ugovor koji se odnosi na razvoj i izgradnju barem jedne Dodatne mrežne infrastrukture između Društva i operatera prenosnog sistema/nezavisnog operatera sistema iz relevantne susjedne države i, eventualno Terne (ukoliko Terna, po sopstvenoj diskreciji, tako odluči i ukoliko se operater prenosnog sistema iz relevantne susjedne države sa tim složi), koji će kao minimum uključiti sljedeće stavke i aspekte: (i) da li će ili ne takva infrastruktura biti izgrađena i raditi kao "privatna infrastruktura" (u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003) ili kao javna infrastruktura, (ii) početne i završne tačke, postavljanje voda i preliminarne označavanje pravca, (iii) procjenu u vezi sa investicijama u čitavu infrastrukturu i osnovne elemente i komponente, i (iv) indikativne rokove za izgradnju i puštanje u rad i, eventualno, pravna sredstva s tim u vezi.

"Nerevidirani finansijski izvještaji sa stanjem na dan 31. mart 2010."

ima značenje dato u Odjeljku 5.1.10(a)(ii).

"Pravo na otkup"

označava pravo manjinskih akcionara CGES (uključujući, posebno, one koji su glasali protiv Odluke o povećanju kapitala i/ili Odluke o usvajanju novog statuta i koji su do dana održavanja skupštine dostavili obavještenje o svom protivljenju tim odlukama) da se povuku iz CGES i da traže od CGES da im otkupi akcije po "prosječnoj tržišnoj cijeni" u skladu sa Mjerodavnim pravom.

"Obavještenje o namjeri da se koristi pravo otkupa"

ima značenje dato u Odjeljku 3.1.4.

1.2 Jednina/Množina – Reference – Opšti principi tumačenja

1.2.1 U ovom Ugovoru, osim ako kontekst nalaže drugačije, riječi u jednini označavaju i množinu i obrnuto.

1.2.2 U ovom Ugovoru, upućivanja na određeni Član, Odjeljak, Prilog ili Dodatak smatraju se upućivanjem na određeni Član, Odjeljak, Prilog ili Dodatak ovog Ugovora.

1.2.3 Naslovi i Sadržaj su unijeti samo zbog lakšeg upućivanja i nemaju uticaj na tumačenje ovog

Ugovora.

- 1.2.4 Termini "uključuje" ili "uključujući" smatraće se da podrazumijevaju i nastavak "bez ograničenja".
- 1.2.5 Svi iznosi izraženi u EUR podrazumijevaju i ekvivalentan iznos u drugoj odgovarajućoj valuti.
- 1.2.6 U vezi sa izjavama i garancijama iz ovog Ugovora u odnosu na CGES, njegovo poslovanje, sredstva, aktivnosti, imovinu i djelatnost, osim ako relevantna izjava ili garancija izričito ne predviđa drugačije, upućivanje na CGES tumačiće se tako da uključuje i period prije nego što je CGES postao posebno pravno lice, tj. na njegove pravne prethodnike a posebno na period dok je CGES bio dio EPCG-a.
- 1.2.7 Kada se u ovom Ugovoru navodi da će Strana "prouzrokovati", "omogućiti" ili "obezbijediti" nešto, ta Strana je obavezna da omogući ostvarenje takvog cilja, uključujući tako što će koristiti pravo da usmjeri lice ili organ nekog lica ili da obezbijedi da Lice ili organ nekog Lica budu usmjereni i smatraće se u potpunosti odgovornom ukoliko takav cilj ne bude konačno ostvaren.

2. UPIS NOVIH AKCIJA

2.1 Predmet transakcije

- 2.1.1 U skladu sa odredbama ovog Ugovora i oslanjajući se na izjave, garancije i sporazume sadržane u ovom Ugovoru, CGES će, a Crna Gora će obezbijediti da CGES to učini, punovažno emitovati i ponuditi Terni Nove akcije u zatvorenoj ponudi rezervisanoj samo za Ternu i na Zatvaranju će Terna, nakon upisa Novih akcija i plaćanja Cijene, postati isključivi i jedini vlasnik Novih akcija sa punom garancijom vlasništva i bez ikakvih Tereta.

2.2 Cijena

- 2.2.1 U skladu sa odredbama ovog Ugovora i oslanjajući se na izjave, garancije i sporazume sadržane ovdje, kupovna cijena za upis Novih akcija koju Terna treba da plati na Zatvaranju CGES iznosi ukupno EUR 34.261.767,71 (tridesetčetiri miliona dvijestotinešezdesetjedna hiljada sedamstotinašezdesetsedam zapeta sedamdesetjedan), tj. EUR 1,0611 (jedan zapeta nulašestjedanjedan) za svaku Novu akciju ("**Cijena**").

3. ZATVARANJE

3.1 Preduslovi

Zatvaranje zavisi od prethodnog ispunjenja dolje navedenih preduslova pri čemu se Terna, po sopstvenoj diskreciji i pisanim putem, može odreći preduslova iz tačaka 3.1.1(ii) do (iv), 3.1.5,

3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12, 3.1.13 i 3.1.14(i) i (ii) i (iv) do (vii), dok se CGES, po sopstvenoj diskreciji i pisanim putem, može odreći od preduslova iz tačke 3.1.14(iii), a preostalih preduslova predviđenih u Odjeljku 3.1 Terna i CGES mogu se odreći zajedno;

3.1.1 Ne dovodeći u pitanje odredbe Odjeljka 4.3.3, skupština akcionara CGES će propisno usvojiti, u skladu sa Mjerodavnim pravom, sljedeće odluke:

- (i) povećanje kapitala i upis Novih akcija kroz zatvorenu ponudu Terni u ukupnom iznosu od 34.261.767,71 EUR (tridesetčetiri miliona dvijestotinešezdesetjedna hiljada sedamstotinašezdesetsedam zapeta sedamdesetjedan), tj., po svakoj Novoj akciji 1,0611 EUR (jedan zapeta nulašestjedanjedan), pri tom u potpunosti isključujući pravo preče kupovine postojećih akcionara CGES-a i nudeći Nove akcije Terni da ih upiše, bez ikakvih Tereta ("Odluka o povećanju kapitala").
- (ii) usvajanje Plana razvoja, uključujući investicije u Povezanu mrežnu infrastrukturu i Dodatnu mrežnu infrastrukturu;
- (iii) usvajanje novog Statuta, u formi koja predstavlja Prilog 3.1.1 ("Odluka o usvajanju novog statuta"), pri čemu će stupanje Statuta na snagu biti uslovljeno nastupanjem Dana zatvaranja;
- (iv) smjenjivanje postojećih članova odbora direktora i izboru novih članova odbora direktora CGES-a u skladu sa i kako je navedeno u, Prilogu 3.1.1(iv), pri čemu će stupanje na snagu smenjivanja i imenovanja biti uslovljeno nastupanjem Dana zatvaranja;

3.1.2 Komisija za hartije od vrijednosti, na osnovu zahtjeva o evidentiranju skraćenog prospekta koji bude podnio CGES, donijeće konačno rješenje o evidentiranju skraćenog prospekta za zatvorenu ponudu emisije Novih akcija na upis od strane Terne, kojim rješenjem će postupak povećanja kapitala biti u potpunosti odobren;

3.1.3 Uprava za zaštitu konkurencije izdaće konačno i bezuslovno odobrenje za sprovođenje transakcije predviđene ovim Ugovorom (uključujući i Strateški akcionarski ugovor);

3.1.4 U slučaju da neki od postojećih akcionara CGES-a, u kontekstu ili usljed Odluke o povećanju kapitala i/ili Odluke o usvajanju novog statuta pomenutih u Odjeljku 3.1.1 i 4.3 (ili inače u vezi sa Poslom) dostave CGES-u, prije donošenja odluka pomenutih u Odjeljku 3.1.1 (i) i (iii) pisano obavještenje da će iskoristiti ili da mogu iskoristiti Pravo otkupa akcija (u skladu sa članom 32a Zakona o privrednim društvima) ukoliko skupština akcionara usvoji neku od gore navedenih odluka ("**Obavještenje o namjeri da se koristi pravo otkupa**"), tako primljena Obavještenja o namjeri da se koristi pravo otkupa neće rezultirati u obavezi da se za otkup plati više od ukupnog iznosa od 3.625.395,64 EUR (tri miliona šeststotinadvadesetpe hiljada tristotinedevadesetpet zapeta šezdesetčetiri) ili da se otkupi više od 3% akcijskog kapitala CGES-a (prije emisije i upisa određenih ovim Ugovorom – tj. 3.416.639 akcija), s tim što će se ovaj iznos i procenat odrediti na

osnovu broja akcija obuhvaćenih (izričito ili prećutno) Obavještenjima o namjeri da se koristi pravo otkupa poslatih u okviru vršenja Prava na otkup u skladu sa Mjerodavnim pravom;

- 3.1.5 RAE će pisanim putem potvrditi da neće pokrenuti i postupak za izmjenu Licence za prenos ili Licence za operatora prenosnog sistema ili da pomenute licence neće biti predmet izmjena niti će biti potrebna njihova izmjena usljed transakcija predviđenih ovim Ugovorom (uključujući Akcionarski ugovor) te da, generalno, gore pomenute transakcije ne zahtijevaju odobrenje RAE-e;
- 3.1.6 Komisija za hartije od vrijednosti će pismeno potvrditi da sticanje Novih akcija od strane Terne i transakcije i radnje predviđene ovim Ugovorom ili Akcionarskim ugovorom ne povlači primjenu odredbi i pravila o obaveznoj ponudi za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. list Crne Gore" br. 81-05) ili drugim propisom Mjerodavnog prava te da Terna nema obavezu da, samostalno ili zajedno sa Crnom Gorom ili sa nekim trećim licem, uputi javnu ponudu za preuzimanje akcija CGES-a.
- 3.1.7 (Namjerno ostavljeno prazno)
- 3.1.8 Izdvajanje Djelatnosti operatora tržišta iz CGES-a biće okončano i sprovedeno i proizvediće pravno dejstvo u skladu sa Odjeljkom 4.4 ili, u mjeri u kojoj ne bude okončano i sprovedeno, barem će biti okončan i sproveden Minimum radnji;
- 3.1.9 RAE će propisno odobriti CGES–ov Plan razvoja u vezi sa izgradnjom Povezane mrežne infrastrukture i barem jedne Dodatne mrežne infrastrukture.
- 3.1.10 CGES će otvoriti namjenski račun za prijem Cijene ("**Namjenski račun CGES-a**") u skladu sa Ugovorom o otvaranju Escrow računa, i obavijestiti Ternu o detaljima ovog računa, pisanim putem, najmanje 7 (sedam) Radnih dana prije Dana zatvaranja;
- 3.1.11 Terna će otvoriti vlasnički račun hartija od vrijednosti kod Centralnog registra i dostaviti dokaz o otvaranju istog CGES-u, najmanje 3 (tri) Radna dana prije Dana zatvaranja;
- 3.1.12 TSO neobavezujući ugovor biće zaključen između CGES-a, eventualno Terne (ukoliko Terna, po sopstvenoj diskreciji, tako odluči i ukoliko se operater prenosnog sistema iz susjedne države sa tim složi), i relevantnog operatora prenosnog sistema/nezavisnog operatora sistema iz Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine o izgradnji barem jedne Dodatne mrežne infrastrukture u skladu sa odredbama ovog Ugovora, Akcionarskog ugovora i Ugovora o koordinaciji projekta;
- 3.1.13 Biće pribavljena sva ostala državna ili regulatorna odobrenja ili ovlašćenja neophodna za Zatvaranje;
- 3.1.14 Na Dan zatvaranja:

- (i) Osim ukoliko Licenca za prenos i Licenca za operatora prenosnog sistema budu objedinjene u jednu licencu izdatu CGES-u u skladu sa Novim zakonom o energetici ili postupak objedinjavanja i izdavanja CGES-u bude u toku (u kom slučaju će takva objedinjena licenca biti na snazi, i neće biti u toku nikakav postupak pokrenut od strane ili pred nekim Državnim organom u kome se pobija punovažnost tako objedinjene licence i/ili njenog izdavanje CDES-u); i Licenca za prenos i Licenca za operatora prenosnog sistema biće na snazi, i neće biti u toku nikakav postupak pokrenut od strane ili pred nekim Državnim organom u kome se pobija punovažnost ili pravno dejstvo Licence za prenos ili Licence za operatora prenosnog sistema
- (ii) Izjave i garancije CGES-a i Crne Gore date u Članu 5 biće i dalje tačne u svakom bitnom pogledu a obaveze iz Članova u 2.1 i 4 neće biti prekršene od strane CGES-a ili Crne Gore;
- (iii) Garancije Terne iz Člana 6 biće i dalje tačne u svakom bitnom pogledu;
- (iv) Neće trajati neka Bitno negativna promjena;
- (v) Na teritoriji Crne Gore ili pod njenom nadležnošću, neće biti u toku nikakav postupak pokrenut od strane ili pred nekim Državnim organom radi osporavanja ovog Ugovora ili, ukoliko budu do tada potpisani, odnosno usvojeni, Akcionarskog ugovora ili Ugovora o koordinaciji projekta ili unošenje u crnogorski Detaljni urbanistički plan Povezane mrežne infrastrukture, Dodatne mrežne infrastrukture i Crnogorskog dijela Nove interkonekcije;
- (vi) Nijedan Državni organ Crne Gore neće usvojiti, ili zvanično predložiti usvajanje zakona, propisa, naloga ili druge obavezujuće radnje (uključujući, bez ograničenja, izmjenu obavezujućih tumačenja) koji imaju ili se opravdano pretpostavlja da bi mogli imati bitno negativan uticaj na izgradnju Novog sistema interkonekcije ili Dodatne mrežne infrastrukture ili punovažnost ili izvršivost ovog Ugovora i, ukoliko do tad budu potpisani, Akcionarskog ugovora i Ugovora o koordinaciji projekta;
- (vii) Neće nastupiti neka transakcija ili događaj koji ima ili se razumno može očekivati da bi mogao imati bitno negativan uticaj na Poslovni plan ili sposobnost CGES-a da postupa u skladu sa Poslovnim planom i/ili da postigne njime predviđene rezultate.

(svaka od gore navedenih tački "**Preduslov**" a zajedno "**Preduslovi**").

3.1.15 Strane će upotrijebiti sa komercijalnog stanovišta opravdane napore kako bi omogućile da se Preduslovi ispune čim to bude bilo moguće i obavještavaće jedna drugu o statusu istih.

3.1.16 Ovim putem se izražava saglasnost da se odricanje od bilo kog Preduslova neće smatrati odricanjem od nekog drugog Preduslova i neće uticati na dejstvo (niti će se smatrati ili tumačiti kao odricanje od) neke druge odredbe ovog Ugovora (uključujući obaveze koje su Strane preuzele ovim

Ugovorom, izjave i garancije i obaveze obeštećenja). Dalje, bez obzira na obavljeno Zatvaranje, Strane su saglasne da izvrše (ili da ulože najbolje napore kako bi obezbijedile izvršenje) sve radnje, uključujući ispunjenje Preduslova, obaveza koje se imaju ispuniti prije ili na Zatvaranja, a kojih se neka Strana odrekla, ukoliko to bude zahtijevala Strana koja se odrekla datog Preduslova a u mjeri u kojoj je Strana od koje se to zahtijeva u mogućnosti da ispuni dati Preduslov.

3.2 Isplata Cijene, upis Novih akcija i radnje na Zatvaranju

3.2.1 Pod uslovom da Preduslovi budu ispunjeni (odnosno da ih se odgovarajuća Strana odrekne), sljedeće radnje i transakcije biće preduzete (istovremeno, u najvećoj mogućoj mjeri) na Dan Zatvaranja:

- (i) Crna Gora, Društvo i Terna će potpisati Akcionarski ugovor u formi i sa sadržinom kao u Dodatku 9;
- (ii) Sve Strane će potpisati Ugovor o koordinaciji projekta u formi i sa sadržinom kao u Dodatku 8;
- (iii) Crna Gora i Terna će potpisati "sporazum o glasanju" koji će sadržati i odražavati odredbe Akcionarskog ugovora na koje se primjenjuje Član 39a Zakona o privrednim društvima, u formi i sa sadržinom kao u Prilogu 3.2.1 (iii).
- (iv) Na Dan zatvaranja, Terna će upisati Nove akcije i isplatiti Cijenu za Nove akcije putem elektronskog prenosa Cijene na Namjenski račun CGES-a i obezbijediti da Cijena bude stvarno uplaćena na Namjenski račun CGES-a i dostaviće CGES-u i Crnoj Gori objektivno zadovoljavajući dokaz kojim se potvrđuje da je Cijena (u neto iznosu, ne uzimajući u obzir troškove) prebačena na Namjenski račun CGES-a ("**Obavještenje o plaćanju**").
- (v) Na Dan zatvaranja, odmah nakon što CGES primi Obavještenje o plaćanju, CGES će, a Crna Gora će se postarati da CGES to uradi, (i) obezbijediti da banka prijema odmah izda potvrdu kojom se potvrđuje da je Cijena (u neto iznosu, ne uzimajući u obzir troškove) uplaćena na Namjenski račun CGES-a, (ii) odmah podnijeti Komisiji za hartije od vrijednosti zahtjev za izdavanje rješenja kojim se potvrđuje da je emisija Novih akcija Terni izvršena uspješno, i (iii) dostaviti Terni objektivno zadovoljavajući dokaz o gore navedenom.
- (vi) Na Dan zatvaranja, odmah nakon prijema potvrde banke iz stava (v) gore, Strane, svaka u skladu sa svojom ulogom i sposobnošću, a Crna Gora će se postarati da CGES to uradi, (A) emitovati Nove akcije Terni, preduzeti sve radnje potrebne kako bi se obezbijedila, te obezbijediti registraciju Novih akcija na vlasničkom računu hartija od vrijednosti Terne otvorenom kod Centralne depozitarne agencije na Dan zatvaranja, a sve u skladu sa Mjerodavnim pravom, (B) potpisati sva ostala dokumenta, podnijeti potrebne prijave i preduzeti radnje i obaviti formalnosti u skladu sa Mjerodavnim pravom kako bi Terna stekla potpuno i isključivo pravo na Novim akcijama kojim može da raspolaže na Dan zatvaranja te postala jedini, legitiman, isključivi, krajnji i registrovani vlasnik Novih akcija oslobođenih od Tereta, (C) prenijeti elektronskim putem iznos Cijene za Nove akcije sa Namjenskog računa CGES-a na poseban račun CGES-a, koji je podesan za međunarodnu bankarsku transakciju, otvoren kod Escrow agenta ("**Poseban račun CGES-a**"), sve u skladu sa odredbama Ugovora o otvaranju Escrow računa, koji račun će biti korišćen, kojim će se upravljati i sa koga će iznosi biti povlačeni u skladu sa Odjeljkom 3.2 Akcionarskog

ugovora, i (D) dostaviti Terni ogovarajući dokaz u vezi sa svim gore navedenim.

- (vii) Na Dan zatvaranja, Crna Gora i CGES će potpisati ostala dokumenta, podnijeti potrebne prijave i preduzeti sve potrebne radnje i formalnosti u skladu sa Mjerodavnim pravom (ukoliko postoje) kako bi se obezbijedilo: (A) da Statut i imenovanje novih članova Odbora direktora (i, eventualno, Predsjednika, Izvršnog direktora, Zamjenika predsjednika i Menadžera/e u skladu sa Prilogom 3.2.1(vii) stupi na snagu na Dan zatvaranja, odmah po Zatvaranju; (B) da se kod Privrednog suda u Podgorici, Crna Gora registruje: (1) povećanje kapitala Novim akcijama (2) novi Statut, i (3) nova imenovanja navedena pod tačkom (A) gore sa dejstvom na Dan zatvaranja ili, u odnosu na Predsjednika i Izvršnog direktora, ukoliko to nije moguće na Dan Zatvaranja, čim bude praktično izvodljivo; i (C) da se izvrše sve potrebne registracije i/ili obavještenja relevantnom Državnom organu u skladu sa Mjerodavnim pravom.
- (viii) Na ili prije Dana zatvaranja, Crna Gora i CGES će, ili će obezbijediti da odgovarajući organ CGES-a to učini, opozvati i/ili izmijeniti ovlašćenja, ukoliko ih ima, koja su povjerena Izvršnom direktoru, finansijskom direktoru i drugim menadžerima ili rukovodiocima u CGES-u, u mjeri u kojoj je to neophodno radi usklađivanja sa ovlašćenjima, odredbama, ograničenjima i zabranama predviđenim u Akcionarskom ugovoru.
- (ix) Na Dan zatvaranja, Crna Gora i CGES će dostaviti Terni valjanu potvrdu kojom se potvrđuje da su Preduslovi iz gorenavedenog Odjeljka 3.1 (osim Preduslova iz tačke 3.1.11 ili **Error! Reference source not found.**(iii)) ispunjeni i zadovoljeni, odnosno da su ih se Strane odrekle (što može biti slučaj), s tim što se podrazumijeva da se upućivanje u potvrdi na radnju ili propust Državnog organa ima razumjeti isključivo kao upućivanje na Državni organ Crne Gore;
- (x) U mjeri u kojoj je to moguće na Dan zatvaranja, a u svakom slučaju odmah nakon nastupanja istog, Crna Gora i Terna će potpisati potrebne akte, podnijeti potrebne prijave i preduzeti sve radnje i formalnosti u skladu sa Mjerodavnim pravom radi uspostavljanja ograničenja i zabrana predviđenih u Odjeljku 4.1 Akcionarskog ugovora i registrovaće ih u Centralnom registru u skladu sa odredbama Odjeljka 4.1 Akcionarskog ugovora.

3.2.2 Osim u slučaju iz Odjeljka 3.2.3, smatraće se da je Zatvaranje nastupilo onda kada Nove akcije budu registrovan na vlasničkom računu Terne u Centralnoj depozitarnoj agenciji i kada Terna stekne potpuno i isključivo pravo na Novim akcijama kojim može da raspolaže te postane jedini, legitimni, krajnji i registrovani vlasnik Novih akcija, bez Tereta.

3.2.3 Sve radnje za koje se u ovom Odjeljku 3.2 predviđa da treba da se dogode ili da stupe na snagu na Zatvaranju konstituišu Zatvaranje i smatraće se da su se dogodile istovremeno i nijedna radnja se neće smatrati obavljenom ako sve radnje ne budu obavljene tako da se, po izboru Strane koja ima interes za sprovođenje određene radnje ili transakcije, neće smatrati da je obavljena neka pojedinačna radnja ili transakcija osim ukoliko sve ostale radnje i transakcije ne budu obavljene u potpunosti. U tom smislu, po izboru Strane koja nije u docnji sa ispunjenjem neke obaveze, smatraće se da radnje i transakcije koje u svjetlu Zatvaranja bude preduzela Strana koja je u docnji nisu preduzete i one će se poništiti kako bi se uspostavio prvobitni *status quo*. Strane su saglasne da je ovo bitna odredba Ugovora.

- 3.2.4 Ne dovodeći u pitanje radnje, događaje i transakcije koje u skladu sa ovim Ugovorom treba da se dogode ili da stupe na snagu na Dan zatvaranja, Crna Gora i CGES se obavezuju da ulože najveće napore, u razumnoj mjeri, kako bi obezbijedili da radnje predviđene u Odjeljcima 3.2.1(vi)(C), 3.2.1(vii)(B)(3) u pogledu Predsjednika, Izvršnog direktora, Zamjenika predsjednika i Menadžera/e, 3.2.1(vii)(C) i 3.2.1(x) budu izvršene i da se dogode na Dan zatvaranja.
- 3.2.5 Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, Strane potvrđuju i saglasne su da ukoliko ne bude moguće da se sve radnje predviđene u Odjeljcima [3.2.1(vi)(C), 3.2.1(vii)(B)(3) u vezi sa Predsjednikom, Izvršnim direktorom, i Zamjenikom predsjednika, 3.2.1(vii)(C) i 3.2.1(x) dogode na ili prije Dana zatvaranja, Crna Gora i CGES će obezbijediti da se iste dogode najkasnije narednog Radnog dana nakon Dana zatvaranja, u kom slučaju će se smatrati da je Zatvaranje obavljeno na Dan zatvaranja.
- 3.2.6 Čim nastupi Zatvaranje, na Dan zatvaranja ili prvog narednog Radnog dana Crna Gora i CGES će obezbijediti da odbor direktora CGES-a imenuje i izabere Predsjednika, Izvršnog direktora, Zamjenika predsjednika i Menadžera/e u skladu sa Prilogom 3.2.1(vii), pri čemu će taj izbor i imenovanje stupiti na snagu na Dan zatvaranja odnosno narednog Radnog dana nakon Dana zatvaranja.

3.3 Raskid prije Zatvaranja

- 3.3.1 U slučaju da jedan ili više Preduslova ne budu ispunjeni u roku od 60 dana nakon Dana potpisivanja, pri čemu se taj rok može produžiti, prije isteka pomenutog roka, za najviše 15 dana, ukoliko se o tome uputi pisano obavještenje od strane (i) Terne, ukoliko neispunjen ostane neki od Preduslova predviđenih u Odjeljcima 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.13 i 3.1.14 (osim pododjeljka (iii) tog Odjeljka); (ii) CGES-a, ukoliko neispunjen ostane neki od Preduslova predviđenih u Odjeljcima 3.1.11 i 3.1.14 (iii), (iii) Terne i CGES-a, zajedno, ukoliko neispunjen ostane neki od Preduslova predviđenih u Odjeljku 3.1.12 (taj datum, eventualno produžen u skladu sa stavkama (i), (ii) i/ili (iii), označava se kao "**Krajnji datum**"), svaka Strana ima pravo da raskine ovaj Ugovor sa trenutnim dejstvom, pisanim obavještenjem drugim stranama.
- 3.3.2 Ako neka Strana ne ispuni neku od obaveza iz Odjeljka 3.2, Terna, u slučaju neispunjenja od strane CGES-a/Crne Gore, ili CGES, u svoje ime i u ime Crne Gore, u slučaju neispunjenja od strane Terne, imaće i pravo, (pored i ne dovodeći u pitanje druga prava ili pravna sredstva koja su na raspolaganju, ili pravo na odštetu, s tim što šteta u tom slučaju neće obuhvatiti posledičnu štetu kao ni izgubljenu dobit) da raskine ovaj Ugovor tako što će o tome drugoj Strani uputiti pisano obavještenje.
- 3.3.3 Ukoliko neki od Preduslova predviđenih u Odjeljku 3.1.14 (osim pododjeljka (iii) tog Odjeljka) ne bude ispunjen prije Dana zatvaranja iz bilo kog razloga, a ta okolnost ne bude u potpunosti i konačno otklonjena od strane CGES-a, ukoliko ju je moguće otkloniti, u roku od trideset (30) dana nakon pisanog obavještenja kojim Terna obavještava CGES o toj okolnosti, Terna će imati pravo, (pored i ne dovodeći u pitanje pravo na odštetu u slučaju neispunjenja Preduslova predviđenog u

Odjeljku 3.1.14(ii), s tim što šteta u tom slučaju neće obuhvatiti posljedičnu štetu, uključiti izgubljenu dobit) da odmah raskine ovaj Ugovor tako što će o tome drugim Stranama uputiti pisano obavještenje.

- 3.3.4 Ukoliko Preduslovi predviđeni u Odjeljku 3.1.14 (iii) ne budu ispunjeni u bilo koje vrijeme prije Dana zatvaranja, a ta okolnost ne bude u potpunosti i konačno otklonjena od strane Terne, ukoliko ju je moguće otkloniti, u roku od trideset (30) dana nakon pisanog obavještenja kojim CGES obavještava Ternu o toj okolnosti, CGES će imati pravo, (pored i ne dovodeći u pitanje pravo na odštetu, s tim što šteta u tom slučaju neće obuhvatiti posljedičnu štetu, uključiti izgubljenu dobit) da odmah raskine ovaj Ugovor tako što će o tome drugim Stranama uputiti pisano obavještenje.
- 3.3.5 U slučaju raskida ovog Ugovora u skladu sa Odjeljkom 3.3, ovaj Ugovor će postati nevažeći i prestaće da proizvodi dejstvo i, osim u mjeri u kojoj je drugačije predviđeno u Odjeljcima 3.3.2, 3.3.3 i 3.3.4, nijedna Strana se neće smatrati odgovornom prema drugoj, s tim što će obaveze strana predviđene u Odjeljcima 8.2, 8.8 i 8.14 preživjeti raskid, a ništa ovdje predviđeno neće osloboditi Strane od odgovornosti za kršenja ovog Ugovora počinjena prije raskida namjerno ili krajnjom nepažnjom.
- 3.3.6 Ne utičući na pravo Crne Gore da samostalno raskine ovaj Ugovor u skladu njegovim odredbama, Crna Gora ovim putem izričito ovlašćuje CGES na preduzimanje radnji u njeno ime, po sopstvenom nahođenju, koje se tiču izvršenja prava na raskid Ugovora, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno i pod uslovima predviđenim ovim Ugovorom.

4. OBAVEZE PRIJE ZATVARANJA

4.1 Obaveze u vezi za upravljanjem prije zatvaranja

- 4.1.1 U periodu od Dana potpisivanja do Dana zatvaranja, CGES će, a Crna Gora će omogućiti da se to dogodi:
- (i) poslovati u okvirima Redovnog poslovanja, osim ako drugačije zahtijeva Ugovor;
 - (ii) obavijestiti svoje povjerioce i poslovne partnere o transakciji predviđenoj ovim Ugovorom, ako ugovori zaključeni između CGES-a i tih povjerilaca ili poslovnih partnera to predviđaju.
- 4.1.2 Bez ograničavanja opštosti odredbe iz Odjeljka 4.1.1(i), u periodu između Dana potpisivanja i Dana zatvaranja, CGES se obavezuje da neće, a Crna Gora će obezbijediti da se to ne dogodi, donijeti neku od dolje navedenih odluka, preduzeti ili sprovesti neku od dolje navedenih radnji ili transakcija, bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti Terne, pri čemu ta saglasnost neće biti bez razloga uskraćena:
- (i) pokretanje ili izazivanje pokretanja stečajnog postupka ili likvidacionog postupka nad CGES-om;
 - (ii) povećanje ili smanjenje registrovanog kapitala, emitovanje novih akcija ili zamjenljivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti koje predstavljaju obaveze koje daju pravo vlasništva u CGES-u (varanti, itd.), osim na način predviđen ovim Ugovorom; ili

- (iii) akvizicija ili spajanje u ili sa bilo kojim drugim pravnim licem, podjela, odvajanje (osim odvajanja djelatnosti Tržišnog operatora) dijela preduzeća, zajednički poduhvat ili bilo koji oblik reorganizacije;
- (iv) odobrenje poslovnog plana i njegovih bitnih izmjena;
- (v) sklapanje poslova odnosno ugovora u vrijednosti preko 100.000 EUR (sto hiljada);
- (vi) odobravanje / isplata dividendi/rezervi/sredstava i/ili izmjena politike isplate dividendi;
- (vii) svaka druga radnja koja se smatra Rezervisanim pitanjem, onako kako je taj termin definisan u Akcionarskom ugovoru, osim na način izričito predviđen ovim Ugovorom;
- (viii) saglasnost sa bilo čim gore navedenim.

4.1.3 U periodu između Dana potpisivanja i Dana zatvaranja, CGES će (a Crna Gora će obezbijediti da CGES to učini) obavijestiti Ternu pisanim putem o svakoj transakciji ili radnji pomenutoj u Odjeljku 4.1.2 ili koja spada u domet tog Odjeljka koju planira da realizuje (svaka od njih posebno "Transakcija"). Pored obavještenja, CGES će obezbijediti i sve potrebne informacije i dokumentaciju na engleskom jeziku ili u prevodu na engleski u mjeri u kojoj je to neophodno da Terna razume i procijeni Transakciju za koju treba da saglasnost. Ovim putem je dogovoreno da, ukoliko Terna, u roku od 7 (sedam) Radnih dana od dana prijema obavještenja poslatog od strane CGES-a, izričito ne obavijesti CGES pisanim putem da se saglašava sa Transakcijom, smatraće se da je Terna odobrila Transakciju i da se ista može sprovesti u delo.

4.1.4 CGES se obavezuje da će predstavnik CGES-a biti dostupan Terni zarad lakše komunikacije između CGES-a i Terne u periodu između Dana potpisivanja i Dana zatvaranja a u vezi sa sprovođenjem odredbi ovog Člana 4. CGES će, u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj to dozvoljava Mjerodavno pravo, u potpunosti sarađivati sa predstavnikom Terne i odmah ga obavijestiti o pojavi bilo kog događaja, okolnosti ili pojavi koja može imati uticaj na tačnost izjava i garancija iz Člana 5 ili na ispunjenje Preduslova iz Člana 3. Dalje, u periodu između Dana potpisivanja i Dana zatvaranja, u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj to dozvoljava Mjerodavno pravo, CGES će, i Crna Gora će obezbijediti da CGES(i) stavi na raspolaganje Terni i njenim predstavnicima i savjetnicima sve informacije i dokumentaciju koju bilo ko od njih budu osnovano zahtijevao, u vezi sa CGES-om i njegovim aktivnostima (uključujući, bez ograničenja, kopije materijala dostavljenih Odboru direktora CGES-a, i (ii) omogućiti Terni pristup upravi Društva, kao i njegovim savjetnicima i revizorima.

4.2 Ostale obaveze prije Zatvaranja

4.2.1 Terna se obavezuje da podnese Upravi za zaštitu konkurencije, čim to bude osnovano moguće, prijavu o namjeri koncentracije u skladu sa Mjerodavnim pravom i propisima drugih jurisdikcija koji se primjenjuju na transakcije iz Ugovora, u cilju pribavljanja potpunog i bezuslovnog odobrenja za transakcije predviđene ovim Ugovorom, ukoliko to bude potrebno. Radi pojašnjenja, Strane potvrđuju i saglasne su da, bez obzira na eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora i ne dovodeći u pitanje obavezu Terne da podnese svu dokumentaciju koja se u skladu sa zahtjevima Uprave za zaštitu konkurencije ima podnijeti uz prijavu Upravi za zaštitu konkurencije, Terna,

CGES i/ili njihova Povezana lica neće biti u obavezi da prime, ponude, preduzmu, implementiraju i/ili prihvate bilo kakvu obavezu, naređenje, uslov, prijedlog, pravno sredstvo ili mjeru ili neku zaštitnu mjeru koju eventualno izrekne ili predloži (službeno ili neslužbeno) Uprava za zaštitu konkurencije ili neki drugi Državni organ kako bi se dobilo odobrenje za transakciju predviđenu ovim Ugovorom (uključujući Strateški akcionarski ugovor).

- 4.2.2 CGES će sarađivati sa Ternom i obezbijediti, bez odlaganja, sve neophodne informacije i pomoć koju Terna opravdano zatraži kako bi se omogućilo Terni da pripremi dokumentaciju koju će podnijeti Upravi za zaštitu konkurencije te da nakon prijave dobije neophodna odobrenja.
- 4.2.3 CGES se obavezuje da otvori Namjenski račun CGES-a kod Escrow agenta čim to bude realno moguće nakon Dana potpisivanja a u svakom slučaju ne kasnije od 7 (sedam) Radnih dana prije Dana zatvaranja.
- 4.2.4 Terna se obavezuje da otvori vlasnički račun hartija od vrijednosti u Centralnoj depozitarnoj agenciji čim to bude realno moguće nakon Dana potpisivanja i u svakom slučaju ne kasnije od 3 (tri) Radna dana prije Dana zatvaranja.
- 4.2.5 CGES se obavezuje da, a Crna Gora će obezbijediti da CGES, sastavi skraćeni prospekt (i/ili druga potrebna dokumenta) u vezi sa emisijom Novih akcija Terni i da podnese prospekt, na dan Skupštine akcionara CGES, i sva ostala dokumenta Komisiji za hartije od vrijednosti kako bi se što je moguće prije, registrovao prospekt i dobila ostala neophodna ovlašćenja, odobrenja i saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti, a sve u skladu sa Mjerodavnim pravom i ovim Ugovorom, te da plati naknadu za registraciju prospekta.
- 4.2.6 Terna se obavezuje da dostavi CGES-u:
 - (i) original izvod iz odgovarajućeg privrednog registra u Italiji (apostiliran, ukoliko to bude tražila Komisija za hartije od vrijednosti), uz ovjereni prevod sudskog tumača na crnogorski jezik;
 - (ii) izjavu, valjano potpisanu od strane svog ovlašćenog predstavnika i pečatiranu, kojom se potvrđuje da je Terna upoznata sa rizicima u vezi sa investiranjem i sa poslovnim rezultatima CGES-a kao emitenta te da, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, a naročito pod uslovom da se ispune (ili da ih se relevantna Strana odrekne u skladu sa ovim Ugovorom) svi Preduslovi, preuzima obavezu da upiše Nove akcije, te izjavu podnese, a uz izjavu će dostaviti i prevod iste na crnogorski jezik ovjeren od strane sudskog tumača. Radi pojašnjenja, dostavljanje gore pomenute izjave od strane Terne ili neke druge izjave ili dokumenta koji Terna eventualno izda ili uputi Prenosu ili Komisiji za hartije od vrijednosti neće uticati na, ograničiti, izmjeniti ili zamijeniti odredbe ovog Ugovora, a naročito izjave i garancije CGES-a i Crne Gore iz Člana 5 i obaveze obeštećenja iz Člana 7.

Terna će uložiti sve napore u razumnoj mjeri kako bi obezbijedila svaki drugi dokumenti koji Komisija za

hartije od vrijednosti ili neki drugi nadležni organ u Crnoj Gori može zahtijevati u cilju zatvaranja transakcije iz ovog Ugovora.

- 4.2.7 U slučaju da (i) transakcije predviđene ovim Ugovorom ili potpisivanje Akcionarskog ugovora zahtijevaju da se u skladu sa Mjerodavnim pravom RAE-i podnese neka prijava, obavještenje ili zahtijev za odobrenje, ili (ii) je, u svjetlu potpisivanja, sprovođenja ili konzumacije ovog Ugovora ili Akcionarskog ugovora ili transakcija koje oni predviđaju, prema odredbama Licence za prenos ili Licence za operatora prenosnog sistema ili neke druge licence koju posjeduje CGES potrebno RAE-i podnijeti neku prijavu, obavještenje ili zahtjev za odobrenje, CGES će, a Crna Gora će obezbijediti da CGES to učini, podnijeti sve prijave, obavještenja ili zahtjeve za odobrenje te obaviti sve radnje i formalnosti koje su neophodne kako bi se postupilo po tim zahtjevima i dobila sva neophodna odobrenja prije Zatvaranja.
- 4.2.8 U vezi sa dokumentacijom, prijavama, odobrenjima, registracijama i odlukama pomenutim u Odjeljcima 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6, 4.2.5 i 4.2.7, CGES će, a Crna Gora će obezbijediti da CGES to učini, pripremiti, popuniti i predati svu neophodnu dokumentaciju, zahtjeve i prijave – pod uslovom, u svakom slučaju, da se prethodno konsultuje i dogovori sa Ternom oko vremena i sadržine istih – te će dostaviti nadležnim organima sve informacije potrebne radi obavljanja registracije i pribavljanja potrebnih odluka i odobrenja.
- 4.2.9 Terna će saradivati sa CGES-om i uložiti sve razumne napore kako bi obezbijedila sve opravdano potrebne informacije i pomoć kako bi se CGES-u omogućilo da ispuni obaveze iz Odjeljaka 4.2.5, 4.2.7 i 4.2.8.
- 4.2.10 Ukoliko dođe do neke transakcije ili događaja navedenog u Odjeljku 3.1.14 (vii), Strane se saglašavaju da će raspraviti i u dobroj vjeri pregovarati o eventualnim izmjenama i dopunama Poslovnog plana u mjeri u kojoj je to neophodno kako bi se isti ažurirao te kako bi se prevazišle štetne posledice gore pomenutih transakcija ili događaja na Poslovni plan.
- 4.2.11 Najmanje 10 (deset) Radnih dana prije Dana zatvaranja, ukoliko to ranije ne bude učinjeno, Strane će zaključiti ugovor o otvaranju escrow računa kod banke ili slične finansijske institucije o kojoj će CGES, nakon konsultacija sa Ternom, obavijestiti Ternu pisanim putem u roku od 15 (petnaest) Radnih dana nakon Dana potpisivanja ("**Escrow agent**") u formi koja predstavlja Dodatak 4.2.11 ("**Ugovor o otvaranju escrow računa**"), kod koje će CGES otvoriti Namjenski račun CGES-a pomenut u Odjeljku 4.2.3 i u skladu sa kojim će Strane neopozivo naložiti Escrow agentu da drži Cijenu na escrow račun-u i da istu prebaci sa Namjenskog računa CGES-a na Posebni račun CGES-a odmah nakon što mu se dostave odgovarajući dokazi u vezi sa sljedećim (i) da su Nove akcije u potpunosti registrovane na Terninom vlasničkom računu hartija od vrijednosti u Centralnoj depozitarnoj agenciji, (ii) da su Ternini kandidati navedeni u Prilogu 3.2.1(vii) propisno imenovani na odgovarajuće pozicije, i (iii) da Posebni račun CGES-a može da se koristi, da njime može da se upravlja i da se sa njega novac podiže samo uz supotpis Direktora Terne.

4.2.12 Crna Gora će obezbijediti da prije Dana zatvaranja a sa dejstvom na taj dan Upravni odbor CGES-a izmijeni pravilnik Društva o (i) sistematizaciji radnih mjesta, (ii) Aktivnostima Skupštine Akcionarskog društva CGES, (iii) Aktivnostima Odbora direktora (iv) Organizaciji Akcionarskog društva CGES, na način koji bi reflektovao odredbe Akcionarskog ugovora (posebno u pogledu odredbi koje se odnose na Menadžera u Odjeljku 2.3(d)) u pomenutom pravilniku.

4.3 **Odluka o povećanju kapitala, Odluka o usvajanju novog statuta i druge radnje prije zatvaranja**

4.3.1 Ne dovodeći u pitanje Odjeljak 4.3.3, prije Dana zatvaranja Crna Gora će:

a) obezbijediti da Skupština akcionara CGES-a bude propisno održana na dan koji nastupi (1) najmanje pet radnih dana prije isteka Krajnjeg datuma ili (2) trideset dva dana nakon što svi Preduslovi (osim Preduslova iz Odjeljka 3.14) budu ispunjeni ili odbijeni, zavisno od toga koji je od ova dva datuma raniji, te da punovažno usvoji, odnosno odobri:

(i) Odluku o povećanju kapitala te da tako odobri izdavanje Novih akcija Terni kroz zatvorenu ponudu u ukupnom iznosu od 34.261.767,71 EUR (tridesetčetiri miliona dvijestotinešezdesetjedna hiljada sedamstotinašezdesetsedam zapeta sedamdesetjedan), tj., po svakoj Novoj akciji 1,0611 EUR (jedan zapeta nulašestjedanjedan), uz propisno isključenje prava preče kupovine postojećih akcionara CGES-a i ponudu Novih akcija Terni kao unaprijed poznatom investitoru.

(ii) Plan razvoja, uključujući investicije u Povezanu mrežnu infrastrukturu i Dodatnu mrežnu infrastrukturu;

(iii) Odluku o usvajanju novog statuta i samim tim, usvajanje novog Statuta u formi priloženoj u Prilogu 3.1.1, pri čemu će stupanje na snagu Statuta biti uslovljeno nastupanjem Dan zatvaranja; i

(iv) razrješenje postojećih članova i imenovanje novih članova odbora direktora CGES-a u skladu sa i kao što je navedeno u Dodatku 3.1.1(iv), pri čemu će razrješenje i imenovanje biti uslovljeno nastupanjem Dan zatvaranja; i

b) obezbijediti da odluke pod stavkama (i), (iii) i (iv) iz prethodnog stava (a) budu registrovane u Privrednom suda u Podgorici.

4.3.2 Na dan Skupštine akcionara, odmah prije usvajanja i odobrenja odluka navedenih u Odjeljku 4.3.1(a), CGES će, a Crna Gore će obezbijediti da CGES to učini, dostaviti Terni kompletne podatke o postojećim akcionarima koji su dostavili Obavještenje o namjeri da koristi pravo otkupa, a prije toga će Ternu redovno i blagovremeno obavještavati o Obavještenjima o namjeri da koristi pravo otkupa kako budu pristizali od strane CGES.

4.3.3 Radi pojašnjenja, osim ako se Strane drugačije dogovore pisanim putem, CGES neće biti u obavezi,

niti će mu biti dozvoljeno (bez prethodne pisane saglasnosti Terne) da održi skupštinu akcionara pomenutu u Odjeljcima 3.1.1 i 4.3 ovog Ugovora, a Crna Gora neće biti u obavezi niti će joj biti dozvoljeno (bez prethodne pisane saglasnosti Terne) da učestvuje na toj skupštini akcionara ili da glasa i da usvoji Odluku o povećanju kapitala i Odluku o usvajanju novog statuta ukoliko (1) Preduslov iz Odjeljka 3.1.4 ne bude zadovoljen ili ga se Strane zajedno ne odreknu prije ili na dan te skupštine akcionara i (2) drugi Preduslovi navedeni u Odjeljku 3.1 ne budu ispunjeni ili ih se Terna i/ili CGES ne odreknu u skladu sa Odjeljkom 3.1, prije održavanja te skupštine akcionara, a u takvim okolnostima nijedna Strana neće snositi odgovornost zbog nenastupanja Preduslova navedenog u Odjeljku 3.1.1, nenastupanja Zatvaranja ili u skladu sa Članom 4.3.

4.4 Izdvajanje Djelatnosti operatora tržišta

- 4.4.1 Prije Dana zatvaranja (ukoliko je to moguće) a u svakom slučaju ne kasnije duže od 6 meseci nakon stupanja na snagu novog Zakona o energetici, Crna Gora će obezbijediti da CGES završi i sprovede izdvajanje Djelatnosti operatora tržišta od CGES u skladu sa Mjerodavnim pravom i to na način da CGES ne snosi ili ne pretrpi nikakav Gubitak iz, ili u vezi sa, ili kao rezultat aktivnosti i poslovanja u vezi sa Djelatnošću operatora tržišta ili završetkom i izvođenjem izdvajanje Djelatnosti operatora tržišta (radi pojašnjenja, ne računajući izgublenu dobit iz Djelatnosti operatora tržišta).
- 4.4.2 Crna Gora će, na zahtjev Terne (koja će imati pravo da zahtijeva naplatu i naknadu štetu u ime i za račun CGES-a), obešteti CGES za sve Gubitke koje je CGES pretrpio iz, u vezi sa ili usljed Djelatnosti operatora tržišta ili završetka i sprovođenja izdvajanja Djelatnosti operatora tržišta (radi pojašnjenja, ne računajući izgublenu dobit iz Djelatnosti operatora tržišta).

5. IZJAVE I GARANCIJE CGES I CRNE GORE

5.1 Izjave i garancije CGES-a

CGES ovim izjavljuje i garantuje Terni da su sljedeće izjave istinite na dan zaključenja ovog Ugovora te da će biti istinite na Dan zatvaranja:

5.1.1 Organizacija, Dobar ugled, Ovlašćenje

- (i) CGES je akcionarsko društvo osnovano u skladu sa Mjerodavnim pravom, propisno registrovano i postojeće po Mjerodavnom pravu, i sposobno je da bude vlasnik svoje imovine da obavlja svoju djelatnost onako kako to trenutno čini i kako je predviđeno ovim Ugovorom.
- (ii) CGES ima sva potrebna ovlašćenja da zaključi ovaj Ugovor, da ispunji svoje obaveze iz ovog Ugovora, i da sprovede transakcije predviđene ovim Ugovorom, uključujući izgradnju Dodatne mrežne infrastrukture na teritoriji Crne Gore i Povezane mrežne infrastrukture, pod uslovom, gdje je to potrebno, da od Skupštine akcionara dobije odobrenje u skladu sa Odjeljkom 4.3.
- (iii) Ovaj Ugovor je propisno odobren i potpisan od strane CGES i predstavlja validnu

obavezu CGES-a, koja je utuživa u skladu sa njegovim odredbama .

- (iv) Na Zatvaranju, Statut CGES-a dat u Prilogu 3.1.1 će postati pravno obavezujući i stupiće na snagu na Dan zatvaranja.
- (v) CGES ima kapacitet i ovlaštenje da emituje Nove akcije i iste ponudi Terni u skladu sa Mjerodavnim pravom i svojim osnivačkim aktom i statutom. Na Zatvaranju, Odluka o povećanju kapitala i Odluka o usvajanju novog statuta biće usvojene u skladu sa Mjerodavnim pravom, i pravo preče kupovine postojećih akcionara biće u potpunosti isključeno. Na Zatvaranju, emitovanje Novih akcija i njihova ponuda Terni biće u potpunosti odobreno od strane CGES-a i njegovih akcionara i nijedan drugi postupak neće biti potrebno preduzeti od strane CGES-a ili treće strane radi odobrenja emisije Novih akcija i njihove ponude Terni.
- (vi) U skladu sa Međudržavnim sporazumom, koji izričito dozvoljava direktne pregovore između Terne, CGES i Crne Gore, CGES ima pravo i dozvoljeno mu je ponudi Nove akcije Terni na upis, a Terna ima pravo i dozvoljeno joj je da upiše i stekne iste u zatvorenoj ponudi u skladu sa ovim Ugovorom.

5.1.2 Bez prekršaja

Potpisivanje ovog Ugovora, kao ni izvršenje i sprovođenje transakcija predviđenih ovim Ugovorom: (a) nije u suprotnosti sa nekom licencom, presudom ili naredbom koja obavezuje CGES ili njegovu imovinu, niti daje nekom Licu pravo da opozove, povuče, suspenduje, otkaže, raskine ili modifikuje licencu, presudu ili nalog, (b) nije u suprotnosti sa nekim zakonom ili propisom koji se primjenjuje na CGES, (c) nije u sukobu sa nekom odredbom CGES-ovog osnivačkog akta ili statuta ili (d) neće rezultirati u ili zahtijevati uspostavljanje ili nametanje nekog Tereta na Imovini koja je u vlasništvu CGES-a.

5.1.3 Odobrenja, Pristanci, itd.

Osim onih odobrenja ili saglasnosti koja čine Preduslove predviđene Odjeljcima 3.1.2, 3.1.3, 3.15 i 3.16 ovog Ugovora, pribavljene su sve saglasnosti, ovlaštenja ili odobrenja Državnih organa ili drugih Lica, učinjene su sve prijave ili registracije pred Državnim organom ili bilo kojim drugim Licem, i dobijena su sva izuzeća od Državnih organa, koje je CGES trebalo da pribavi, učini ili dobije u vezi sa potpisivanjem ili izvršenjem ili konzumacijom ovog Ugovora odnosno transakcija koje su njime predviđene.

5.1.4 Kapitalizacija; Nove akcije

- (i) Na Dan potpisivanja, ukupan registrovan kapital CGES-a iznosi 120. 846.515,417 EUR (stodvadeset miliona osamstotinačetdesetšest hiljada petstotinapetnaest zapeta četiristotinesedamnaest) i sastoji se od 113.887.961 (stotinaest miliona osamstotinaosamdesetsedam hiljada devet stotina šezdesetjedne) emitovanih potpuno uplaćenih običnih akcija u dematerijalizovanoj formi i registrovanih u Centralnoj depozitarnoj agenciji, nominalne vrijednosti od EUR 1,0611 (jedan zapeta nulašestjedanjedan) po akciji.
- (ii) Nijedno drugo Lice sem Terne nema pravo da stekne Nove akcije ili neko pravo nad istim. Osim Novih akcija, CGES nije emitovao, niti se obavezao da će emitovati ili otkupiti (osim usljed vršenja Prava na otkup) neku akciju, opciju,

varant ili dati neko drugo pravo da se kupe ili upišu akcije CGES-a koje predstavljaju njegov akcijski kapital ili neki drugi instrument koji se može konvertovati u akcijski kapital.

- (iii) Nove akcije su propisno i valjano emitovane i ravnopravne su sa svim ostalim običnim akcijama CGES-a, i na Zatvaranju, Terna će imati puno i utrživo pravo vlasništva na Novim akcijama, i postaće jedini, legitimni, isključivi i registrovani vlasnik Novih akcija, bez ikakvih Tereta, i Nove akcije će biti propisno odobrene, emitovane i u potpunosti plaćene. Pod uslovom da Odluka o povećanju kapitala bude usvojena od strane Skupštine akcionara CGES-a, ne postoji pravo preče kupovine, opcije ili neko drugo pravo, sporazum, ugovor, obaveza ili radnja bilo koje vrste, pisana ili usmena, ustanovljena u korist neke treće strane (uključujući manjinske akcionare), koja dopušta ili može da dopusti pravo da se kupe, upišu, steknu, da se stekne bilo koje pravo, na bilo koji način, u cjelosti ili djelimično, na Novim akcijama u budućnosti;
- (iv) Osim akcija koje su predmet Prava na otkup, CGES nije otkupio niti se saglasio da otkupi svoj akcijski kapital iz stava (i) ovog Odjeljka 5.1.4 niti je smanjio ili se saglasio da smanji svoj akcijski kapitala iz stava (i) Odjeljka 5.1.4, i, osim u odnosu na ovaj Ugovor, CGES nije u obavezi da emituje akcije ili druge hartije od vrijednosti niti da obezbijedi da neko treće lice kupi akcije ili druge hartije od vrijednosti koje je emitovao CGES; i
- (v) Na Dan zatvaranja, izuzimajući akcije koje mogu biti otkupljene usljed vršenja Prava na otkup, ukupan registrovani kapital CGES-a iznosi 155.108.283,12 EUR (stotinupedesetpet miliona, stoosam hiljada, dvijestotineosamdesettri zapeta dvanaest). i sastoji se od 146.176.876 (stočetrdesetšest miliona stosedamdesetšest hiljada osamstosedmdestšest) emitovanih potpuno plaćenih običnih akcija u dematerijalizovanoj formi i registrovanih u Centralnoj depozitarnoj agenciji, nominalne vrijednosti od 1,0611 EUR (jedan zapeta nulašestjedanjedan) po akciji, a Nove akcije čine 22,0889%(dvadesetdva zapeta nulaosamosamdevet posto) od ukupno odobrenih i izdatih običnih akcija CGES-a;

5.1.5 Nove akcije - Bez potraživanja, itd.

Ne postoji nikakvo potraživanje niti tužba niti je u toku neki postupak, arbitraža, istraga ili ročište pokrenuto od strane ili pred nekim Državnim organom protiv Novih akcija ili sa uticajem na Nove akcije, niti, prema saznanju CGES a, tako nešto prijeti.

5.1.6 Odvajanje od EPCG

- (i) Postupak odvajanja CGES-a od EPCG ("**Odvajanje**") je urađen u skladu sa Mjerodavnim pravom i ne postoji nikakvo potraživanje niti tužba niti je u toku neki postupak, arbitraža, istraga ili ročište pokrenuto od strane ili pred nekim Državnim organom u vezi sa Odvajanjem, niti, prema saznanju CGES, tako nešto prijeti.
- (ii) (1) CGES nema Obaveze niti (2) EPCG, niti bilo koje drugo Lice ima pravo ili ovlašćenje da zahtijeva od CGES-a isplatu nekog iznosa ili izvršenje neke obaveze (uključujući po osnovu solidarne odgovornosti CGES-a i EPCG nakon Odvajanja), u oba slučaja (1) i (2): (x) za bilo koju aktivnost, poslovanje, događaj ili okolnost koja je nastala prije okončanja Odvajanja a ne odnosi se jasno i isključivo na Osnovnu djelatnost i (y) osim ako nije evidentirano u Revidiranim računima za

2009. godinu.

5.1.7 Usaglašenost sa Propisima i Poreskim propisima

- (i) CGES postupa i postupao je u skladu sa svim bitnim propisima Mjerodavnog prava i Dozvolama (uključujući, bez ograničenja, Mjerodavno pravo iz oblasti konkurencije, energetike, zaštite životne sredine, bezbjednosti i zdravlja, imovine, planiranja i izgradnje, pranja novca, javnih nabavki koje se primjenjuje na CGES i/ili njegovu djelatnost, poslovanje, sredstva ili imovinu), ne računajući eventualna kršenja koja nisu, niti se razumno može očekivati da mogu biti bitna za, niti izazivaju, niti se razumno može očekivati da mogu izazvati Gubitke za CGES u iznosu većem od 85.000 EUR (osamdesetpet hiljada). Od 31. decembra 2005. godine, ni CGES ni njegovi pravni prethodnici nisu primili pisano obavještenje od Državnog organa u vezi sa stvarnom ili navodnom bitnom povredom Mjerodavnog prava koja bi se odnosila na CGES ili njegovu djelatnost, sredstva ili poslovanje.
- (ii) Sve bitne Poreske prijave koje se imaju podnijeti u odnosu na CGES ili u vezi sa njegovim prihodom, imovinom, franšizama ili poslovanjem blagovremeno su podnijete (uzimajući u obzir eventualna produženja rokova), i sadrže istinite, tačne i kompletne podatke u svim bitnim aspektima; (ii) osim onoga što je objelodanjeno u Revidiranim računima za 2009. godinu ili u Nerevidiranim finansijskim izvještajima 31. mart 2010 i što je tamo u potpunosti rezervisano, svi bitni Porezi koji mogu da se pripišu CGES-u koji su dospjeli ili su bili dospjeli su plaćeni, osim u mjeri u kojoj su u dobroj veri osporeni u odgovarajućem postupku; i (iii) CGES postupa u skladu sa Mjerodavnim pravom u dijelu koji reguliše plaćanja, odbitke i naplatu bitnih Poreza i propisno je i blagovremeno zadržao ili naplatio i proslijedio nadležnom poreskom organu sve bitne iznose koje je bio obavezan da odbije ili naplati, i proslijedi.

5.1.8 Stečaj; Likvidacija

Protiv CGES-a nije u toku stečajni postupak niti je donijeto rješenje, pokrenut postupak ili donijeta odluka o likvidaciji CGES-a, i nije postavljen upravnik ili slično Lice (u kontekstu stečaja ili likvidacije) nad imovinom CGES-a ili njenim delom ili nad poslovanjem ili prihodima CGES-a, i ne postoje okolnosti koje bi do toga mogle dovesti.

5.1.9 Poslovne promjene; Finansije

Od Dana izvještaja:

- (i) nije došlo do Bitno negativne promjene i nije se desilo ništa što bi vodilo ili moglo dovesti do takve promjene; i
- (ii) poslovanje CGES-a je u okvirima Redovnog poslovanja i u skladu sa Odjeljkom 4.1.2.

5.1.10 Finansijski izvještaji

a) CGES je dostavio Terni istinite, tačne i kompletne primjerke sljedećih dokumenata:

- (i) revidirani bilans stanja i s tim povezani bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu i novčanim tokovima CGES-a za finansijsku godinu koja se završava na

dan 31. decembra 2009. godine, pripremljeni u skladu sa MSFI (IFRS), koji uključuju sve priloge, upitnike, bilješke i dodatke te sva mišljenja aktuara i eventualne afirmacije ili potvrde pripremljene s tim u vezi, odobrene od strane odbora direktora i skupštine akcionara CGES-a, zajedno sa izvještajem i bezrezervnim mišljenjem nezavisnog revizora CGES-a ("**Revidirani izvještaji za 2009**") i

- (ii) nerevidirani bilans stanja i s tim povezani nerevidirani bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu i novčanim tokovima za tromjesečni period koji se završava na dan 31. marta 2010. godine, pripremljeni u skladu sa IFRS, koji uključuju sve priloge, upitnike, bilješke i dodatke te sva mišljenja aktuara i eventualne afirmacije ili potvrde pripremljene s tim u vezi ("**Nerevidirani finansijski izvještaji sa stanjem na dan 31. mart 2010**", a zajedno sa Revidiranim izvještajima za 2009 "**Finansijski izvještaji**").
- b) Osim kao što je navedeno ovdje, svaki Finansijski izvještaj je pripremljen u skladu sa IFRS i na fer način predstavlja, u svim bitnim aspektima, finansijsko stanje i rezultate poslovanja CGES-a na pomenute datume i za pomenute periode. Revidirani izvještaji za 2009 su u saglasnosti sa Mjerodavnim pravom, ne sadrže bitne propuste, i nijedan Državni organ nije ustvrdio da postoji bitan nedostatak u pogledu Revidiranih izvještaja za 2009.
 - c) Osim u mjeri u kojoj je to iskazano u Nerevidiranim finansijskim izvještajima na dan 31. mart 2010, CGES nema Obaveze osim (i) Obaveza iz uobičajenog postupanja u skladu sa Ugovorima u kojima je CGES ugovorna strana, i (ii) Obaveza koje su (x) stečene nakon 31. marta 2010 u okviru Redovnog poslovanja, i (y) koje pojedinačno ili zajedno ne prelazi niti se osnovano može očekivati da mogu preći iznos od 100.000 EUR (sto hiljada).
 - d) Sve obaveze i odgovornosti (dospjele, eventualne i druge) koje pripadaju ili su prenijete na CGES usljed Odvajanja propisno su zabilježene u Revidiranim izvještajima za 2009. godinu ili u Nerevidiranim finansijskim izvještajima sa stanjem na dan 31. marta 2010. godine.

5.1.11 Trgovinski i ugovorni aranžmani

- (i) Prilog 5.1.11 uz ovaj Ugovor sadrži potpun i kompletan spisak Bitnih ugovora, osim naloga za kupovinu i prodaju datih nakon Dana potpisivanja u okviru Redovnog poslovanja koji predviđaju plaćanja CGES -u ili obaveze CGES- a koje u ukupnom iznosu ne prelaze 100.000 EUR (sto hiljada). CGES je tokom due diligence-a dostavio kompletne kopije svih Bitnih ugovora (uključujući izmjene, dopune i odricanja od istih).
- (ii) CGES nije u bitnom prekršaju nijednog Bitnog ugovora.
- (iii) Do Dana potpisivanja (uključujući i taj dan), CGES nije primio nikakvo pisano obavještenje u kome se navodi da strana nekog Bitnog ugovora namjerava da raskine taj Bitan ugovor.
- (iv) Nijedan Bitan ugovor niti drugi ugovor koji je od suštinskog značaja i neophodan za djelatnost CGES -a ne sadrži odredbu kojom se omogućava bilo kojoj strani da raskine, izmijeni ili se povuče iz Bitnog ugovora zbog ovog Ugovora ili transakcija predviđenih ovim Ugovorom (ili bilo koje transakcije koja je povezana sa tim), niti sadrži neku drugu odredbu koja može biti izmijenjena, koja bi prouzrokovala prevremeno dospjeće obaveza ili bi na neki drugi način bila primijenjena isključivo zbog ovog Ugovora ili sprovođenja transakcija predviđenih ovim Ugovorom (ili neke druge transakcije povezane sa njima).

5.1.12 Zaposleni

- (i) Društvo nema više od 301-og zaposlenog na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom i ne više od 19 zaposlenih na određeno vrijeme. Osim kao što je predviđeno Mjerodavnim pravom, CGES nema obaveze u pogledu penzija, životnog osiguranja, invalidnine ili drugih obaveza u korist nekog svog bivšeg ili sadašnjeg direktora, zaposlenog ili menadžera, ili njihovih rođaka ili izdržavanih lica.
- (ii) Nema neizmirenih dugovanja prema nekom sadašnjem ili bivšem direktoru ili zaposlenom u CGES-u po osnovu plata ili drugih potraživanja nastalih i proisteklih u vezi sa njihovim zaposlenjem u Društvu, osim dugovanja po osnovu redovnih plata i drugih redovnih naknada na ime obavljanja direktorske funkcije ili zaposlenja u CGES-u u skladu sa prethodnom praksom, koje ne prelaze ukupan iznos od 85.000 EUR (osamdesetpet hiljada). Nijedan sadašnji ili bivši zaposleni nema punovažno pravo da potražuje neka dodatna prava pored onih koja su mu stvarno data niti neka dodatne iznose pored onih koji mu se priznaju niti da mu pripada pravo na viši stepen kvalifikacije ili na drugačiji tretman (uključujući usljed trajanja radnog odnosa).
- (iii) CGES u svim bitnim aspektima postupa u skladu sa svim zakonskim i ugovornim obavezama u pogledu plaćanja doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje i drugih doprinosa i osiguranja čije je plaćanje obavezno po Mjerodavnom pravu ili u skladu sa nekim ugovornim aranžmanom ili na neki drugi način, osim u pogledu obaveznih doprinosa čiji ukupan iznos ne prelazi 3.000 EUR (tri hiljade) pojedinačno i 85.000 EUR (osamdesetpet hiljada) ukupno.

5.1.13 Imovina

- a) Osim osnovnih sredstava kojima se raspolagalo u okviru Redovnog poslovanja, imovina prikazana u Revidiranim izvještajima za 2009:
 - (i) u isključivom je vlasništvu CGES-a ili CGES ima važeće pravo korišćenja te imovine, bez Tereta;
 - (ii) u isključivom je posjedu ili pod isključivom kontrolom CGES-a;
 - (iii) oprema je u razumno upotrebnom stanju i instalirana je i funkcioniše i u skladu sa industrijskim standardima i uputstvu proizvođača; i
 - (iv) dovoljna je za obavljanje poslovanja Društva na način kako se ono trenutno obavlja.
- b) Prilog 5.1.13 sadrži kompletan spisak svih Nekretnina koje su u vlasništvu CGES ili na kojima CGES ima pravo korišćenja. Na Nekretninama navedenim u Prilogu 5.1.13 CGES ima ona prava navedena u Prilogu 5.1.13. Sve Nepokretnosti su navedene u Prilogu 5.1.13 i slobodne su od Tereta, izuzimajući one navedene u Prilogu 5.1.13.
- c) CGES je jedini i legitimni vlasnik imovine koja čini dio crnogorskog prenosnog sistema (uključujući prenosne vodove, kablove i podstanice) i ima službenosti ili slična prava

potrebna za izgradnju, rad i održavanje te mreže. CGES je izgradio crnogorsku prenosnu mrežu i energetske objekte i iste koristi i održava u skladu sa Mjerodavnim pravom i pravima trećih lica.

5.1.14 Licenca za prenos električne energije, Licenca za rad prenosnog sistema, Dozvole

CGES ima i propisno drži na svoje ime važeću Licencu za prenos električne energije izdatu 30. jula 2009. odine, i koja važi do 29. jula 2024. godine, i važeću Licencu za rad prenosnog sistema izdatu 30. jula 2009. godine, i koja važi do 29. jula 2019. godine, i ne postoje osnovi za njihov opoziv ili štetne izmjene, osim u slučaju jednostavnog objedinjavanja ovih licenci u jednu, koja bi kao takva bila izdata CGES, u skladu sa Novim zakonom o energetici a što neće uticati niti ugrožavati djelatnost prenosa ili operatora prenosne mreže. Ove licence, kao i nova licenca koja bude izdata CGES-u, a u kojoj budu objedinjene ove dvije u skladu sa Novim zakonom o energetici, su dovoljne da bi CGES vršio djelatnost prenosa i operatera prenosne mreže, na način na koji to trenutno vrši, i ostaće i dalje na snazi bar do datuma njihovog isteka navedenog gore (bez da budu negativno izmijenjene) i nakon sprovođenja transakcija predviđenih ovim Ugovorom.

5.1.15 Dozvole

CGES ima u vlasništvu ili propisno posjeduje sve bitne dozvole, licence, i ovlašćenja ("**Dozvole**") koje su neophodne da bi bio vlasnik, zakupac ili korisnik te da bi upravljao svojom imovinom te da bi poslovao na način kako sada to čini. Sve Dozvole su na snazi, nije u toku nikakav postupak ili istraga za koje se može osnovano očekivati da mogu dovesti do opoziva, štetnih izmjena, neobnavljanja ograničenja, suspenzije ili zabrane neke Dozvole, niti se, prema saznanju CGES-a, time preti u pisanoj formi. CGES nema neizmirenih obaveza prema RAE, uključujući naknade u vezi sa Licencom za prenos električne energije i Licencom za Djelatnost operatora tržišta.

5.1.16 Sporovi

- (i) Nije u toku parnica, zahtjev, spor, tužba, postupak ili službena istraga (pojedinačno "**Pravni postupak**") u kome se osporava punovažnost ovog Ugovora ili neke radnje koju je preduzeo ili treba da preduzme CGES ili Crna Gora u vezi sa ovim Ugovorom, ili u kome se traži zabrana ili novčana odšteta u vezi sa sprovođenjem transakcija predviđenih u ovom Ugovoru (ili transakcija povezanim sa istima), niti se, prema saznanju CGES-a, tako nečim prijeti u pisanoj formi.
- (ii) Nije u toku Pravni postupak protiv CGES-a pokrenut od strane ili pred Državnim organom, sudskim organom, arbitražom, agencijom ili drugim telom ili Licem (i) u kome tužilac zahtijeva iznos koji prelazi 85.000 EUR (osamdesetpet hiljada) ili u kome iznos nije određen, ili (ii) u kome tužilac traži neku zabranu ili ističe neko drugo nenovčano potraživanje protiv CGES-a ili njegove imovine niti se, prema saznanju CGES-a, tako nečim prijeti u pisanoj formi.
- (iii) Osim Poreza koji se duguju u okviru redovnog poslovanja, ne postoji nijedan nalog Državnog organa u odnosu na CGES koji je neispunjen ili neizmiren.

5.1.17 Administrativni postupak

Ne postoje činjenice, događaji ili okolnosti po osnovu kojih se može zahtijevati od CGES-a da plati, obešteti, refundira ili naknadi (uključujući putem prebijanja) neki iznos koji je primio ili koji mu je pripisan prije Dana zatvaranja u skladu sa usvojenim i objavljenim energetskim regulatornim okvirom koji se primjenjuje u Crnoj Gore (uključujući tarifni sistem koji se odnosi na Osnovnu djelatnost i Djelatnost operatora tržišta) i ne postoji Pravni postupak protiv CGES-a pred ili pokrenut od strane Državnog organa, nadležnog organa, arbitra, suda, agencije ili drugog organa ili Lica, koji je u toku ili treba da bude otpočet, a koji može da rezultira obavezom CGES-a da plati, obešteti, refundira ili naknadi (uključujući i putem prebijanja) bilo koji iznos koji primi ili koji dospije prije Dana zatvaranja u skladu sa energetskim regulatornim okvirom koji je usvojen, objavljen i koji se primjenjuje u Crnoj Gori (uključujući tarifni sistem u odnosu na obavljanje Osnovne djelatnosti i Djelatnosti operatora tržišta) prije Dana zatvaranja.

5.1.18 Osiguranje

CGES je osiguran kod finansijski pouzdanih osiguravajućih društava od gubitaka i rizika i u iznosima koji su uobičajeni u djelatnosti kojom se CGES bavi ili koji su u svakom slučaju adekvatni za relevantne svrhe.

5.1.19 Pomoćne usluge

CGES nema niti će imati Obaveze u vezi sa, ili koje proizilaze iz pomoćnih usluga koje je CGES-u pružila EPCG i njena Povezana lica u periodu prije i do Dana zatvaranja.

5.1.20 Učešća u drugim licima

CGES ne posjeduje, niti je preuzeo obavezu da kupi akcije ili udjele u kapitalu nekog Lica.

5.1.21 Tačnost informacija

Pisane informacije dostavljene od strane ili u ime CGES-a u vezi sa transakcijama koje su obuhvaćene ovim Ugovorom ne sadrže bitne netačnosti niti propust da se navede neka bitna činjenica ili neka druga činjenica koju je neophodno navesti kako tvrdnja ne bi zavodila na pogrešan trag.

5.1.22 Pouzdanje u izjave

Pri sklapanju ovog Ugovora, CGES se nije oslonio ni na kakvu izjavu ili garanciju, izričitu ili prećutnu, ili na informaciju datu od strane ili u ime Terne ili nekog njenog predstavnika ili koja se može pripisati Terni ili nekom njenom predstavniku, osim izjava i garancija Terne koje su izričito navedene u Članu 6.

5.2 Izjave i garancije Crne Gore

Crna Gora ovim izjavljuje i garantuje Terni da su sljedeće izjave istinite na dan ovog Ugovora i da će biće istinite na Dan zatvaranja:

5.2.1 Potrebna ovlašćenja, Propisno potpisivanje, Pravosnažna obaveza

Crna Gora ima sva potrebna ovlašćenja da zaključi ovaj Ugovor, da ispuni svoje obaveze iz ovog Ugovora, i da sprovede transakcije predviđene ovim Ugovorom. Ovaj Ugovor je propisno odobren i potpisan od strane Crne Gore i predstavlja validnu obavezu Crne Gore koja je utuživa u skladu sa njegovim odredbama.

Međudržavni sporazum propisno dozvoljava direktne pregovore između Terne, CGES-a i Crne Gore u skladu sa Mjerodavnim pravom i stoga je CGES ovlašćen i dozvoljeno mu je da ponudi Nove akcije Terni, a Terna je ovlašćena i dozvoljeno joj je da Nove akcije upiše i da ih stekne, u zatvorenoj ponudi u skladu sa ovim Ugovorom.

5.2.2 Vlasništvo nad akcijama

Crna Gora je jedini vlasnik 80.397.282 (osamdeset miliona tristadevedesetsedam dvjestaosamdesetdvije) običnih akcija u CGES-u koje su u potpunosti emitovane i uplaćene, i nije zaključila nikakav ugovor o prodaji neke od tih akcija, a nakon Zatvaranja i emisije Novih akcija Crna Gora će imati 55% akcijskog kapitala u CGES-u.

5.2.3 Pouzdanje u izjave

Pri sklapanju ovog Ugovora, Crna Gora se nije oslonila ni na kakvu izjavu ili garanciju, izričitu ili prećutnu, ili na informaciju datu od strane ili u ime Terne ili nekog njenog predstavnika ili koja se može pripisati Terni ili nekom njenom predstavniku, osim izjava i garancija Terne koje su izričito navedene u Članu 6.

5.3 Ograničenja Izjava i garancija

Izjave i garancije iznijete u ovom Članu 5 su jedine izjave i garancije koje CGES i Crna Gora daju u vezi sa transakcijom predviđenom ovim Ugovorom i isključuju se druge izričite ili prećutne izjave i garancije koju mogu postojati na osnovu zakona ili na drugi način. Strane potvrđuju i saglasne su da Terna zaključuje ovaj Ugovor oslanjajući se u potpunosti na izjave i garancije CGES-a i Crne Gore koje su date u Odjeljku 5.

6. IZJAVE I GARANCIJE TERNE

Terna ovim putem izjavljuje i garantuje CGES-u da su sljedeće tvrdnje istinite na dan zaključenja ovog Ugovora i da će biti istinite na Dan zatvaranja:

6.1 Organizacija i Dobar ugled

Terna je akcionarsko društvo, osnovano, propisno registrovano i posluje u skladu sa propisima Italije.

6.2 Potrebna ovlašćenja; Propisno potpisivanje

Terna ima sva potrebna ovlašćenja da zaključi ovaj Ugovor, da ispuni svoje obaveze iz ovog Ugovora, i da

sprovede transakcije predviđene ovim Ugovorom. Ovaj Ugovor je propisno odobren i potpisan od strane Terne i predstavlja validnu obavezu Terne koja je utuživa u skladu sa njegovim odredbama.

6.3 Bez prekršaja

Potpisivanje ovog Ugovora, kao ni izvršenje i sprovođenje transakcija predviđenih ovim Ugovorom od strane Terne: (a) nije u suprotnosti sa nekom licencom, presudom ili naredbom koja obavezuje Ternu ili njenu imovinu, niti daje nekom licu pravo da opozove, povuče, suspenduje, otkaže, raskine ili modifikuje licencu, presudu ili nalog, (b) nije u suprotnosti sa nekim zakonom ili propisom koji se primjenjuje na Ternu, (c) nije u sukobu sa nekom odredbom Terninog osnivačkog akta ili statuta ili (d) neće rezultirati u ili zahtijevati uspostavljanje ili nametanje nekog Tereta na bitnoj imovini u vlasništvu Terne.

6.4 Odobrenja, Pristanci, itd.

Osim onih odobrenja ili saglasnosti koja čine Preduslove predviđene Odjeljcima 3.1.2, 3.1.3, 3.15 i 3.16 ovog Ugovora, pribavljene su sve saglasnosti, ovlašćenja ili odobrenja Državnih organa ili drugih Lica, učinjene su sve prijave ili registracije pred italijanskim Državnim organom ili bilo kojim drugim Licem, i dobijena su sva izuzeća od italijanskih Državnih organa, koje je trebalo pribaviti, učiniti ili dobiti u vezi sa potpisivanjem ili izvršenjem ovog Ugovora od strane Terne.

6.5 Sporovi

Ne postoji bilo kakva bitno potraživanje, tužba, postupak, arbitraža, istraga ili saslušanje pokrenuto od strane ili pred nekim Državnim organom u pogledu transakcija koje su obuhvaćene ovim Ugovorom, niti tako nešto, prema saznanjima Terne, prijeti.

6.6 Finansiranje

Terna ima dovoljno raspoloživih sredstava koja joj omogućavaju da izvrši svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora, a naročito da isplati Cijenu.

6.7 Tačnost informacija

Pisane informacije dostavljene od strane ili u ime Terne u vezi sa transakcijama koje su obuhvaćene ovim Ugovorom ne sadrže bitne netačnosti niti propust da se navede neka bitna činjenica ili neka druga činjenica koju je neophodno navesti kako tvrdnja ne bi zavodila na pogrešan trag. Sve subjektivne procjene su učinjene u dobroj veri nakon pažljivog razmatranja informacija koje na osnovu kojih su takve procjene učinjene.

6.8 Pouzdanje u izjave

Pri sklapanju ovog Ugovora, Terna se nije oslanjala ni na kakvu izjavu ili garanciju, izričitu ili prećutnu, ili na informaciju datu od strane ili u ime CGES-a ili nekog njegovog predstavnika ili koja se može pripisati

CGES-u ili nekom njegovom predstavniku, osim izjava i garancija CGES-a koje su izričito navedene u Članu 5.

7. OBEŠTEĆENJA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I POVEZANA PITANJA

7.1 Obeštećenja

7.1.1 Pod uslovom da Terna CGES-u dostavi obavještenje o potraživanju najkasnije na dan koji prethodi prvom Radnom danu nakon proteka perioda predviđenog u Odjeljku 7.1.3(e), i pod uslovima ograničenja odgovornosti predviđenih u Odjeljku 7 (u mjeri u kojoj je primjenjivo), CGES i Crna Gora se obavezuju da će kao solidarni dužnici obešteti Ternu za sve Gubitke koji nastanu ili budu pretrpljeni od strane Terne, a koji se mogu pripisati ili potiču od:

- a) neistinosti ili povrede (radi pojašnjenja, bilo na dan ovog Ugovora bilo na Dan zatvaranja) neke izjave ili garancije koju je CGES dao u ovom Ugovoru; ili
- b) povrede ili neispunjenja od strane CGES-a neke obaveze ili sporazuma predviđenih u ovom Ugovoru.

Strane su saglasne da će iznos Gubitaka Terne koji se mogu pripisati ili potiču od Gubitaka koje pretrpi CGES ili koji budu istaknuti protiv CGES-a, a na čije obeštećenje Terna ima pravo u skladu sa ovim Odjeljkom 7.1, biti jednak i ograničen na srazmjerno učešće Terne u Gubicima koje pretrpi CGES, ili koji budu istaknuti protiv CGESa, a to učešće će biti jednako učešću Terne u ukupnom registrovanom kapitalu CGES na Dan Zatvaranja, što je jednako 22,0899% ukupnog registrovanog kapitala CGES-a, te da u slučaju da Terna zahtijeva odštetu od CGES-a i u slučaju da CGES naknadi Ternu u pogledu nekog Gubitka, iznos tog Gubitka će se uvećati za onoliko koliko je neophodno da Terna, kao rezultat činjenice da je akcionar CGES-a, ne snosi indirektno trošak ili gubitak usljed isplate obeštećenja od strane CGES-a. Dalje, Strane su saglasne da u slučaju da Terna zahtijeva obeštećenja Gubitka od Crne Gore u skladu sa ovim ugovorom, Crna Gora neće pokrenuti postupak ili arbitražu niti podnijeti tužbu ili drugi zahtjev protiv CGES-a niti na drugi način zahtijevati od CGES-a naknadu, regres ili odštetu (pa ni putem prebijanja) iznosa koji je platila ili koji duguje po osnovu ovog Ugovora usljed solidarne odgovornosti CGES-a i Crne Gore iz ovog Ugovora.

7.1.2 Pod uslovom da Terna Crnoj Gori dostavi obavještenje o potraživanju najkasnije na dan koji prethodni prvom Radnom danu nakon proteka perioda predviđenog u Odjeljku 7.1.3(e), i pod uslovima ograničenja odgovornosti predviđenih u Odjeljku 7 (u mjeri u kojoj je primjenjivo), Crna Gora se obavezuje da će obešteti Ternu za sve Gubitke koji nastanu ili budu pretrpljeni od strane Terne, a koji se mogu pripisati ili potiču od:

- a) neistinosti ili povrede (radi pojašnjenja, bilo na dan ovog Ugovora bilo na Dan zatvaranja) neke izjave ili garancije koju je Crna Gora dala u ovom Ugovoru; ili
- b) povrede ili neispunjenja od strane Crne Gore neke obaveze ili sporazuma predviđenih u ovom Ugovoru.

7.1.3 Bez uticaja na obaveze pomenute u Odjeljku 7.1.1 i 7.1.2:

- a) CGES i Crna Gora neće biti odgovorni za pojedinačna potraživanja (s tim što će se serija povezanih potraživanja ili potraživanja sličnih po vrsti ili prirodi ili koja proizilaze iz istog ili sličnog činjeničnog stanja u svrhu ovog Odjeljka 7.1.3(a) posmatrati zbirno i tretirati kao jedno potraživanje) po osnovu Odjeljka 7.1.1 (a) (osim u slučaju potraživanja usljed netačnosti neke Posebne garancije) ukoliko Gubitak ili Gubici ne prelaze 15.000 EUR (petnaest hiljada) ("**De Minimis iznos**");
- b) CGES i Crna Gora će se smatrati odgovornim za Gubitke po osnovu iz Odjeljka 7.1.1 (a) (osim u slučaju potraživanja usljed netačnosti neke Posebne garancije) samo ukoliko ukupni iznos Gubitaka čije se obeštećenje zahtijeva po osnovu Odjeljka 7.1.1, prelazi iznos od 225.000 EUR (dvjestadvesetipet hiljada) ("**Granična vrijednost**") a, radi pojašnjenja, nakon što Granična vrijednost bude probijena, CGES i Crna Gora će se smatrati odgovornim za pun iznos Gubitka, od prvog eura, a ne samo za razliku između iznosa tog Gubitka i Granične vrijednosti;
- c) Ukupna maksimalna odgovornost CGES-a i Crne Gore prema Terni po osnovu Odjeljka 7.1.1(a) (osim u slučaju potraživanja usljed (1) netačnosti neke od izjava i garancija predviđenih u Odjeljku 5.1.1 (Organizacija, Dobar ugled, Ovlašćenje), 5.1.2 (Bez prekršaja), 5.1.3 (Odobrenja, Pristanci), 5.1.4 (Kapitalizacija i Nove akcije), 5.1.5 (Nove akcije – Bez potraživanja), 5.1.14 (Licenca za prenos električne energije, Licenca za operatora prenosnog sistema, Dozvole), 5.1.17 (Administrativni postupak) ili 5.2.1 (Potrebna ovlašćenja, Propisno potpisivanje; Obaveznost) (zajednički "**Posebne garancije**"), (2) netačnosti neke od izjava i garancija predviđenih u Odjeljku 5.1.6 (Izdvajanje iz EPCG) i 5.1.7(ii) (Postupanje u skladu sa Poreskim propisima) i (3) Ekološki gubici) neće preći iznos od 13.704.707,08 EUR (trinaest milionasedamstočetiri hiljade sedamstosedam zapeta nulaosam) ("**Maksimalan iznos**");
- d) CGES i Crna Gora neće biti odgovorni po osnovu Odjeljka 7.1.1(a), odnosno Odjeljka 7.1.2 (a) ovog Ugovora ukoliko i u mjeri u kojoj:
 - (i) povod za potraživanje Terne proizilazi, u potpunosti ili djelimično, iz događaja ili okolnosti koja je nastala na ili prije Zatvaranja na pisani zahtjev ili po uputstvu Terne, ili uz prethodno pisano odobrenje Terne;
 - (ii) povod za potraživanje Terne je u vezi sa iznosom u pogledu koga CGES ima pravo na naknadu ili obeštećenje od trećeg Lica bilo u skladu sa odredbama Mjerodavnog prava, polise osiguranja ili nečim drugim, a iznos potraživanja je definitivno nadoknađen ili primljen od strane CGES-a (neto od troškova pretrpljenih usljed ostvarivanja naknade i Poreza koji eventualno nastanu usljed prijema naknade). Ukoliko Crna Gora ili CGES isplate neki iznos Terni a nakon toga CGES stvarno i definitivno primi ili nadoknadi iznos od trećeg Lica u vezi sa stvari koja je bila osnov za potraživanje Terne, onda će Terna vratiti Crnoj Gori ili, u zavisnosti od slučaja, CGES iznos jednak iznosu koji je CGES stvarno i definitivno primio od trećeg Lica (neto od troškova pretrpljenih usljed ostvarivanja naknade i Poreza koji eventualno nastanu usljed prijema naknade) do iznosa koji je Crna Gora ili, u zavisnosti od slučaja, CGES platio Terni po osnovu tog potraživanja. Radi pojašnjenja, Strane su dalje saglasne da će iznos navedeni u ovom paragrafu (d)(ii) koji Terna treba da isplati ili vrati Crnoj Gori ili CGES-u, biti jednak procentu iznosa koji je CGES stvarno i definitivno nadoknadio i primio od strane trećeg Lica, a koji je jednak procentu akcijskog kapitala koji posjeduje

Terna u CGES-u u vrijeme kada je Crna Gora, odnosno CGES, oštećila Ternu;

- (iii) u odnosu na potraživanje Terne po osnovu povrede izjava i garancija iz Odjeljka 5.1.7(ii) (Postupanje u skladu sa Poreskim propisima) ili Odjeljkom 5.1.17 (Administrativni postupak), stvar koja predstavlja osnov za potraživanja Terne je u vezi sa iznosom koji CGES može nesumnjivo da nadoknadi tako što će RAE priznati taj iznos kao dio tarife odobrene CGES-u koji će mu biti plaćen u roku od tri godine nakon što je CGES pretrpeo Gubitak a iznos bude u potpunosti nadoknađen ili primljen od strane CGES-a (neto od troškova pretrpljenih usljed ostvarivanja naknade i Poreza koji eventualno nastanu usljed prijema naknade).
 - e) Izjave i garancije predviđene u ovom Ugovoru preživjeće Zatvaranje i važiće osamnaest meseci od Dana zatvaranja, osim (i) garancija predviđene u Odjeljku 5. 1.6 (Izdvajanje iz EPCG), 5.1.7. (Postupanje u skladu sa propisima i Poreskim propisima), 5.1.14 (Licenca za prenos električne energije, Licenca za operatera prenosnog sistema), 5.1.17 (Administrativni postupak) i 5.1.19 (Pomoćne usluge) koje će važiti do isteka četrdeset drugog meseca od Dana zatvaranja i (ii) garancija predviđenih u Odjeljcima 5.1.1 (Organizacija, Dobar ugled, Ovlašćenje), 5.1.2 (Bez prekršaja), 5.1.3 (Odobrenja, Pristanci), 5.1.4 (Kapitalizacija i Nove akcije), 5.1.5 (Nove akcije – bez zahtjeva) i 5.2.1 (Potrebna ovlašćenja; Propisno potpisivanje; Obaveznost) koje će važiti do isteka roka za zastarjelost, ili, u slučaju da ne postoji zastarjelost, do isteka deset godina od Dana zatvaranja, s tim što će prava Terne i obaveze CGES-a i Crne Gore iz ovog Ugovora preživeti i nakon isteka rokova navedenih gore u pogledu stvarnog ili navodnog kršenja izjava i garancija, o kome je Terna obavijestila CGES, odnosno Crnu Goru putem obavještenja pomenutog u Odjeljku 7.2.1 prije odgovarajućeg isteka. Druge obaveze i sporazumi sadržani u Ugovoru važiće i nakon Zatvaranja i to sve do isteka roka za zastarjelost.
- 7.1.4 Strane su saglasne da će iznosi plaćeni od strane Terne ili CGES-a trećim licima po osnovu kršenja obaveza, izjava i garancija iz ovog Ugovora od strane CGES-a ili Crne Gore biti nadoknadiivi čak i ako uključuju iznose koji predstavljaju ograničenja ili izuzeća iz definicije „Gubitaka“, pod uslovima ograničenja odgovornosti navedenih u ovom Ugovoru.
- 7.1.5 (a) CGES i Crna Gora neće biti odgovorni za potraživanja po osnovu Odjeljka 7.1.1(a), odnosno Odjeljka 7.1.2(a) (osim za potraživanja po osnovu (1) netačnosti ili kršenja Posebnih garancija (2) netačnosti ili kršenja neke izjave i garancije iz Odjeljka 5.1.6 (Izdvajanje iz EPCG) i 5.1.7(ii) (Postupanje u skladu sa Poreskim propisima), i (3) Ekoloških Gubitaka) u mjeri u kojoj su činjenice i okolnosti koje čine osnov potraživanja na fer način bile predočene:
- (i) u tekstu ovog Ugovora (isključujući Dodatke i Priloge);
 - (ii) u Prilogu sa objavljenim podacima i u nekom dokumentu koji predstavlja aneks uz Prilog sa objavljenim podacima (i shodno tome aneks uz ovaj Ugovor), s tim što se ima razumjeti da je upućivanje na određenu izjavu ili garanciju u Prilogu sa objavljenim podacima učinjeno samo radi lakšeg snalaženja te da se objavljeni podatak primjenjuje, u mjeri u kojoj je to fer, na sve izjave i garancije na koje se može odnositi i takva objava se ne odnosi samo na konkretnu izjavu i garanciju na koju posebno upućuje; ili
 - (iii) u nekom dokumentu ili pisanoj informaciji koja čini dio Zbirke dokumenata iz Sobe sa

podacima.

- b) CGES i Crna Gora neće biti odgovorni za potraživanja po osnovu Odjeljka 7.1.1(a) po osnovu (1) netačnosti ili kršenja neke izjave i garancije iz Odjeljka 5.1.6 (Izdavanje iz EPCG) i 5.1.7(ii) (Postupanje u skladu sa Poreskim propisima) i (2) Ekoloških Gubitaka u mjeri u kojoj su činjenice i okolnosti koje čine osnov potraživanja na fer način predočene u 2. Dijelu Priloga sa objavljenim podacima ili u nekom dokumentu priloženom uz 2. Dio Priloga sa objavljenim podacima (koji time čini prilog ovom Ugovoru), s tim što se ima razumjeti da je upućivanje na određenu izjavu ili garanciju u 2. Dijelu Priloga sa objavljenim podacima učinjeno samo radi lakšeg snalaženja te da se objavljeni podatak primjenjuje, u mjeri u kojoj je to fer, na sve izjave i garancije na koje se može odnositi i takva objava se ne odnosi samo na konkretnu izjavu i garanciju na koju posebno upućuje.

7.1.6 Terna nema pravo da dva ili više puta potražuje po osnovu istog Gubitka, za svoj račun i za račun svog Povezanog lica.

7.1.7 Terna nema pravo da dva ili više puta potražuje po osnovu istog Gubitka, po osnovu različitih odredbi ovog Ugovora.

7.1.8 Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog Odjeljka 7 (uključujući, ali bez ograničavanja, Odjeljak 7.1.7), prava i pravna sredstva koja Terna ima po osnovu kršenja izjava i garancija, obaveza i sporazuma neće ni na koji način biti ograničena činjenicom da radnja, propust, događaj ili neko drugo činjenično stanje ili okolnost na kojima se zasniva potraživanje po osnovu tog kršenja može takođe biti predmet nekih drugih izjava, garancija, obaveza i sporazuma koji nisu prekršeni. Ne dovodeći u pitanje odredbe Odjeljka 7 (uključujući Odjeljak 7.1.5) izjave, garancije i obaveze CGES-a i Crne Gore i prava Terne na naknadu štete u vezi sa tim, neće biti ograničena, umanjena, pogođena, niti će se smatrati da su ih se Strane odrekle zbog izjave nekog Lica Terni, istrage ili revizije od strane ili u ime Terne (uključujući njene savjetnike, konsultante ili predstavnike) (uključujući due diligence) ili iz razloga što je Terna ili bilo ko od njenih savjetnika, konsultanata ili predstavnika znao ili trebalo da zna da je neka izjava ili garancija bila, jeste ili bi mogla biti netačna ili iz razloga što se Terna odrekla nekog uslova predviđenog u Odjeljku 3, ili zbog činjenica da je Terna pristupila Zatvaranju.

7.1.9 Terna se obavezuje da obešteti i zaštititi CGES i/ili Crnu Goru (u zavisnosti od slučaja a, radi pojašnjenja, bez dupliranja) od svih Gubitaka koje budu nametnute, pretrpljene ili istaknute protiv CGES-a i/ili Crne Gore usljed ili po osnovu ili koji se mogu pripisati:

- (i) netačnosti ili kršenju (radi pojašnjenja, kako na dan potpisivanja, tako i na Dan zatvaranja) neke izjave i garancije Terne iz ovog Ugovora; ili
- (ii) kršenja ili neispunjenja od strane Terne nekog sporazuma ili obaveze iz ovog Ugovora.

7.2 Postupak obeštećenja

7.2.1 Ne dovodeći u pitanje odredbe Odjeljka 7.1.3 (e) Terna će uputiti CGES-u, odnosno Crnoj Gori pisano obavještenje u vezi sa događajem koji prema mišljenju Terne može da predstavlja osnov odgovornosti CGES ili/i Crne Gore po osnovu Odjeljka 7.1, navodeći u detalje obrazložene razloge na kojima zasnova svoj odštetni zahtjev (u mjeri u kojoj je to moguće i poznato Terni), u roku od 30

Radnih dana od dana kada je Terna u potpunosti postala svesna relevantnog događaja koji može da predstavlja osnov za odštetni zahtjev, osim (ne dovodeći u pitanje dejstvo odredbi Odjeljka 7.1.3(e)) ukoliko CGES i Crna Gora nisu već svjesni činjenica, događaja ili okolnosti koji mogu predstavljati osnov za odštetni zahtjev Terne, s tim što kašnjenje u davanju obavještenja ili njegova nepotpunost neće ukinuti ili umanjiti obaveze obeštećenja predviđene ovim Ugovorom osim u mjeri u kojoj je odbrana ili odgovornost CGES -a u vezi sa tim pitanjem stvarno i bitno prejudicirana ili uvećana usljed kašnjenja ili nepotpunosti obavještenja.

- 7.2.2 U slučaju da Treće lice pokrene neki Pravni postupak ("**Potraživanje trećeg lica**"), koji može da dovede do odšetnog zahtjeva po osnovu Odjeljka 7.1, Strana koja je strana u tom postupku će odmah obavijestiti drugu Stranu ili Strane o tom potraživanju i, čim postanu poznate, o činjenicama koje konstituišu osnov za to potraživanje, s tim što propust Terne da obavijesti druge Strane neće osloboditi CGES ili Crnu Goru od odgovornosti po osnovu Odjeljka 7.1, osim u mjeri u kojoj taj propust ima za posledicu za to da CGES, odnosno Crna Gora dobiju obavještenje sa zakašnjenjem ili ga ne dobiju uopšte i zbog toga njihova pozicija bude prejudicirana.
- 7.2.3 Strane su saglasne da sarađuju jedna sa drugom u razumnoj mjeri u vezi sa odbranom ili gonjenjem po osnovu nekog Potraživanja trećeg lica, i na opravdan zahtjev dostaviće ili će omogućiti da se dostave, zapisnici, informacije ili svjedočenja, i prisustvovala konferencijama, istražnim postupcima, saslušanjima, ročištima ili postupcima po žalbi. Strana može, o svom trošku, da se brani od Potraživanja trećeg lica i da angažuje advokata po svom izboru bez da u vezi sa tim trpi neku kontrolu.
- 7.2.4 Nijedna Strana neće dati svoj pristanak na poravnanje ili presudu u pogledu Potraživanja trećeg lica bez prethodnog pisanog odobrenja druge Strane ili Strana (pri čemu odobrenje neće biti bez razloga uskraćeno), ukoliko takvo poravnanje ili presuda (A) predviđa neku zabranu ili drugu nenovčanu tražbinu koja pogađa drugu Stranu ili Strane ili (B) prelazi vrijednost od 100.000 EUR (jedna stotina hiljada) ili protivvrijednost izraženu u drugoj valuti.
- 7.2.5 Strane su saglasne da će CGES i/ili Crna Gora odgovoriti na pisani zahtjev Terne kojim ona traži odobrenje za poravnanje ili presudu u vezi sa Potraživanjem trećeg lica u roku od 15 (petnaest) Radnih dana nakon prijema zahtjeva. Ukoliko CGES i/ili Crna Gora ne odgovore u pomenutom roku smatraće se da su dali Terni neopozivo odobrenje.
- 7.2.6 Strane su saglasne da će Terna odgovoriti na pisani zahtjev CGES -a kojim traži odobrenje za poravnanje ili presudu u vezi sa Potraživanjem trećeg lica u roku od 15 (petnaest) Radnih dana nakon prijema zahtjeva. Ukoliko Terna ne odgovori u pomenutom roku, smatraće se da je dala neopozivo odobrenje.

7.3 **Isključivo pravno sredstvo**

Nakon potpunog okončanja Zatvaranja, osim u slučaju prevare, namjere ili grube nepažnje, zahtjev za

naknadu štete iz Odjeljka 7.1 je isključivo pravno sredstvo koje Strana ima na raspolaganju po osnovu kršenja izjava i garancija i obaveza druge Strane iz ovog Ugovora (osim u pogledu izjava i garancija iz Odjeljaka 5.1.1 (Organizacija, Dobar ugled; Ovlašćenje), 5.1.2 (Nema kršenja), 5.1.3 (Odobrenja, Pristanci), 5.1.4 (Kapitalizacija i Nove akcije), 5.1.5 (Nove akcije – Nema potraživanja itd.) 5.1.14 (Licenca za prenos električne energije, Licenca za rad prenosne mreže, Dozvole) ukoliko bi kršenje takve izjave ili garancije spriječilo CGES da obavlja Osnovnu djelatnost na način na koji to sada čini duže od tri mjeseca, i 5.2.1 (Potrebna ovlašćenja; Propisno potpisivanje; Obaveznost) iz ovog Ugovora, s tim što svaka Strana ima pravo da traži izvršenje nenovčane obaveze druge Strane.

7.4 Osiguranje

Strane će, ukoliko je to osnovano, prvo tražiti naknadu po relevantnoj polisi osiguranja, ili će uložiti sve svoje razumne napore da to učini drugo relevantno Lice, i na drugi način će postupiti u dobroj vjeri kako bi smanjila pretrpljeni Gubitak.

8. OPŠTE

8.1 Troškovi

8.1.1 Osim ako je izričito drugačije predviđeno ovim Ugovorom, svaka Strana snosi sve naknade, troškove i rashode koje sama napravi u vezi sa pripremom, pregovorima, potpisivanjem i izvršenjem ovog Ugovora kao i transakcijama koje su njime obuhvaćene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve naknade i troškove agenata, zastupnika, advokata, računovođa, investicionih banaka i drugih savjetnika.

8.1.2 Bez ograničavanja opštosti Odjeljka 8.1.1, Terna je u obavezi da plati sljedeće bankarske provizije, troškove i naknade u vezi sa plaćanjem Cijene: naknade koje se plaćaju Centralnom registru i Escrow agentu u vezi sa otvaranjem Escrow računa.

8.1.3 Bez ograničavanja opštosti Odjeljka 8.1.1, Terna je u obavezi da plati i odgovorna je za isplatu sljedećih troškova prenosa, naknada i poreza (ako ih ima) koji treba da se plate ili su nastali u vezi sa emitovanjem, upisom i registracijom Novih akcija: naknade koje se plaćaju Centralnom registru, i Escrow agentu u vezi sa Escrow ugovorom.

8.2 Mjerodavno pravo, Rješavanje sporova i Odricanje od imuniteta

8.2.1 Na ovaj Ugovor primjenjuje se, i on će se tumačiti u skladu sa, crnogorskim pravom.

8.2.2 U slučaju spora iz ili u vezi sa ovim Ugovorom uključujući, ali ne ograničavajući se na njegovo tumačenje, sastavljanje, izvršenje, kršenje, raskid, istek ili ništavost, Strane su saglasne da je nadležan arbitražni tribunal koji se sastoji od 3 arbitra i koji će postupiti u skladu sa Pravilima

Međunarodne trgovinske komore („MTK“ i „MTK pravila“).

- 8.2.3 Vijeće arbitara ima isključivo pravo da donese odluku o arbitrabilnosti spora. U slučaju nesaglasnosti između MTK pravila i neke odredbe ovog Ugovora, mjerodavan je ovaj Ugovor.
- 8.2.4 Arbitražni postupak biće na engleskom jeziku i sjedište arbitraže biće u Parizu, Francuska. Postupak, uključujući ročišta i podneske, biće na engleskom. Strane su saglasne da će preduzeti razumne mjere za zaštitu Povjerljivih informacija tokom arbitraže i pratećeg sudskog postupka, uključujući i to da se podvrgnu naredbi arbitražnog vijeća s tim u vezi. Arbitraža može biti pokrenuta po osnovu ovog Ugovora protiv više od jedne Strane, a Strane se obavezuju da neće neosnovano osporavati to što su imenovane kao strane u arbitraži koja uključuje i druge Strane. U slučaju da je pokrenuto više arbitražnih postupaka po osnovu ovog Ugovora, Akcionarskog ugovora ili Ugovora o koordinaciji projekta, Strane se neće neosnovano protiviti njihovoj konsolidaciji.
- 8.2.5 Vijeće arbitara će pobjedničkoj strani dosuditi opravdane troškove po osnovu honorara i troškova advokata, troškove administrativnih taksi, honorara i troškova članova vijeća i drugih osnovanih troškova u vezi sa arbitražom. Strane su saglasne da će se obavještenja, izvještaji, komunikacija i druga dokumenta smatrati validnim i validno dostavljenim ako su dostavljeni na način iz Odjeljka 8.4 ovog Ugovora. Ni u kom slučaju arbitraža ne može da odluči o kaznenim, posljedičnim i/ili posebnim štetama.
- 8.2.6 Prije iniciranja arbitražnog postupka, a i tokom njega, Strane mogu podnijeti zahtjev nadležnom sudu za privremenu mjeru i druge mjere obezbjeđenja.
- 8.2.7 Svaka Strana izjavljuje da zaključuje ovaj Ugovor u svojstvu privrednog subjekta i da u odnosu na ovaj Ugovor podliježe građanskom i privrednom pravu. Svaka Strana ovim putem neopozivo i bezuslovno i u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom:
- (i) izražava saglasnost, da se, ukoliko druga Strana protiv nje ili njene imovine pokrene parnicu, arbitražu ili drugi postupak po osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom, neće pozivati na svoj ili imunitet svoje imovine u pogledu tog postupka (koji uključuje, tužbu, sekvestraciju prije presude, drugu sekvestraciju, presudu, postupak prinudnog i drugog izvršenja); i
 - (ii) odriče se imuniteta ili drugog suverenog prava ili drugog imuniteta koji ona ili njena imovina, bez obzira gdje je locirana, ima ili može da stekne.

8.3 Odricanje

- 8.3.1 Neće se smatrati da se neka od Strana odrekla neke odredbe ovog Ugovora, osim ukoliko je to odricanje u pisanoj formi i ako je potpisano od te Strane. Odricanje Strane iz ovog Ugovora od prava povodom kršenja neke njegove odredbe neće se tumačiti kao odricanje od prava povodom kršenja neke druge odredbe ovog Ugovora ili kasnijeg kršenja istih odredbi. Dodatni rok za za ispunjenje neke obaveze ili radnje iz ovog Ugovora neće se smatrati kao dodatni rok za ispunjenje

neke druge obaveze ili radnje.

- 8.3.2 Vršenje ili djelimično vršenje nekog prava, propust ili docnja Strane u ostvarivanju nekog prava ne smatra se odricanjem od tog prava ili pravnog sredstva; prava i pravna sredstva iz ovog Ugovora su kumulativna i ne isključuju nijedno pravo ili pravno sredstvo koje je predviđeno Mjerodavnim pravom, osim ako su ta druga prava i pravna sredstva, koja su predviđena Mjerodavnim pravom, izričito isključena ovim Ugovorom.

8.4 Obavještenja

Sva obavještenja i druga komunikacija koja je potrebna ili dozvoljena po osnovu ovog Ugovora treba da bude u pisanoj formi i na engleskom jeziku i smatra se da je propisno obavljena ako se dostavi lično ili putem preporučene pošte (neophodna je potvrda o slanju), ili putem faksa na sljedeće adrese:

- (i) ako je za CGES :

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Crna Gora

N/r: Aleksandar Mijušković
Faks: +382 20 241 616
E-mail: aleksandar.mijuskovic@cges.me

- (ii) ako je za Crnu Goru:

Ministarstvo ekonomije
Rimski trg 46, Podgorica, Crna Gora

N/r: Zamjenik Ministra ekonomije
Faks: + 382 20 234 027
Telefon: +382 20 482 163

- (iii) ako je za Ternu:

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Viale Egidio Galbani 70
00156 Roma
Italia

N/r: Avv. Filomena Passeggio]
Faks: +39 06 8313 8218
E-mail: filomena.passeggio@terna.it

Kopiju poslati za (neće se smatrati obavještenjem):

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Via San Paolo, 7

20121 Milano
Italia
N/r: Avv. Matteo Montanaro
Faks: +39 02 8698 4440
E-mail: mmontanaro@cgsh.com

i/ili na drugog primaoca i/ili adresu koju neko od gore navedenih navede u obavještenju dostavljenim u skladu sa ovim Odjeljkom. Svako obavještenje ili druga vrsta komunikacije, koja je dostavljeno lično, poštom ili faksom na način koji je gore opisan smatraće se ispravno datim, dostavljenim, ili primljenim u svakom smislu i to prvog Radnog dana nakon što je izvršena dostava adresatu (potvrda o slanju, potvrda o dostavi, ovjerena izjavu kurirske službe ili, u pogledu faksa, odštampana potvrdu prijema, smatraju se dovoljnim dokazom dostave ali se mogu koristiti i drugi dokazi) ili u vrijeme kada je primalac odbio da primi dostavu.

8.5 Cjelovitost ugovora

Ovaj Ugovor (uključujući Dodatke i Priloge koji idu uz njega) i transakcioni ugovori koji treba da budu potpisani u skladu sa ovim Ugovorom (uključujući Akcionarski ugovor) sadrži cio dogovor Strana, i zamjenjuju sve prethodne sporazume, dogovore i aranžmane, usmene ili pisane, između strana u ovom Ugovoru u vezi sa predmetom ovog Ugovora.

8.6 Izmjene i dopune

Ovaj Ugovor se ne može mijenjati niti dopunjavati po bilo kom osnovu osim u pisanoj formi i uz potpise Strana.

8.7 Ustupanja

Nijedna Strana nema pravo da ustupi ovaj Ugovor niti da prenese neku obavezu iz njega, u cjelosti ili djelimično, bez prethodnog pisanog pristanka druge Strane, a svako ustupanje ili prenošenje koje je suprotno odredbama ovog Ugovora je ništavo i bez dejstva, s tim što Terna može da ustupi neko ili sva svoja prava ili obaveze iz ovog Ugovora jednom ili više zavisnih društava, bez prethodnog pisanog pristanka CGES-a ili Crne Gore, pod uslovom da ostane solidarno odgovorna sa tim povezanim licem za izvršenje obaveza iz Ugovora. Odobreno ili namjeravano ustupanje bilo kog dela ili svih djelova ovog Ugovora neće imati za posljedicu oslobađanje prenosioca onih obaveza koje on ima shodno ovom Ugovoru bez izričitog pisanog oslobađanja od tih obaveza koje potpiše druga Strana.

8.8 Povjerljivost

8.8.1 Svaka Strana se obavezuje prema drugim Stranama da, zajedno sa svojim zaposlenima, službenicima, savjetnicima i drugim agentima, čuva kao strogo povjerljive sve pisane ili usmene, ne-javne informacije koje se odnose na druge Strane i koje su dobijene po osnovu ovog Ugovora ili na drugi način od te Strane („**Povjerljive informacije**“) i neće drugima objelodanjivati te

Povjerljive informacije bez prethodnog pisanog pristanka drugih Strana, a osiguraće i da tako postupaju i ta druga Lica; s tim da Strana može da otkrije Povjerljive informacije kao odgovor na pravni postupak ili ukoliko to zahtijevaju mjerodavni propisi ili neki regulator, berza ili Državni organ koji ima nadležnost u pogledu relevantne Strane, i pod uslovom da, tamo gdje je to moguće sprovesti, Strana obavijesti druge Strane o svojoj obavezi da pruži tu Povjerljivu informaciju (pod uslovom da zakonski smije to da uradi) i sarađuje sa drugim Stranama radi zaštite tih Povjerljivih informacija u mjeri koja je sprovodljiva. Povjerljive informacije ne obuhvataju informaciju

- (i) koja je na dan ovog Ugovora bila u javnom domenu osim kao rezultat kršenja ovog Ugovora;
- (ii) koja nakon datuma ovog Ugovora dospije u javni domen osim kao rezultat kršenja ovog Ugovora, ili usljed nekog drugog neovlašćenog objelodanjivanja ili upotrebe; ili
- (iii) koju je Strani koja objelodanjuje dostavilo Lice (koje nije Strana u ovom Ugovoru) koje je zakonski vlasnik te informacije i ima zakonsko pravo da je obelodani ili upotrebi.

8.9 Djelimična ništavost

Kad god je to moguće, svaka odredba ovog Ugovora ima se tumačiti tako da bude važeća i punovažna, ali ukoliko neka odredba ovog Ugovora bude neizvršiva ili ništava, biće bez dejstva samo u mjeri te neizvršivosti ili ništavosti, a preostale odredbe ovog Ugovora ostaju obavezujuće i na snazi. U slučaju neizvršivosti i ništavnosti, Strane se obavezuju da pregovaraju u dobroj vjeri kako bi ugovorile izmjene i dopune ovog Ugovora koje su potrebne za sprovođenje namjere ovog Ugovora, u svjetlu te neizvršivosti ili ništavosti.

8.10 Primjerci ugovora

Ovaj Ugovor je potpisan u 3 primjeraka, od kojih se svaki smatra za original i svi ti primjerci zajedno čine jedan dokument.

8.11 Jezik

Ovaj Ugovor, kao i eventualne izmjene istog, potpisuje se na engleskom jeziku.

8.12 Naslovi

Odjeljci i drugi naslovi koji se nalaze u ovom Ugovoru su tu samo iz praktičnih razloga i ne ograničavaju, ne karakterišu niti tumače odredbe ovog Ugovora.

8.13 Dodatna obezbjeđenja

Terna, Crna Gora i CGES će na zahtjev neke od njih potpisati, bez dodatne naknade, sva dalja ustupanja, prenose, indosamente, punomoćja, pristanke i druga dokumenta ili će obezbijediti da budu potpisana, te će preduzeti, ili obezbijediti da budu preduzete, druge radnji koje osnovano mogu biti potrebne radi

sprovođenja transakcija obuhvaćenih ovim Ugovorom.

8.14 Saopštenja

Strane će se međusobno konsultovati, uz poštovanje Mjerodavnog prava ili pravila i propisa priznate berze, oko sadržaja, rasporeda i načina objavljivanja saopštenja akcionarima, zaposlenima, klijentima, dobavljačima, distributerima i podizvođačima, priznatoj berzi, ostalim organima i medijima, ili drugih saopštenja koje neka strana želi ili je u obavezi da učini u vezi sa ovim Ugovorom, i nijedna Strana neće izdati saopštenje bez prethodnog pisanog pristanka drugih Strana, s tim što pristanak neće biti odbijen, odnosno neće se sa njim kasniti, bez opravdanog razloga.

Imajući u vidu gore navedeno, ovaj Ugovor je potpisan od strane ili u ime svake ugovorne strane na dan koji je prvi gore naveden.

Mjesto i datum: Podgorica, 23.11.2010

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Potpisao: _____

Funkcija: Predsjednik

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Potpisao: _____

Funkcija: Glavni izvršni direktor

Crna Gora

Potpisao: _____

Funkcija: Ministar ekonomije

PRILOG 1

OVLAŠĆENJA PREDSTAVNIKA CGES

Broj: 10019
Podgorica, 11.10. 2010.godine

Na osnovu člana 53, stav (1), tačka 23) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora Društva na II sjednici održanoj 8.10. 2010.godine, donio je

ODLUKU

1. Odbor direktora prihvata predloge ugovora između Crne Gore, Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD i Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., koji će se zaključiti u cilju realizacije izgradnje Sistema nove interkonekcije i sprovođenja strateškog partnerstva između operatora prenosnih sistema Crne Gore i Italije:
 - 1.1. Predlog Ugovora o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala sa pripadajućim aneksima;
 - 1.2. Predlog Strateškog i akcionarskog ugovora sa pripadajućim aneksima i
 - 1.3. Predlog Ugovora o koordinaciji projekata sa pripadajućim aneksima.
2. Ovlašćuje se predsjednik Odbora direktora Zoran Đukanović, da u ime Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, potpiše ugovore iz tačke 1. ove Odluke sa pripadajućim aneksima.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 10 -00
- 10 -00 -10
- 10 -20 -10
- a/a



PREDSJEDNIK ODBORA,
Zoran Đukanović, dipl.el. ing.

PRILOG 2

OVLAŠĆENJA PREDSTAVNIKA TERNA

ZAPISNIK SA SASTANKA BORDA DIREKTORA

OD 17. juna, 2009.

Dana 17. juna, 2009, u 5.45 popodne, u Rimu, Via Arno no. 64, Bord direktora TERNA S.p.A. održao je sastanak.

Prisustvovali su:

Luigi ROTH – predsjedavajući

Flavio CATTANEO – direktor

Cristiano CANNARSA – član Borda

Paolo DAL PINO – član Borda

Matateo DEL FANTE - član Borda

Salvatore MACHI' - član Borda

Michele POLO - član Borda

Vittorio RISPOLI - član Borda (posredstvom konferencijskog poziva)

Luca Aurelio GUARNA – predsjednik Borda revizora

Lorenzo POZZA – statutori revizor (posredstvom konferencijskog poziva)

Odsustvo člana Borda Claudio Machetti, revizora Marcello Cosconati i sekretara Dr. Ernesto Calaprice opravdano je.

U skladu sa članom 18 Osnivačkog akta kompanije, predsjedavanje sastankom je preuzeo predsjedavajući. Nakon potvrde da je sastanak sazvan u skladu sa regulativama i da je Bord pravilno sačinjen, predsjedavajući je proglasio sastanak otvorenim.

Filomena Passeggio, direktor kompanije i pravni sekretar, takođe je prisustvovao sastanku na poziv predsjedavajućeg.

Imajući u vidu odsustvo sekretara, predsjedavajući je zatražio od g-đice Passeggio da vodi zapisnik sa sastanka.

Predsjedavajući je zatim prešao na tačke

DNEVNOG REDA

1. Komunikacija između predsjedavajućeg i direktora
2. Razvojne inicijative
- 3.
- 4.

(IZOSTAVLJENO)

(IZOSTAVLJENO)

2. Razvojne inicijative

a) Crna Gora

(IZOSTAVLJENO)

(IZOSTAVLJENO)

Bord, nakon prihvatanja informativnog izvještaja i u iščekivanju daljih razvoja u projektu i aktivnostima vezanim za isti, jednoglasno odobrava ovlašćenje samog projekta i svih potrebnih aktivnosti, bilo da su adekvatne ili suštinske za realizaciju. U tom smislu, Bord daje direktoru sva potrebna i/ili adekvatna ovlašćenja za izvršenje ovog rješenja, sa ovlašćenjem da delegira, a naročito:

- (i) da nastavi sa pregovorima, definisanjem potpisivanjem i izvrši moguće izmjene i implementaciju evidencije, posredstvom podružnice Terne, u vezi sa svim aktima, dokumentima, deklaracijama, sertifikatima i ugovorima sa trećim stranama, kao i sa gorenavedenom podružnicom, koje su potrebne i/ili prosto adekvatne za završetak projekta, uključujući, ali bez ograničavanja, ugovore projekta, čime se utvrđuju uslovi, uključujući iznose i ekonomske uslove;
- (ii) da vrši sve dalje neophodne i/ili adekvatne aktivnosti u vezi sa projektom i da preduzima sve relevantne, instrumentalne, komplementarne, slične ili propratne radnje u vezi sa pomenutima u ovoj odluci;
- (iii) da koristi pravo da glasa na sastancima podružnica i/ili povezanih kompanija, kako na redovnim tako i na vanrednim sastancima, šta više, da preduzima korake u pravcu statutornih izmjena, ili drugih radnji kompanije koje se smatraju neophodnim ili prosto adekvatnim za završetak projekta;
- (iv) da predstavlja kompaniju u odnosu na treće strane i/ili banke, finansijske institucije i relevantna tijela u Italiji i/ili u inostranstvu u cilju preduzimanja svih aktivnosti i prakse koja se odnosi i/ili je praktična za gorenavedene zadatke, i/ili je adekvatna za završetak projekta, daje adrese podružnica kompanije i potpisuje i prima ugovore, evidencije, dokumente, izjave u vezi ili uz praktično sprovođenje gorenavedenih aktivnosti;
- (v) da preduzima sve potrebne i/ili adekvatne aktivnosti u cilju poštovanja važećih regulatornih zahtjeva u vezi sa projektom.

(IZOSTAVLJENO)

(IZOSTAVLJENO)

S obzirom na to da nije bilo drugih pitanja za rješavanje, sastanak je završen u 7.10 popodne.

Predsjednik

Luigi Roth

Sekretar

Filomena Passeggio

PRILOG 3

OVLAŠĆENJA PREDSTAVNIKA CRNE GORE

Crna Gora
Vlada Crne Gore
Broj: 03-8421
Podgorica, 12. oktobra 2010. godine

Crna Gora
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено: 12. 10. 2010			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
01	141		

35

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 7. oktobra 2010. godine, razmotrila je Informaciju o aktivnostima na Projektu izgradnje podmorskog interkonektivnog kabla jednosmjerne struje između EES Crne Gore i Italije s predlozima ugovora, koje je dostavilo Ministarstvo ekonomije.

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće

ЗАКЉУЧКЕ

1. Vlada usvojila Informaciju o aktivnostima na Projektu izgradnje podmorskog interkonektivnog kabla jednosmjerne struje između EES Crne Gore i Italije s ugovorima.
2. Vlada je prihvatila:
 - Ugovor o kupu-prodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala
 - Strateški i akcionarski ugovor
 - Ugovor o koordinaciji projekata.
3. Ovlašćuje se Branko Vujović, ministar ekonomije, da potpiše ove ugovore.
4. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da formira radnu grupu, u čijem sasavu će biti i predstavnici institucija i crnogorskog elektroprenosnog sistema, koja će pratiti i koordinirati aktivnosti na ispunjenju preduslova za zatvaranje Ugovora o kupu-prodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala, čime će se stvariti uslovi za potpisivanje preostala dva ugovora (Strateškog i akcionarskog i Ugovora o koordinaciji projekata).
5. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da najmanje jednom mjesečno informiše Vladu o dinamici ispunjavanja preduslova za zatvaranje Ugovora o kupu-prodaji, kao i o drugim pitanjima od značaja za uspješnu realizaciju ovog projekta.

NAPOMENA: Ovaj zaključak je izvod iz Nacrta zapisnika sa sjednice od 7. oktobra, koji će se verifikovati na narednoj sjednici.

CO: Branko Vujović, ministar ekonomije

GENERALNI SEKRETAR
Žarko Sturanović

M. Comanin
V. Bracanovic

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA, NACRT ODLUKE O POVEĆANJU KAPITALA I IZMJENI
STATUTA I NACRT ODLUKE O SMJENI I IMENOVANJU NOVIH DIREKTORA



ODBOR DIREKTORA

**SKUPŠTINA
AKCIONARA
-VANREDNA SJEDNICA-**

Broj: _____

Podgorica _____

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 12, čl. 53 stav 9 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02, 17/07 i 80/08) i člana 31 stav (2) tačka 13) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Skupština akcionara na I vanrednoj sjednici održanoj _____, donijela je

O D L U K U

o ukidanju prava preče kupovine akcija

I Ukida se pravo preče kupovine akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (u daljem tekstu: Društvo) postojećim akcionarima u pogledu kupovine akcija koje će se emitovati na osnovu Odluka donesenih na prvoj vanrednoj Skupštini akcionara, br. [upisati broj] i [upisati broj] od [upisati datum] 2010. godine, o povećanju kapitala i prvoj emisiji akcija putem zatvorene ponude unaprijed određenim licima.

II Postojećim akcionarima, smatraju se samo oni akcionari Društva koji su imali taj status na dan održavanja prve vanredne Skupštine akcionara i donošenja Odluke o povećanju kapitala iz člana 1 ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Broj: _____

Podgorica, _____.godine

Na osnovu člana 35, stav (2), tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002 i „Sl.list CG“ br.17/2007 i br.80/2008) i člana 31, stav (2), tačka 1) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Skupština akcionara Društva na I vanrednoj sjednici, održanoj _____. 2010.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju novog Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD

1. Donosi se **STATUT CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD**, koji čini sastavni dio ove Odluke (**Novi Statut**).
2. Novi Statut stupa na snagu danom registracije u Privrednom sudu u Podgorici, a Novi Statut će se primjenjivati od Dana zatvaranja, kako je određen Ugovorom o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala zaključenog između Društva, Države Crne Gore i Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
3. Kao dokaz da je Dan zatvaranja nastupio služiće izvod izdat od strane Centralne Depozitarne Agencije Crne Gore kojim se potvrđuje da je Terna postala registrovani vlasnik [32.288.915] običnih akcija Društva sa pravom glasa nominalne vrijednosti EUR [1.0611] po akciji.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI,

Dragan Laketić, dipl.el. ing.



Broj: _____

Podgorica, _____ .godine

Na osnovu člana 35 stav (2), tačka 2) Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07 i br.80/08) i člana 31., stav (2), tačka 2) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Skupština akcionara Društva na I vanrednoj sjednici , održanoj _____. 2010.godine, donijela je

O D L U K U

o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD

1. Za članove Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, biraju se:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1. ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od Dana zatvaranja kako je određen Ugovorom o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala zaključenog između Društva, Države Crne Gore i Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
4. Kao dokaz da je Dan zatvaranja nastupio služiće izvod izdat od strane Centralne Depozitarne Agencije Crne Gore kojim se potvrđuje da je Terna postala registrovani vlasnik [32.288.915] običnih akcija Društva sa pravom glasa nominalne vrijednosti EUR [1,0611] po akciji.

PREDSJEDAVAJUĆI,
Dragan Laketić, dipl.el. ing.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-VANREDNA SJEDNICA-

Broj:_____

Podgorica_____

Na osnovu člana 40 i 57 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02, 17/07 i 80/08), i člana 43 stav 3 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Skupština akcionara na I vanrednoj sjednici održanoj _____, donijela je

O D L U K U

O POVEĆANJU AKCIONARSKOG KAPITALA

I Akcionarski kapital Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (u daljem tekstu: Društvo), koji trenutno iznosi 120.846.515,42 EUR i podijeljen je na 113.887.961 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN MEPRENRA1PG3, pojedinačne nominalne vrijednost 1,0611 EUR, ovom Odlukom povećava se za iznos od

34.261.767,71 EUR

(slovima: tridesetčetiri miliona dvestašezdesetjedna hiljada sedamstošezdesetsedam eura i sedamdesetjedan cent)

izdavanjem 32.288.915 (tridesetdva miliona dvestaosamdesetosamhiljadadevetsto petnaest) novih običnih akcija sa pravom glasa koja daju ista prava kao postojeće obične akcije sa pravom glasa Društva, svaka nominalne vrednosti u iznosu od 1,0611 EUR.

II Povećanje kapitala iz tačke I ove Odluke vrši se kroz zatvorenu ponudu unaprijed određenim licima, na osnovu (i) Naknadne Odluke Skupštine akcionara koja se održava na današnji dan o emisiji akcija putem zatvorene ponude unaprijed određenim licima i (ii) Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o uspješnosti emisije akcija emitovanih zatvorenim ponudom unaprijed određenim licima.

III Akcionarski kapital Društva nakon povećanja kapitala određenog u tački I ove Odluke iznosi 155.108.283,12 EUR (stopedesetpetmilionaosamhiljadadvestaosamdesettri eura i dvanaest centi) i sastoji se od 146.176.876 (stočetridesetšestmilionaosamdesetšesthiljadaosamstosedamdesetšest) običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,0611 EUR.

IV Unaprijed određeno lice i kupac akcija Društva emitovanih na osnovu Odluke Skupštine akcionara iz tačke II ove Odluke je TERNAL – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A i postaće isključivi i jedini vlasnik tih akcija , bez ikakvog tereta nad tim akcijama, koje čine 22,0889% ukupnog akcionarskog kapitala Društva nakon izvršenog povećanja kapitala određenog u članu I ove Odluke.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici .

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Broj: _____

Podgorica, _____.godine

Na osnovu člana 35 stav (2), tačka 3) Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07 i br.80/08) i člana 31., stav (2), tačka 2) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Skupština akcionara Društva na I vanrednoj sjednici, održanoj _____. 2010.godine, donijela je

O D L U K U

o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD

1. Razrješavaju se funkcije članovi Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD:
 - 1) Zoran Đukanović, predsjednik i član Odbora direktora Društva, JMBG: 0711964210229;
 - 2) Milica Raičević, član Odbora direktora Društva, JMBG: 2707954215247;
 - 3) Radivoje Brajović, član Odbora direktora Društva, JMBG: 1101935210016;
 - 4) Boiša Šotra, član Odbora direktora Društva, JMBG: 2605959150016;
 - 5) Vesna Bracanović, član Odbora direktora Društva, JMBG: 2110973215253.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od Dana zatvaranja kako je određen Ugovorom o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala zaključenog između Društva, Države Crne Gore i Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
3. Kao dokaz da je Dan zatvaranja nastupio služiće izvod izdat od strane Centralne Depozitarne Agencije Crne Gore kojim se potvrđuje da je Terna postala registrovani vlasnik [32.288.915] običnih akcija Društva sa pravom glasa nominalne vrijednosti EUR [1,0611] po akciji

PREDSJEDAVAJUĆI,

Dragan Laketić, dipl.el. ing.

- a/a

PODGORICA

PREDMET: Izvještaj sa razlozima za ukidanje prava preče kupovine akcija

Na osnovu člana 53 stav (9) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02, 17/07 i 80/08) i člana 53 stav (1) tačka 5) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora na __sjednici održanoj __2010.godine, utvrdio je i dostavlja Skupštini akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD,

I Z V J E Š T A J

sa razlozima za ukidanje prava preče kupovine akcija i obrazloženje kupovne cijene akcija

Polazeći od značaja i strateške važnosti programa infrastrukturnih investicija i razvoja crnogorskog sektora energetike, Skupština Crne Gore je 9. jula 2010. godine ratifikovala Međudržavni Sporazum između Crne Gore i Republike Italije o izgradnji podmorske elektro-energetske interkonekcije između prenosnih mreža Crne Gore i Italije sa realizacijom strateškog partnerstva operatora prenosnog sistema.

Realizacija ciljeva obnavljanja, razvoja i valorizacije crnogorske prenosne mreže, u svijetlu eksploatacije budućeg Novog Sistema Interkonekcije koja se predviđa Strateškim partnerstvom sa operatorom prenosnog sistema Republike Italije , kompanijom TERNNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A iz Rima, su razlozi za ukidanje prava preče kupovine akcija emitovanih Odlukom o emisiji akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD zatvorenom ponudom unaprijed određenim licima br.__ od __2010.godine.

Kupovna cijena za upis novih akcija koju TERNNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A treba da plati jednaka je nominalnoj vrednosti akcija koja iznosi 1,0611 EUR i utvrđena je Ugovorom o kupoprodaji akcija putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala zaključenom između Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, TERNNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A i Države Crne Gore.

Kako je odredbom člana 53 stav (2) Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“ br. 06/02,17/07 i 80/08) propisana obaveza emitenta da u slučaju povećanja kapitala novčanim ulozima odnosno akcije mora ponuditi na kupovinu postojećim akcionarima srazmjerno njihovom učešću u akcionarskom kapitalu, u cilju ostvarivanja strateškog partnerstva sa operatorom prenosnog sistema Republike Italije i efikasnijeg sprovođenja operacije povećanja kapitala, bilo je neophodno iskoristi zakonsku mogućnost iz čl.53 stav (9) Zakona o privrednim društvima i predložiti donošenje Odluke o ukidanju prava preče kupovine akcija.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Đukanović,dipl.el.ing.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:

Podgorica[datum]2010.godine

Na osnovu čl. 25 i 44a stav 2 tačka 4. Zakona o hartijama od vrijednosti („*Službeni list RCG*, br. 59/00, 10/01, 28/06 i 53/09“) i člana 4. Pravila o sadržini skraćenog prospekta i o načinu i postupku evidentiranja zatvorenih ponuda vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti („*Službeni list RCG*“, br.34/07, 39/08) i člana 31 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na prvoj vanrednoj sjednici održanoj [upisati datum] 2010. godine, donijela je

ODLUKU

**o prvoj emisiji akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD
zatvorenom ponudom unaprijed određenim licima**

Član 1.

Crnogorski elektroprenosni sistem AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 (u daljem tekstu: Emitent), upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod brojem 496, na osnovu Sporazuma između Crne Gore i Republike Italije o izgradnji podmorske elektro-energetske interkonekcije između prenosnih mreža Crne Gore i Italije sa realizacijom strateškog partnerstva operatora prenosnog sistema, ratifikovanom od strane Skupštine Crne Gore 9. jula 2010. godine i Ugovora o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala zaključenog između Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Crne Gore i Terne od [upisati] 2010. godine, vrši ovom Odlukom prvu emisiju akcija zatvorenom ponudom, koju će uputiti ka unaprijed određenim licima.

Član 2.

Ukupan akcijski kapital Emitenta na dan donošenja ove Odluke iznosi 120.846.515,42 EUR i podijeljen je na 113.887.961 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN MEPRENA1PG3 pojedinačne nominalne vrijednosti 1,0611 EUR. Shodno Odluci prve vanredne Skupštine akcionara br. [upisati broj] na dan donošenja ove odluke, akcijski

kapital Emitenta uvećan je za ukupnan nominalni iznos od 34,261,767.71 EUR, takvo povećanje kapitala će se vršiti i realizovati emisijom 32,288,915 novih običnih akcija sa pravom glasa u zatvorenoj ponudi unaprijed poznatim investitorima.

Član 3.

Ukupan nominalni iznos emisije akcija shodno ovoj Odluci iznosi [34,261,767.71] EUR i podijeljen je na 32.288.915 novih običnih akcija sa pravom glasa [*upisati serijski broj*], koje sadrže ista prava kao i postojeće obične akcije Emitenta sa pravom glasa, i koje imaju pojedinačnu nominalnu vrijednosti 1,0611 EUR (u daljem tekstu: Nove akcije).

Član 4.

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A, sa sjedištem u Rimu, Italija (u daljem tekstu: Kupac) obavezala se da će, u skladu sa prethodno ispunjenim određenim uslovima, upisati i uplatiti ukupan obim emisije akcija.

Upis i uplata Novih akcija od strane Kupca može se vršiti najduže 3 mjeseca, od dana dostavljanja rješenja Komisije za hartije od vrednosti o evidentiranju skraćenog prospekta za zatvorenu ponudu emisije Novih akcija.

Uplata Novih akcija vrši se u novcu, u iznosu jednakom njihovoj ukupnoj nominalnoj vrednosti, tj. 1,0611 EUR po akciji.

Član 5.

Kupac iz člana 4 stav 1 ove Odluke će se o uslovima emisije obavijesiti dostavljanjem skraćenog prospekta.

Član 6.

Emisija Novih akcija smatraće se uspješnom, ako se najduže 3 mjeseca od dana evidentiranja skraćenog prospekta određenog članom 4, stav 2 ove Odluke, upišu i uplate sve ponuđene akcije.

U slučaju da emisija Novih akcija ne uspije, Emitent će izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od osam dana od dana prijema rješenja o utvrđivanju neuspješnosti emisije.

Član 7.

Ukoliko u bilo koje vreme za vreme trajanja roka određenog u članu 6, stav 1, sve ponuđene akcije budu upisane i uplaćene, emisija akcija će se smatrati konačnom, uspešnom i završenom, bez potrebe da se čeka istek napred navedenog roka od tri meseca.

Bez uticaja na navedeno pravo na prekid roka određenog članom 6 stav 1, Emitent zadržava pravo na prekid upisa i uplate akcija u slučaju da do isteka roka utvrđenog u članu 6. stav 1 ove Odluke ne budu ispunjeni svi Uslovi za Zatvaranje predviđeni članom 3.1 Ugovora o kupoprodaji.

Član 8.

Prodaja Novih akcija putem zatvorene ponude vršiće se vanberzanski, a sredstva za kupovinu akcija Kupac uplaćuje na poseban bankarski račun koji će otvoriti Emitent za ovu namjenu.

Član 9.

Emitent će podnijeti zahtjev za evidentiranje skraćenog prospekta za zatvorenu ponudu Novih akcija u roku od 1 (jednog) dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 10.

Nove akcije su obične akcije sa pravom glasa sa istim pravom kao i postojeće obične akcije Emitenta sa pravom glasa.

Nove akcije daju sljedeća prava, kao i postojeće obične akcije sa pravom glasa:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Emitenta u slučaju stečaja ili likvidacije;
- druga prava utvrđena propisima ili Statutom Emitenta.

Član 11.

Emitent će, u skladu sa propisima i odredbama ove Odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 12.

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom Novih akcija je Olgica Ivanović, dipl.pravnik.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a emisija Novih akcija postaće punovažna od dana donošenja rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o utvrđivanju uspješnosti emisije akcija emitovanih zatvorenim ponudom.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

PRILOG 4.2.11

FORMA UGOVORA O OTVARANJU ESCROW RAČUNA

UGOVOR OTVARANJU ESCROW RAČUNA

IZMEĐU:

1. Crnogorski Elektroprenosni Sistem“ AD, akcionarsko društvo osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registrovanim sjedištem na adresi [●]

U daljem tekstu „CGES“,

I:

2. Terna Rete Elettrica Nazionale, S.p.A., privredno društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Italije sa registrovanim sjedištem na adresi [●]

U daljem tekstu „Terna“,

I:

3. Republike Crne Gore, koju zastupa Vlada Crne Gore u skladu sa članom [●] od [●],

U daljem tekstu „Crna Gora“,

I:

4. [●], privrednog društva osnovanog u skladu sa zakonima [●], čije se registrovano sjedište nalazi na adresi [●]

U daljem tekstu „Escrow Agent“.

(U daljem tekstu zajedno „Strane“, a pojedinačno „Strana“).

PRI ČEMU:

- A. Na osnovu Ugovora o kupoprodaji akcija putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala od [●] („Ugovor o kupoprodaji akcija“) između ostalog i u skladu sa odredbama ovog Ugovora o kupoprodaji akcija (i) CGES i Crna Gora su se obavezali da obezbijede da CGES pravovaljano izda i ponudi Terni Nove akcije (kako je definisano u daljem tekstu) CGES-a putem zatvorene ponude za upis akcija rezervisane samo za Ternu, (ii) Terna se obavezala da plati cijenu Novih akcija na namjenski račun CGES-a (kako je definisano u daljem tekstu), i (iii) CGES, Terna i Crna Gora su prihvatili da zaključe ugovor o otvaranju Escrow računa sa Escrow Agentom kako bi regulisale, između ostalog, prenos cijene novih akcija sa

namjenskog računa CGES-a na Odvojeni račun CGES-a (kako je definisano u daljem tekstu) koji je CGES-a otvorio kod Escrow Agentu;

- B. CGES, Terna i Crna Gora su se međusobno dogovorili da imenuju, kako je navedeno u ovom Ugovoru o otvaranju Escrow računa, Escrow Agentu kao escrow agenta za svrhu Ugovora o kupoprodaji akcija;
- C. Cilj ovog ugovora („**Ugovor o otvaranju Escrow računa**“) je da ustanovi obaveze Escrow Agentu kao i uslove pod kojima će cijena Novih akcija CGES-a biti puštena.

STOGA:

Polazeći od navedenog i namjeravajući da se pravno obavežu, strane su se saglasile o sledećem:

1 DEFINICIJE

Termini napisani početnim velikim slovom koji se koriste u ovom Ugovoru o otvaranju Escrow računa, a nisu drugačije definisani, imaju sledeća značenja:

„**Ovlašćeno lice**“ imaju značenje dato u članu 16.

„**Radni Dan**“ označava svaki dan osim subote, nedelje ili dana na koji banke u Crnoj Gori ili Italiji ne rade jer su na to ovlašćene ili obavezane zakonom.

„**Centralni registar**“ označava Centralnu depozitnu agenciju AD, Podgorica, u kojoj su registrovane akcije CGES-a.

„**Dan zatvaranja**“ ima značenje dodijeljeno ovom terminu u Ugovoru o kupoprodaji akcija.

„**Namenski račun CGES-a**“ označavati račun broj [●], SWIFT kod [●], koji je CGES otvorio kod Escrow agenta u svrhu prijema Escrow sredstava, u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji akcija.

„**Odvojeni račun CGES-a**“ označava odvojeni bankovni račun broj [●] SWIFT kod [●], koji je podesan za međunarodne bankarske transakcije, koji je CGES otvorio kod Escrow Agentu, koji će se koristiti, kojim će se upravljati i sa kojeg će se povlačiti određeni iznosi uz zajednički potpis izabranog direktora CGES-a (ili drugog službenika, menadžera ili zaposlenog) koga je imenovala Terna, a o kojem su Crna Gora i Terna pisanim putem obavijestili Escrow Agentu, u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji akcija.

„**Povjerljive informacije**“ ima značenje dodeljeno ovom terminu u odeljku 13.1 ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa.

„**Strana koja daje informacije**“ ima značenje dodeljeno ovom terminu u odeljku 13.1 ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa.

„**Ugovor o otvaranju Escrow računa**“ ima značenje utvrđeno u preambuli ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa.

„**Escrow sredstva**“ označavaju sredstva u iznosu od EUR [●] ([●]) (tj. EUR [●] ([●]) za svaku novoizdatu akciju CGES-a)

„**Naknade**“ ima značenje dodijeljeno ovom terminu u odeljku 8.1.

„**MTK pravila**“ ima značenje dodijeljeno ovom terminu u odeljku 18.2

„**Kamata**“ je iznos koji se dobija sledećom formulom

$$\sum_{t=1}^d \left(\frac{EF \times i_t}{360} \right)$$

pri čemu:

“EF” označava Escrow sredstva

“d” označava broj dana između Dana zatvaranja (zaključno) i dana kada će Escrow Sredstva biti puštena u skladu sa odjeljkom 4 i odjeljkom 10 (taj dan se ne uračunava)

“i” označava EONIA stopu (Euro OverNight Index Average) utvrđenu od strane Evropske Bankarske Federacije koja se primjenjuje odgovarajućeg dana i koja je objavljena na odgovarajućoj strani Reuters ekrana.

„**Nove akcije**“ označava [●] ([●]) novih običnih akcija koje će izdati CGES koje će imati ista prava (glasa, imovinska, ona koja se tiču upravljanja itd.) kao i postojeće obične akcije CGES-a, svaka sa nominalnom vrednošću od [●] EUR i ukupne nominalne vrednosti [●] ([●]) EUR koje zajedno predstavljaju [●]% ([●]) izdatog akcijskog kapitala CGES-a, nakon potpuno ostvarenja povećanja kapitala u zatvorenoj ponudi rezervisanoj samo za Ternu kao predefinisanog investitora.

„**Strana koja prima informacije**“ ima značenje dodeljeno tom terminu u odeljku 13.1

2 IMENOVANJE ESCROW AGENTA

Terma, CGES i Crna Gora ovim imenuju Escrow Agentu kao escrow agenta koji će postupati u skladu sa odredbama ovog Ugovora. Escrow Agent ovim prihvata ovo imenovanje i ima sva prava, ovlašćenja, dužnosti i obaveze predviđene ovim Ugovorom.

3 ESCROW SREDSTVA –NAMJENSKI RAČUN CGES-a

- 3.1 Na Dan zatvaranja, u skladu sa odredbama Ugovora o kupoprodaji akcija, Terna će deponovati Escrow sredstva na Namjenski račun CGES-a. Escrow sredstva će biti korišćena i isplaćena samo na način predviđen ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa. Novac neće biti prebačen ili povučen sa Namenskog računa CGES-a, osim u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa.
- 3.2 Escrow Agent neće priznati, izvršiti, prihvatiti ili na drugi način odobriti prenos ili povlačenje sredstava sa Namjenskog računa CGES-a, osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom o otvaranju Escrow računa.
- 3.3 Odmah nakon deponovanja Escrow sredstava na Namjenski račun CGES-a, Escrow Agent će izdati i dostaviti CGES-u, Terni, Crnoj Gori i Centralnom registru, potvrdu koja pokazuje da su Escrow sredstva uplaćena i deponovana na Namjenski račun CGES-a u formi koja je neophodna da bi Centralni Registar odobrio izdavanje Novih akcija Terni.

4 PUŠTANJE ESCROW SREDSTAVA

- 4.1 Escrow agent će pustiti Escrow sredstva, zajedno sa pripadajućom Kamatom u sledećim slučajevima:
- (i) po prijemu i u skladu sa zajedničkim pisanim instrukcijama u formi Aneksa A koji su potpisala Ovlašćena lica CGES-a, Terne i Crne Gore; ili
 - (ii) po prijemu primjerka konačne arbitražne odluke Međunarodne trgovačke komore donijete u skladu sa odeljkom 8.2 Ugovora o kupovini akcija koja nalaže raspodjelu Escrow sredstava zajedno sa zahtjevom za sprovođenje takve raspodjele koji je potpisalo Ovlašćeno lice CGES-a, Terne ili Crne Gore; ili
 - (iii) u skladu sa odeljkom 4.2 ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa.
- 4.2 Escrow agent će pustiti Escrow sredstva i prebaciti ih sa Namjenskog računa CGES-a na Odvojeni račun CGES-a, odmah po prijemu svega od sledećeg:
- (i) potvrde, izdate u pisanoj formi od strane Centralnog registra (koja je snabdjevena potpisom i pečatom Centralnog registra) kojom se potvrđuje da su Nove akcije propisno registrovane na Terninom vlasničkom računu hartija od vrijednosti u Centralnom registru.
 - (ii) kopije Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora CGES-a (kako je primenljivo) koja potvrđuje da: (a) Svaki od [●] i [●] je propisno imenovan kao direktor CGES-a, (b) [●] je propisno imenovan za zamjenika direktora CGES-a i (c) [●], [●], i [●] su propisno imenovani za Menadžere (kako je definisano Ugovorom o kupoprodaji akcija) CGES-a [biće dogovorena forma neophodnih dokaza] i

- (iii) dokumenata potrebnih i dovoljnih da se utvrdi da Odvojeni račun CGES-a može da se koristi, da se njime upravlja i da se sa njega mogu povlačiti određeni iznosi samo uz zajednički potpis bilo kog od direktora CGES-a [●] i [●] lica koje je imenovano po predlogu Crne Gore, sa jedne strane, i bilo kog od sledećih direktora CGES [●] i [●] imenovanih po predlogu Terne, sa druge strane (ili bilo koja dva direktora imenovana po predlogu Crne Gore i Terne o kojima je Escrow agent obaviješten pisanim putem).¹.
- 4.3 Po prijemu pismene arbitražne odluke kao što je navedeno u odjeljku 4.1 (ii) ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa, Escrow agent će odmah poslati kopiju iste ostalim Stranama, zajedno sa kopijom pratećeg zahteva.
- 4.4 Escrow agent potvrđuje i saglasan je da će prenos Escrow sredstava na Namjenski račun CGES-a i sa Namjenskog računa CGES-a na Odvojeni račun CGES-a (ili bilo koje druge račune) biti izvršen bez bilo kakvih troškova ili naknada na teret Terne, CGES-a ili Crne Gore, osim Naknade koju duguje Terna.
- 4.5 Odmah po završetku prenosa Escrow sredstava u skladu sa odeljkom 4.2 ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa, Escrow agent će izdati i dostaviti CGES-u, Terni i Crnoj Gori uvjerenje koje potvrđuje da je taj prenos izvršen.

5 ISPLATA ESCROW SREDSTAVA

- 5.1 Svaka uplata vrši se u skladu sa odredbama odjeljka 4 u evrima na Odvojeni račun CGES-a ili na bankovni račun Terne koji je Terna unaprijed navela u pisanoj formi (kao što može biti slučaj).
- 5.2 Escrow agent će elektronskim putem izvršiti sva plaćanja i prenose u skladu sa ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa u odmah raspoloživim sredstvima na odgovarajuće bankovne račune istog Radnog dana kada su ta plaćanja i prenosi izvršeni, shodno ovom Ugovoru o otvaranju Escrow računa.

6 DUŽNOSTI ESCROW AGENTA

- 6.1 Obaveze Escrow agenta po osnovu ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa je da drži Escrow sredstva i svaki novac primljen ili ostvaren u vezi sa tim, da vrši plaćanja i isporuku sredstava u skladu sa odredbama ovoga Ugovora o otvaranju Escrow računa i da na drugi način da ispuni svoje obaveze iz ovog ugovora. Escrow agent nije odgovoran za bilo kakvu radnju ili korak koji je preduzeo ili načinio u dobroj namjeri, ili za sve što može učiniti ili da se uzdrži od činjenja u vezi sa ovim, osim u slučaju svoje namjere ili nepažnje. Escrow Agent može preduzimati aktivnosti u skladu sa svakim obavještenjem, potvrdom, instrumentom, zahtjevom, papirom ili drugim dokumentom za koji razumno vjeruje da je originalan, ili da je sačinjen, poslat, potpisan, propisan ili predstavljen od strane odgovarajuće osobe ili osoba, i shodno tome Escrow Agent (i) ne snosi

¹ Ova tačka (iii) može već da bude ispunjena kada budu otvoreni Namenski račun CGES-a i Odvojeni račun CGES-a

odgovornost za radnju koju je preduzeo ili je nije preduzeo u takvom uvjerenju; i (ii) ne odgovara za štetu nastalu usled takvog uvjerenja, osim u slučaju nesavjesnosti, namjere ili nepažnje.

- 6.2 Escrow Agent nije u obavezi da započne ili pobija bilo kakvu radnju, tužbu, ili pravni postupak u vezi sa ovim osim ukoliko Strana ili Strane koje od njega traže da preduzme takvu radnju isplate razumnu naknadu. Strane se zajednički ali ne solidarno, obavezuju da naknade Escrow agentu sve gubitke, troškove, obaveze, zahtjeve, aktivnosti uključujući razumne i dokumentovane sudske troškove i naknade za pravne usluge, koje je Escrow agent imao u vezi sa Ugovorom o otvaranju Escrow računa, isključujući bilo koje gubitke, troškove, obaveze, zahtjeve ili aktivnosti koji proističu ili su povezani sa namjerom, nepažnjom ili povredom zakona ili odredaba Ugovora o otvaranju Escrow računa učinjenim od strane Escrow agenta.
- 6.3 Escrow Agent ne mora da se informiše o sprovođenju bilo koje obaveze ili odredbe po osnovu sporazuma ili dogovora zaključenog između CGES-a, Terne i Crne Gore, osim onih iz ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa. CGES, Terna i Crna Gora potvrđuju da Escrow Agent nije strana u Ugovoru o kupoprodaji akcija, niti u bilo kom drugom ugovoru u vezi sa istim pitanjima, koji su oni međusobno zaključili, ili su ga zaključili sa trećom stranom (a koja nije strana u Ugovoru o otvaranju Escrow računa), i Escrow Agent ne odgovara za izvršenje takvog ugovora kao ni za konflikt između CGES-a, Terne i Crne Gore ili između njih i treće strane. Podrazumijeva se da nijedna odredba u sastavu Ugovora o kupoprodaji akcija ne može biti iskorišćena protiv Escrow agenta, osim ako je to izričito napomenuto ili navedeno u ovom Ugovoru o otvaranju Escrow računa. Osim u slučaju namjere, Escrow agent nije na bilo koji način odgovoran za potpunost, ispravnost, originalnost ili valjanost bilo koje instrukcije, dokumenta, potvrde ili bilo kojih drugih materijala koje je primio u skladu sa odeljkom 4.1 ili 4.2. Pod uslovom da postupa sa dužnom pažnjom, Escrow agent neće imati obavezu da ispita valjanost, originalnost, prenosivost ili izvršivost instrukcija, dokumenata, potvrda ili bilo kojih drugih materijala koje je primio u skladu sa odjeljkom 4.1 ili 4.2, niti potpisa na njima.
- 6.4 Ništa sadržano u ovom ugovoru ne obavezuje Escrow agenta da isplati bilo koji novac, osim ako je Escrow Agent prethodno primio isti ili ga deponovao na odgovarajući račun, shodno Escrow ugovoru.
- 6.5 Escrow agent nema nikakav interes u Escrow sredstvima i postupa samo kao escrow agent. Escrow Agent nema i izričito se odriče svakog prava da prisvoji, zadrži, zaplijeni, primijeni ili koristi kao sredstvo obezbjeđenja Escrow sredstva da bi zadovoljio, naplatio se, ili na drugi način osigurao plaćanje, bilo koje obaveze koja postoji prema Escrow agentu u skladu sa ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa.

- 6.6 Odredbe navedene u članu 6 ovog Ugovora će ostati na snazi nakon razrešenja ili ostavke Escrow agenta, nakon raskida ili isteka ovog Ugovora iz bilo kog razloga, i nakon isplate svih ovde navedenih iznosa.

7. STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor o otvaranju Escrow računa stupa na snagu datuma navedenog na ovom ugovoru.

8. NAKNADA ESCROW AGENTA

- 8.1 Kao naknadu za svoje obaveze po osnovu ovog ugovora, Escrow agent ima pravo na naknadu u iznosu od 4.000,00 (četiri hiljade) EUR („**Naknada**“), i Escrow agent neće imati pravo ni na kakve druge iznose u vezi sa ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa, uključujući, radi pojašnjenja, pokrivanje svih troškova, naknada ili plaćanja koja Escrow agent može imati u vršenju svojih dužnosti po osnovu ovog ugovora.
- 8.2 Terna će platiti Naknadu u cjelosti na dan puštanja Escrow sredstava, u skladu sa odjeljkom 4 i odjeljkom 10, pri čemu se podrazumijeva da se iznos Naknade ne refundira, čak i ako nastupi slučaj opisan u članu 9 ovog ugovora.

9. RAZRJEŠENJE ESCROW AGENTA

- 9.1 Escrow agent (uključujući svakog sledećeg escrow agenta imenovanog u skladu sa dolje navedenim članom 10) može biti razriješen u svakom trenutku zajedničkim pisanim obavještenjem koji daju CGES, Terna i Crna Gora, sa ili bez razloga, koji se dostavlja Escrow agentu 5 (pet) dana unapred.
- 9.2 Bez obzira na razrješenje Escrow agenta u skladu sa članom 9, Escrow Agent nastavlja da vrši dužnost escrow agenta osim ako nije drugačije predviđeno zajedničkim pisanim obavještenjem CGES-a, Terne i Crne Gore, dok (i) sledeći escrow agent ne bude imenovan u skladu sa odredbama člana 10 ovog ugovora i dok novi escrow agent ne prihvati to imenovanje, (ii) Escrow sredstava ne budu prenijeta na i primljena od strane sledećeg escrow agenta, nakon dostavljanja Escrow Agentu zajedničke pisane instrukcije CGES-a, Terne i Crne Gore. Terna, CGES i Crna Gora će odmah preduzeti radnje potrebne da se imenuje sledeći escrow agent shodno doljenavedenom članu 10.

10. IMENOVANJE SLEDBENIKA ESCROW AGENTA

Ako dodje do opoziva Escrow agenta u skladu sa ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa, sledbenika escrow agenta će zajednički izabrati CGES, Terna i Crna Gora između najboljih banaka sa minimalnim kreditnim rejtingom “A-“ po S&P ili ekvivalentnom rejtingu prema Moody-ju, putem zajedničkog pisanog instrumenta dostavljenog sledbeniku escrow agenta. Nakon imenovanja i prihvatanja imenovanja od strane

sledbenika escrow agenta, Escrow Agent će odmah prebaciti Escrow sredstva svom sledbeniku u skladu sa zajedničkim pisanim instrukcijama CGES-a, Terne i Crne Gore. Nakon što sledbenik escrow agenta primi Escrow sredstva, razriješeni Escrow agent će biti oslobođen svih daljih obaveza i dužnosti u skladu sa ovim Escrow Ugovorom, s tim što Escrow agent neće biti oslobođen odgovornosti koja je nastala prije ovog događaja, a sledbeniku escrow agentu će biti data sva prava, ovlašćenja, dužnosti i obaveze razriješenog Escrow Agent, shodno ovom Ugovoru o otvaranju Escrow računa.

11. IZMJENE; ODRICANJA

Ovaj Ugovor o otvaranju Escrow računa i njegov aneks mogu se izmijeniti samo pisanim sporazumom svih Strana. Nijedno odricanje od odredbi kao ni saglasnosti na izuzetke od ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa neće imati dejstvo, ukoliko nisu data u pisanoj formi i potpisana od Strane, i onda samo za tu Stranu i u skladu sa posebnom namjenom, u obim i u slučaju za koji su predviđeni.

12. USTUPANJE; SLEDBENICI I PRIJEMNICI

Ovaj Ugovor o otvaranju Escrow računa je obavezujući za sve Strane i njihove sledbenike i prijemnike, upravnike i zastupnike. Nijedna od ovih Strana ne može ustupiti bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru o otvaranju Escrow računa bez prethodne pisane saglasnosti svih Strana.

13. POVJERLJIVOST

- 13.1 Sve informacije koje bilo koja Strana („**Strana koja daje informacije**“) prije ili posle datuma ovog ugovora, u vezi sa Ugovorom o otvaranju Escrow računa, transakcijama koje su njime predviđene ili diskusijama i pregovorima povezanim sa Ugovorom o otvaranju Escrow računa („**Povjerljive informacije**“) otkrije drugoj strani („**Strana koja prima informacije**“) će Strana koja prima informacije čuvati kao strogo povjerljivu i nijedno drugo lice neće koristiti takve informacije osim onog koje je predviđeno ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa, izuzev (i) u slučaju kada Strana koja prima informacije može da dokaže da je ta Povjerljiva Informacija (a) bila poznata primaocu kada mu je saopštena (b) je dobijena u skladu sa zakonom, iz drugih izvora ili u vezi sa drugim sporazumima, (c) mora biti objavljena državnom organu, nadzornom ili regulatornom telu koje je nadležno za Stranu koja prima informaciju, ili (ii) u mjeri u kojoj se takva dužnosti povjerljivosti pismeno odrekla Strane koja daje informaciju.
- 13.2 Ako se Ugovor o otvaranju Escrow računa raskine, svaka Strana koja prima informacije će uložiti sve razumne napore da, po pisanom zahtjevu Strane koja daje informaciju vrati

sve dokumente (i njihove kopije) koje je primila od Strane koja daje informaciju, a koje uključuju Povjerljive informacije koje ne spadaju u izuzetke navedene u odeljku 13.1 ovog ugovora, osim za Ugovor o otvaranju Escrow računa i svako poslato ili primljeno obavještenje ili uputstvo po Ugovoru o otvaranju Escrow računa, osim ako Strana koja prima informacije pruži razumno, zadovoljavajuće uvjerenje Strani koja daje informacije da su ta dokumenta uništena. U svim slučajevima, obaveze predviđene u odeljku 13.2 primenjuju se (i) u mjeri u kojoj je to tehničko izvodljivo (ii) u mjeri u kojoj Strana koja prima informaciju nije obavezna zadržati Poverljivu informaciju po mjerodavnom zakonu, pravilu ili propisu ili po bilo kom nadležnom sudskom, državnom, nadzornom ili regulatornom organu ili u skladu sa unutrašnjom politikom.

- 13.3 Strana koja prima informacije može otkriti Povjerljive informacije svojim zaposlenima, direktorima, unutrašnjim ili spoljnim savjetnicima u mjeri u kojoj je potrebno tim licima da znaju takve Povjerljive informacije za svrhu ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa.
- 13.4 Odredbe predviđene ovim članom 13 ostaju na snazi i ukoliko dođe do razrješenja Escrow agenta, raskida ili isteka ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa iz bilo kog razloga, i isplate svih ovde navedenih iznosa.

14. ZAJNTERESOVANE STRANE

Ovaj Ugovor o otvaranju Escrow računa obavezuje i daje pogodnosti svim Stranama i ništa u ovom Ugovoru o otvaranju Escrow računa, izričito ili implicitno, ne predviđa mogućnost prenosa prava ili pravnog sredstva bilo koje prirode, na bilo koja druga lica, shodno razlozima ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa. Ništa u ovom Ugovora o otvaranju Escrow računa nema za cilj da oslobodi ili otpusti obavezu bilo koje treće strane ili da da pravo na subrogaciju ili tužbu bilo kojoj trećoj strani, protiv bilo koje Strane ovog Ugovora.

15. OBAVJEŠTENJA

Sva obavještenja i ostale informacije u vezi sa ovim Ugovorom će biti u pisanoj formi na engleskom jeziku i smatra se da su uredno predana ako su dostavljena lično ili preporučenom poštom ili faksom na sledeće adrese:

Za CGES na:

[●]

Za Ternu na:

[●]

Na ruke: [●]

Za Ternu na:

[●]

Za Escrow agenta na:

[●]

Faks: [●]

Na ruke: [●]

ili na drugu adresu ili drugom licu o kojoj Strana može da obavijesti druge Strane s vremena na vrijeme u skladu sa ovom odredbom. Obavještenja dostavljena u skladu sa članom 15., smatraće se da su dostavljena onog Radnog dana na koji su dostavljena na adresu (mašinski izrađena potvrda o prijemu se smatra konačnom, ali ne i jedinim dokazom takve isporuke).

16. OVLAŠĆENO LICE

CGES, Tema i Crna Gora će obezbediti Escrow agentu na njegov zahtev, na dan ili pre zaključenja ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa, sledeća dokumenta, osim ako ih Escrow agent već ima:

- a. izvod iz ažuriranog privrednog registra CGES-a i Terne, u skladu sa mjerodavnim pravom, koji dokazuje da su zakonski zastupnici društva ovlašćeni da zastupaju društvo u pred trećim stranama.
- b. lične karte ili pasoše sa potpisom gore navedenog zakonskog zastupnika i lica navedenih pod slovom c ispod (ukoliko postoji);
- c. primjerak punomoćja dostavljena od strane gore pomenutih zakonskih zastupnika ili drugi odgovarajući dokumenti (na pr. zapisnik sa sjednice odbora direktora) koji daju neophodna ovlašćenja licu/licima, osim ukoliko se radi o zakonskim zastupnicima koji su ovlašćeni da zaključe i izvrše ovaj Ugovor o otvaranju Escrow računa (zakonski zastupnici i druga ovlašćena lica, zajedno "**Ovlašćena lica**") ako ih ima.

CGES, Terna i Crna Gora će obavijestiti Escrow agenta u slučaju da dođe do promjene Ovlaštenih lica. U tom slučaju odgovarajuća Strana će obezbediti Escrow agentu svu potrebnu dokumentaciju navedenu u ovom članu 16 koji dokazuju promjenu Ovlaštenog lica.

17. **ROK**

Ovaj Ugovor prestaje da važi kad se sva Escrow sredstva i pripadajuća Kamata prenesu u skladu sa odredbama ovog ugovora.

18. **MJERODAVNO PRAVO-REŠAVANJE SPOROVA**

- 18.1 Ovaj Ugovor je sačinjen, na njega se primenjuje i Ugovor se tumači u skladu sa pravom Engleske i Velsa.
- 18.2 U slučaju bilo kakvog spora, nesporazuma ili zahtjeva koji proističu iz ili su na bilo koji način povezani sa ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa, uključujući njegova tumačenja, sačinjavanja, sprovođenje, povrede, raskid, istek, nevažnost, Strane su se sporazumele da nadležna bude finalna arbitraža koja se sastoji od jednog arbitra po Pravilima arbitraže Međunarodne trgovačke komore (Pravila Međunarodne trgovačke komore - "**MTK Pravila**").
- 18.3 Arbitar ima isključivo pravo da odredi arbitrabilnost svih sporova. U slučaju bilo kakvog sukoba između MTK Pravila i bilo koje odredbe Ugovora o otvaranju Escrow računa, Ugovor o otvaranju Escrow računa će imati primat.
- 18.4 Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku u Parizu, Francuska. Svi postupci u okviru arbitraže, uključujući argumente i podneske biće na engleskom. Strane su saglasne da preduzmu sve razumne korake neophodne za zaštitu svih Povjerljivih informacija u arbitražnom postupku i svakom sudskom postupku sa njim u vezi, uključujući i povjerljiv pristup od strane arbitražnog vijeća. Arbitraža se može pokrenuti shodno Escrow ugovoru protiv više od jedne druge Strane i svake Strane ovog Ugovora koja se neće nerazumno protiviti pridruživanju kao dodatne strane, arbitražnom postupku koji uključuje druge Strane. U slučaju da je više od jednog arbitražnog postupka pokrenuto u skladu sa Ugovorom o otvaranju Escrow računa i Ugovorom o kupoprodaji akcija strane se neće bezrazložno protiviti spajanju postupaka.
- 18.5 Arbitar će dosuditi strani koja uspe u sporu, razuman iznos na ime honorara i troškova advokata, arbitražne administrativne naknade, honorare i troškove članova arbitražnog veća i ostale razumne troškove u vezi sa arbitražom. Strane se saglasne da će obavještenja o svakom postupku, izvještaji, saopštenja ili bilo koji drugi dokumenti imati pravnu snagu, biti validni i dovoljni ako su poslata kako je predviđeno članom 15 ovog Ugovora o otvaranju Escrow računa. Ni u kom slučaju arbitar ne može dosuditi kaznenu ili/i posrednu štetu.

18.6 Prije pokretanja arbitražnog postupka, čak i nakon toga, Strane se mogu obratiti svakom nadležnom sudskom organu za određivanje privremenih mjera i mjera obezbeđenja.

18.7 Svaka Strana izjavljuje da zaključuje ovaj Ugovor o otvaranju Escrow računa u okviru svojih pravnih sposobnosti, te da u vezi sa ovim Ugovorom o otvaranju Escrow računa postupka kao subjekt građanskog i privrednog prava. Svaka Strana ugovornica, neopozivo i bezuslovno i do najvišeg stepena dozvoljenog zakonom:

(i)saglasna je da ukoliko bilo koja druga strana pokrene pravni, arbitražni ili drugi postupak protiv nje ili u vezi sa njenom imovinom, koji proističe iz ili u vezi sa Ugovorom o otvaranju Escrow računa, neće zahtijevati imunitet od ovakvog postupka (za koji će se smatrati da obuhvata tužbu, privremene mjere, mjere obezbjeđenja, donošenje presude, i sva izvršenja) u svoju korist ili u vezi sa svojom imovinom; i

(ii) odriče se svakog suverenog prava ili imuniteta koji Strana ili njena imovina gdje god da se nalazi ima ili je može steći.

19. RAZNO

19.1 Strane garantuju da imaju sva prava i ovlašćenja da preuzimaju obaveze predviđene Ugovorom o otvaranju Escrow računa, da ga potpišu i da postupaju u skladu sa njegovim odredbama i uslovima i da Ugovor o otvaranju Escrow računa stvara pravno obavezujuće i valjane obaveze koje su izvršive u skladu sa njegovim odredbama i da nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonom, propisom ili obavezujućim instrumentom i da su sve radnje preduzete i sva neophodna odobrenja i saglasnosti za potpisivanje i izvršenje Ugovora o otvaranju Escrow računa pribavljena i da je osoba koja potpisuje Ugovor o otvaranju Escrow računa ovlašćena za potpisivanje.

19.2 U slučaju da je bilo koja odredba Ugovora o otvaranju Escrow računa ništava ili bez dejstva ili na bilo koji drugi način neizvršiva, u cjelosti ili djelimično iz bilo kog razloga, takva odredba će prestati da važi i neće imati uticaja na valjanost ostalih odredbi Ugovora o otvaranju Escrow računa. Strane su saglasne da će raspravljati i pregovarati u dobroj vjeri sa ciljem da zamijene takvu odredbu drugom, sa ciljem da se, u najvećoj mogućoj mjeri, odnos Strana Ugovora o otvaranju Escrow računa u potpunosti očuva.

19.3 Ovaj Ugovor o otvaranju Escrow računa, sadrži sve sporazume i ugovore između Strana.

Zaključen u [●], u četiri primjerka.

CGES

Od strane: _____

Ime: _____

Terna

Od strane _____

Ime _____

Crna Gora

Od strane _____

Ime _____

Escrow agent

Od strane _____

Ime _____

Aneks A

Pismo o Zajedničkim instrukcijama

[datum]

Za: [Escrow agent]

Upućujemo na ugovor o otvaranju escrow računa od [●] zaključenog između Terne, CGES-a, Crne Gore i Vas kao Escrow agenta (“**Ugovor o otvaranju Escrow računa**”).

Dajemo Vam instrukcije da [odmah] isplatite sa Namjenskog računa CGES-a [u roku od [●] (●) Radnih dana od ovog datuma] cjelokupan iznos Escrow sredstava na :

- [- Odvojeni račun CGES-a;] ili
- [- Terni na [● – detalji bankovnog računa]

Sve kamate eventualno nastale u vezi sa iznosom na Namjenskom računu CGES-a biće isplaćene zajedno sa Escrow sredstvima.

Termini napisani početnim velikim slovom koji su korišćeni a nisu definisani u ovom pismu, imaju značenje dodijeljeno tim terminima u Ugovoru o otvaranju Escrow računa.

S poštovanjem,

Terna

CGES

Crna Gora

PRILOG 5

POSLOVNI PLAN

(IZOSTAVLJENO)

PRILOG 6

DVD SOBE SA PODACIMA

INDEKS LISTA						
STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
KORPORATIVNI DIO	1.01.	Odluka o restrukturiranju podjelom i formiranjem nove kompanije	23.03.2009.		U aneksu ovog dokumenta dat je nacrt uslova i metode podjele formiranjem nove kompanije	Dostavljeno
	1.02.	Odluka o emisiji dionica za formiranje nove kompanije	23.03.2009.			Dostavljeno
	1.03.	Odluka o odabiru članova Borda direktora	27.03.2009.			Dostavljeno
	1.04.	Podzakonski akt PRENOS AD Podgorica (Statut)	27.03.2009.			Dostavljeno
	1.04.1.	Izmjene i dopune podzakonskog akta AD Prenosa	Jun 2010.			
	1.05.	Dopune Statuta EPCG	23.03.2009.			Dostavljeno
	1.06.	Kolektivni ugovor AD Prenos-Podgorica	Mart 2010.			Dostavljeno
	1.07.	Akcionari kompanije na dan 31.12.2009	31.12.2009.	CD		Dostavljeno
	1.08.	Smanjena vlasnička struktura AD Prenosa na dan 31.12.2009.	31.12.2009.			Dostavljeno
	1.09.	Pravilnik Skupštine akcionara kompanije	27.03.2009.			Dostavljeno
	1.10.	Pravilnik Borda direktora	27.03.2009.			Dostavljeno
	1.11.	Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta	03.06.2009.			Dostavljeno
	1.12.	Pravilnik o zaštiti radnika	22.09.2009.			Dostavljeno
	1.13.	Ugovor o raspodjeli kapaciteta				Dostavljeno
	1.14.	Sporazum o članstvu Prenosa AD u CDA	02.04.2009.			Dostavljeno
	1.15.	Sporazum o korišćenju prenosne mreže za 2010			Konačna verzija	Dostavljeno
STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
KORPORATIVNI DIO	1.16.	Ugovor o isporuci električne energije za			Konačna verzija	Dostavljeno

		pokrivanje troškova				
1.17.		Operativni sporazum u bloku SMM				Dostavljeno
1.18.		Sporazum o prosječnom snabdijevanju energijom sa EMS				Dostavljeno
1.19.		Bilateralni sporazum o uzajamnoj saradnji i razmjeni energije kroz interkonekcijske OHL sa EMS			Nacrt	Dostavljeno
1.20.		Sporazum o radu prenosnih linija sa NOS BiH			Nacrt	Dostavljeno
1.21.		Operativni sporazum - OST			Nacrt	Dostavljeno
1.22.		Zapisnih sa Konstitutivne skupštine Prenosa AD od 27.03.2009.	27.03.2009.			Dostavljeno
1.23.		AKT o registraciji Prenosa (Centralni registar Privrednog suda u Podgorici)	01.04.2009.		U ovom dokumentu se nalazi i obnavljanje uvjerenja od 27.03.2010.	Dostavljeno
1.24.		Odluka o registraciji prenosa u Registru emitera hartija od vrijednosti, hartije of vrijednosti Komisije	03.04.2009.		U ovom dokumentu se nalazi i registracioni list EPCG	Dostavljeno
1.25.		Akt Prenosa AD registracija PDV	07.04.2009.			Dostavljeno
1.26.		Fiskalna registracija Prenosa AD	07.04.2009.			Dostavljeno
1.27.		Registracija u Statističkom zavodu	01.04.2009.			Dostavljeno
1.28.		Organogram i Pravilnik CGES	03.06.2009.			Dostavljeno
1.29.		Zapisnik sa skupštine Borda direktora „Prenos“ AD od 27.03.2009-14.04.2010	27.03.2009.-14.04.2010.			Dostavljeno
1.30.		Sporazum o prenosu sredstava i obaveza	23.03.2009.			Dostavljeno
1.31.		Licenca za rad na tržištu	30.07.2009.			Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
KORPORATIVNI DIO	1.32.	Licenca za prenos električne energije	30.07.2009.			Dostavljeno
	1.33.	Licenca za operatera prenosnog sistema	30.07.2009.			Dostavljeno
	1.34.	Licenca za izvođenje elektromagnetne instalacije, uređaja, razvodnih uređaja, itd.	07.10.2009.			Dostavljeno

	1.35.	Licenca za izvođenje projekata visokog napona	07.10.2009.			Dostavljeno
	1.36.	Licenca za projekte civilne izgradnje i drugih građevinskih projekata	01.04.2010.			Dostavljeno
	1.37.	Akcije u drugim pravnim licima: EKC Beograd i Invest banka Crne Gore	31.12.2009.			Dostavljeno
	1.38.	Pravila dodjele raspoloživih prenosnih kapaciteta				Dostavljeno
	1.39.	ITC odobrenje i sporazum o poravnanju			Dokument sadrži podatke za 2008.,2009., 2010.	Dostavljeno
	1.40.	Licenca i sporazum o pružanju usluga sa kompanijom Oracle				Dostavljeno
	1.41.	Spisak zaposlenih koji su napustili posao uzajamnim sporazumom u 2010				Dostavljeno
	1.42.	Lista radnika angažovanih 2009.				Dostavljeno
	1.43.	AD dio Službenog lista Crne Gore o osnivanju CGES				Dostavljeno
	1.44.	Materijal za I redovnu skupštinu akcionara	Jun 2010.			Dostavljeno
	1.45.	Odluka kojom se usvaja izvještaj o radu za 2009.	Jun 2010.			Dostavljeno
	1.46.	Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2009. sa izvještajem revizora	Jun 2010.			Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
KORPORATIVNI DIO	1.47.	Odluka o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka za 2009.	Jun 2010.			Dostavljeno
	1.48.	Odluka o promjeni imena preduzeća	Jun 2010.			Dostavljeno
	1.49.	Odluka o donošenju Statuta i donošenju prečišćenog Statuta	Jun 2010.			Dostavljeno
	1.50.	Odluka o raspuštanju članova Borda direktora	Jun 2010.			Dostavljeno
	1.51.	Odluka o izboru članova Borda direktora	Jun 2010.			Dostavljeno
	1.51.1.	Odluka o izboru predsjednika Borda direktora				
	1.52.	Odluka o izboru revizora	Jun 2010.			Dostavljeno

	1.53.	Sporazum o prekograničnom prenosnom kapacitetu od NOS BiH i Elektromreže Srbija				Dostavljeno
	1.54.	Ekotoksikološki sektor Izvještaj o kategorizaciji otpada				Dostavljeno
FINANSIJSKI I PLATNI SISTEM	2.01.	Studijska lista sa priloženim tabelama za 2009	31.12.2009.			Dostavljeno
	2.02.	Ugovor o radu –po mjesecima	Mart			Dostavljeno
	2.03.	Poslovni plan CGES za 2009.	Jun 2009.			Dostavljeno
	2.04.	Poslovni plan CGES za period 2009-2013	Jul 2009.			Dostavljeno
	2.05.	Poslovni CGES za 2010.	Februar 2010.			Dostavljeno
	2.06.	Izvještaji ekonomskog sektora (januar, februar i mart) 2010.	Januar, februar i mart 2010.			Dostavljeno
	2.07.	Sintetika realizovanih troškova za period 01.04.-31.08.2009.	01.04. - 31.08.2009.			Dostavljeno
	2.08.	Realizovani prihod CGES za 01.04.-31.08.2009.	01.04. - 31.08.2009.			Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
FINANSIJSKI I PLATNI SISTEM	2.09.	Loans of CGES			Propratno pismo EIB za plaćanje prve tranše kredita i aplikacionu formu za povlačenje prve tranše	Dostavljeno
	2.10.	Sintetika realizovanih troškova AD Prenosa za 2009.	2009			Dostavljeno
	2.11.	Ugovori CGES u vrijednosti od 50.000 do 100.000€	status na dan 16.04.2010.			Dostavljeno
	2.12.	Mjesečne fakture za gubitke izdate od strane EPCG	Apr - dec 2009.			Dostavljeno
	2.13.	Fakture izdate EPCG za korišćenje prenosne mreže u 2009 i 2010.	Apr 09- feb 10			Dostavljeno
	2.14.	Modeli OPD1	April 2009.			Dostavljeno
	2.15.	Modeli PR PDV - 2	April 2009.			Dostavljeno
	2.16.	Lista dospjeća po osnovu kredita za stambene svrhe				Dostavljeno
	2.17.	Mjesečni izvještaji o prenosu i električnoj energiji koja je isporučena u 2009. i 2010.				Dostavljeno

	2.18.	Informacije o drugim plaćanjima kao što su troškovi pomoći, grantova i rehabilitacije				Dostavljeno
	2.19.	Informacije o plaćenim kamatama na kredite tokom 2009.				Dostavljeno
	2.20.	Analitičke kartice u skladu sa protokolom za poravnanje dugovanja EPCG prema CGES	Mart 2010.		Primjer fakture vezane za protokol o poravnanju dugovanja EPCG prema Prenosu	Dostavljeno
	2.21.	Kvartalni finansijski izvještaj	31/03/10			Dostavljeno
RAČUNOVODSTVO	3.01.	Bilans stanja na dan 31.12.2009.				Dostavljeno
	3.02.	Bilans uspjeha 01.04.-31.12.2009.				Dostavljeno
	3.03.	Izjava o cash flow za period 01.04.-31.12.2009.				Dostavljeno
	3.04.	Izjava o promjena u neto sredstvima (kapital) za period 01.04.-31.12.2009.				Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
RAČUNOVODSTVO	3.05.	Komentari na finansijske izvještaje za period 01.04.-31.12.2009.				Dostavljeno
	3.06.	Model PD za period 01.04.-31.12.2009.				Dostavljeno
	3.07.	Prilog PG 1 - model				Dostavljeno
	3.08.	Prilog PG 2 - model				Dostavljeno
	3.09.	Model OA za period 01.04.-31.12.2009.				Dostavljeno
	3.10.	Računovodstvena pravila i politike CGES				Dostavljeno
	3.11.	Protokol za plaćanje dugovanja između EPCG i CGES				Dostavljeno
	3.12.	Probni bilans and dan 15.04.2010.				Dostavljeno
	3.13.	Nadoknada za korišćenje prenosne mreže				Dostavljeno
	3.14.	Nadoknada troškova prenosa				Dostavljeno
	3.15.	Odluka o oporezivanju sredstava	26.06.2009.			Dostavljeno
	3.16.	Analitička kartica				Dostavljeno
	3.17.	Uvjerjenje o zahtjevu za povraćaj poreza	April 2009.-februar 2010.			Dostavljeno
	3.18.	Gubici u prenosu u Crnoj Gori prenosna mreža za 2009.				Dostavljeno
	3.19.	Izvještaj o statusu korisnika				Dostavljeno

	3.20.	Izveštaj o statusu dobavljača				Dostupno u CGES
	3.21.	Knjigovodstvo				Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
REGULATORNI DIO	4.01.	Uredba o tarifama električne energije			Dokument je objavljen u Službenom listu RCG 47/2005, 50/2005; 42/2007; 6/2007, 54/2009	Dostavljeno
	4.02.	Zakon o energetici				Dostavljeno
	4.03.	Zakon o ratifikaciji sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore	Novembar 2006.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 66/2006 from 3.11.2006.	Dostavljeno
	4.04.	Uredba o tehničkim uslovima za priključivanje malih elektro pogona na distributivnu mrežu	11.05.2007.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 25/2007 od 11.05.2007	Dostavljeno
	4.05.	Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2025.	Dec 2007.			Dostavljeno
	4.06.	Odluka o modelu tržišta električne energije u Crnoj Gori	Jun 2007.			Dostavljeno
	4.07.	Instrukcije za uspostavljanje metodologije za obračun nabavke cijene električne energije od malih hidroelektrana	31.07.2007.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 46/2007 od 31.07.2007	Dostavljeno
	4.08.	Uredba o pristupu treće strane prenosnoj i distributivnoj mreži	11.12.2007.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 13/2007 od 18.12.2007.	Dostavljeno
	4.09.	Odluka o regulisanju cijene prenosa električne energije koja će se primijeniti na količine uvezene od strane KAP-a u sopstvenoj režiji	Februar 2008.			Dostavljeno
	4.10.	Odluka o kvalifikovanim potrošačima električne energije	26.12.2008.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 1/2009 of 09.01.2009.	Dostavljeno
	4.11.	Odluka o otvaranju tržišta električne energije	30.12.2008.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 1/2009 od 09.01.2009.	Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
REGULATORNI DIO	4.12.	Odluka o usvajanju tržišnih pravila	30.12.2008.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore CG 2/2009 od 16.01.2009.	Dostavljeno
	4.13.	Tržišna pravila	30.12.2008.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 2/2009 od 16.01.2009.	Available in CGES
	4.14.	Presuda Upravnog suda Crne Gore po osnovu tužbe CGES protiv ERA	03.02.2010.			Dostavljeno
	4.15.	Pravila o formiranju i funkcionisanju tržišta električne energije	SL 1/2009.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 1/2009 i 54/2009.	Dostavljeno
	4.16.	Odluka o formiranju cijena za korišćenje prenosne mreže i cijene za gubitke energije u prenosnoj mreži	30.07.2009.			Dostavljeno
	4.17.	Uredba o rješavanju sporova i tužbi tijela u sektoru električne energije	12.11.2009.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 79/2009 od 04.12.2009	Dostavljeno
	4.18.	Odluka o usvajanju regulatorno dozvoljenog prihoda za CGES za 2010.	23.12.2009.			Dostavljeno
	4.19.	Odluka o formiranju cijene električne energije koja će se primjenjivati od 01.01.2010	23.12.2009.		Dokument je objavljen u Službenom listu Crne Gore 87/2009 od 8/2010	Dostavljeno
	4.20.	Odluka o nadoknadi za licencu za 2010.				Dostavljeno

	4.21.	Odluka o varijaciji tarifa električne energije usvojenih odlukom agencije o usvajanju cijene električne energije br. 08/379-32 od 30.05.2008.	25.03.2010.		Odluka je bila na sudu i CGES je dobio spor	Dostavljeno
	4.22.	Tabela sa uporednim podacima u skladu sa odlukom ERA od 23.12.2009.	23.12.2009.			Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
REGULATORNI DIO	4.23.	Tužba CGES zbog poništenja odluke o promjeni tarifa				Dostavljeno
	4.24.	Kalkulacija nadoknada za licencu za prvi i drugi kvartal 2010.				Dostavljeno
	4.25.	Zaključak ERA zasnovan na rješavanju problema smanjenja prihoda CGES			Priloženi dokument je pismo upućeno ERA o prenosu naplate dugovanja na EPCG	Dostavljeno
	4.26.	Smjernice za poboljšanje regulatornog okvira	Jul 2010.			Dostavljeno
	4.27.	Privremena metodologija za određivanje regulatorno dozvoljenih prihoda				Dostavljeno
ZAKONSKI DIO	5.01.	Informacije o sudskim sporovima na dan 28.05.2010	28.05.2010.			Dostavljeno
	5.02.	Lista nepokretne imovine Prenosa AD Podgorica po tapijama na dan 01.04.2010.	01.04.2010.			Dostavljeno
	5.03.	Podaci o registrovanju promjene vlasništva i transformaciji oblika vlasništva u skladu sa Zakonom o imovinskim pravima				Dostavljeno
	5.04.	Podaci o rješavanju imovinskih odnosa za izgradnju OHL 110 kV Tivat - Kotor, dogradnju SS 110/35 kV Andrijevića i povezivanje SS na OHL 110/35 kV EVP Trebješica - Berane, itd;	mart 2010.			Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
ZAKONSKI DIO	5.05.	Sporazumi o eksproprijaciji zemlje; sporazumi o nadoknadi štete i odluke o definisanju zvaničnih obaveza sledećih projekata: OHL 110 kV Tivat - Kotor; dogradnja SS 110/35 kV Andrijevića i povezivanje SS na OHL 110 kV EVP Trebješnjica - Berane; OHL 220 kV Mojkovac - Podgorica 1 kao dogradnja SS 220/110/35 kV Mojkovac; OHL 400 kV Podgorica - Tirana i OHL 110 kV Podgorica - Bar na SS 110/35 kV Virpazar				Dostavljeno
	5.06.	Zakon o radu				Dostavljeno
	5.07.	Ugovor o zaposlenju na neodređeno i određeno vrijeme - model				Dostavljeno
	5.08.	Okončanje radnog odnosa - upozorenje (model)				Dostavljeno
	5.09.	Sporazum o regulisanju uzajamnih prava i obaveza - model				Dostavljeno
	5.10.	Spisak zaposlenih od 01.04.2010.				Dostavljeno
	5.11.	Raskid ugovora o zaposlenju - model				Dostavljeno
	5.12.	Predlog izmjene ugovora o zaposlenju – uslovi rada				Dostavljeno
	5.13.	Aneks Ugovoru o zaposlenju, ugovori o regulisanju uzajamnih prava i obaveza - model				Dostavljeno
	5.14.	Odluka o uvođenju prekovremenih radnih sati - model				Dostavljeno
	5.15.	Odluka o povećanju plata - model				Dostavljeno
	5.16.	Odluka o usklađivanju zarada - model				Dostavljeno
	5.17.	Odluka o pravu na godišnji odmor - model				Dostavljeno
	5.18.	Akt o zaštiti na radu	Decembar 2004.		Objavljeno u Službenom listu RCG br. 79/2004	Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
--------	--------	-----------------	-------	------------------	----------	--------

ZAKONSKI DIO	5.19.	Bezbjedonosne smjernice/instrukcije koje se primjenjuju kod rada na rasklopnim postrojenjima i OHL	mart 2010.			Dostavljeno
	5.20.	Program obuke za siguran rad	mart 2010.			Dostavljeno
	5.21.	Uredba o instrumentima i opremi lične zaštite na poslu	mart 2010.			Dostavljeno
	5.22.	Spisak zaposlenih sa nazivima radnih mjesta, naročito onih sa povećanim rizikom - model				Dostavljeno
	5.23.	Statistika o povredama na radu - model	2009. i 2010.			Dostavljeno
	5.24.	Evidencija obuke zaposlenih u oblasti bezbjednosti - model				Dostavljeno
	5.25.	Evidencija o izvršenoj inspekciji i testiranju radnih resursa i instrumenata i opreme lične zaštite na poslu - model	2008			Dostavljeno
	5.26.	Evidencija o ranijim i periodičnim zdravstvenim pregledima - model				Dostavljeno
	5.27.	Spisak sporazuma o eksproprijaciji zemlje za potrebe izgradnje kule na OHL				Dostavljeno
	5.28.	Sporazum o prenosu imovinskih prava u vezi sa građevinskim zemljištem za utvrđivanje namjene	Jun 2008.			Dostavljeno
	5.29.	Uredba o rješavanju stambenih pitanja zaposlenih	16.10.2006.			Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
--------	--------	-----------------	-------	------------------	----------	--------

ZAKONSKI DIO	5.30.	Spisak zaposlenih CGES na dan 31.12.2009.	31.12.2009.		Dodatni dokument je godišnji izvještaj o doprinosima i porezima plaćenim na lični prihod za 2009. i izvještaj o platama rukovodstva	Dostavljeno
	5.31.	Tabelarni pregled klasifikacije radnih mjesta na dan 01.04.2010.	01.04.2010.			Dostavljeno
	5.32.	Spisak zaposlenih CGES koji su raskinuli radni odnos	31.03.2010.			Dostavljeno
	5.33.	Podaci o parnicama u kojima je Prenos tužena strana na dan 11.02.2010.	11.02.2010			Dostavljeno
	5.34.	Presuda Privrednog suda po osnovu tužbe KAP-a				Dostavljeno
	5.35.	Žalba CGES protiv presude br. 445/06				Dostavljeno
	5.36.	Kriterijumi i mjere za ocjenu radnog učinka				Dostavljeno
	5.37.	Žalba na poništenje ERA odluke o regulatornom prihodu			Dodatni dokument je poziv CGES kao zainteresovanoj strani da učestvuje na raspravi	Dostavljeno
	5.38.	Odgovor na žalbu CGES prema ERA				Dostavljeno
	5.39.	Dopunske informacije o rješavanju imovinsko-pravnih nosa	12.05.2010.			Dostavljeno
	5.40.	Podaci o aktivnostima u vezi sa registrovanjem zemlje				Dostavljeno
	5.41.	Podnošenje materijala na ekspertizu				Dostavljeno
	5.42.	Sporazum između EPCG i CGES				Dostavljeno
	5.43.	Ugovor sa Svjetskom bankom			Dodatni dokument je prevedena verzija	Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TEHNIČKI DIO	6.01.	Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata, Službeni list Crne Gore br. 51/2008god.				Dostupno u CGES
	6.02.	Pravila održavanja elektro-energetskih objekata – standardi i tehnički normativi –Jugoslovenska elektro-energetska zajednica			Testiranje i analiza koja je potrebna u skladu uredbe o održavanju vrše treće strane, kao što je analiza goriva za transformator, testiranje elektro instalacije, testiranje rezervoara pod pritiskom	Dostupno u CGES

	6.03.	Prikupljanje uredbi o elektro inženjeringu – savezna uredba				Dostupno u CGES
	6.04.	Ispitivanje radne spremnosti trafostanica i nadzemnih vodova za 2008. i 2009. za Regulatornu agenciju				Dostupno u CGES
	6.05.	Mjesečno ispitivanje radne spremnosti trafostanica i nadzemnih vodova za 2008. i 2009. za Regulatornu agenciju				Dostupno u CGES
	6.06.	Mjesečno ispitivanje radne spremnosti trafostanica i nadzemnih vodova za 2008. i 2009. za ELEKTROPRENOS – za direktora				Dostupno u CGES
	6.07.	Dijagram jednog voda za našu trafostanicu sa osnovnim podacima			Priprema je u toku zbog inoviranja postojećih	Dostupno u CGES
	6.08.	Osnovna tehnička dokumentacija za sve naše trafostanice			Priprema je u toku zbog inoviranja postojećih	Dostupno u CGES

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
--------	--------	-----------------	-------	------------------	----------	--------

TEHNIČKI DIO	6.09.	Spisak potrebnih odobrenja nadležnog organa u skladu sa posebnim uredbama za objekte u skladu sa članom 91 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za ekonomski razvoj -februar 2009.			Za dobijanje svih potrebnih odobrenja, zahtjevi se podnose uz finansijsku obavezu koju utvrđuje nadležno ministarstvo. Nakon završetka dogradnje, izgradnje novih objekata, dobijenih odobrenja, izrade glavnog projekta, formira se komisija za prihvatanje objekata što zahtijeva i finansijske resurse. Nakon dobrenja od strane Tehničke komisije, zahtjev se podnosi nadležnom organu za dobijanje upotrebne dozvole	Dostupno u CGES
	6.10.	Tumačenje Ministarstva ekonomije, inspektora za energetiku, šta podrazumijeva rekonstrukcija određene opreme.			Tumačenje prepušteno Join Stock kompaniji Prenos -Elektroprenos- Podgorica, pismo br. 0404-1468/2 od 08.10.2009.	Dostupno u CGES
	6.11.	Tržišni operater plan održavanja za 2010.				Dostavljeno
	6.12.	NOOS plan za tržišnog operatera za 2010.				Dostavljeno
	6.13.	Plan nabavke kancelarijske opreme za tržišnog operatera za 2010.				Dostavljeno
	6.14.	Tenderska dokumentacija za izgradnju 400OHLkV Podgorica2-Tirana				Dostupno u CGES
	6.15.	Tenderska dokumentacija za izgradnju OHLk Podgorica2 – granica sa Albanijom				Dostupno u CGES

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TEHNIČKI DIO	6.16.	Ugovor br. 1881 od 26.02.2010.				Dostupno u CGES
	6.17.	Ugovor br. 1882 od 26.02.2010.			U toku	Dostupno u CGES
	6.18.	Ugovor br. 9066 od 31.12.2009.				Dostupno u CGES

	6.19.	Ugovor br. 8682 od 23.12.2009.			U toku	Dostupno u CGES
	6.20.	Ugovor br. 30-00-8710 od 16.10.2008.			U toku	Dostupno u CGES
	6.21.	Ugovor br. 30-00-10563 od 08.12.2008.				Dostupno u CGES
	6.22.	Ugovor o izgradnji SS 110/35, 2x20MVA Virpazar br. 10-00-8712				Dostupno u CGES
	6.23.	Ugovor o nabavci opreme za dogradnju SS Mojkovac i SS Andrijevića br. 30-00-733, 30-00-734 i 30-00-735				Dostupno u CGES
	6.24.	Ugovor o izvođenju radova na dogradnji SS Mojkovac i SS Andrijevića br. 3377 od 10.07.2009.				Dostupno u CGES
	6.25.	Ugovor o izgradnji SS Podgorica 5 i SS Ribarevine (sa KfW bankom, konsultantom i konzorcijumom SIEMENS - DALEKOVOD ZG)				Dostupno u CGES

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TEHNIČKI DIO	6.26.	Ugovor za izgradnju nadzemnih vodova 110 kV Tivat - Kotor				Dostupno u CGES
	6.27.	Ugovor o isporuci 110KV SF6 pogona za izgradnju SS 110/35/10kV Kotor				Dostupno u CGES
	6.28.	Priprema dokumenta projekta, ugovor za dogradnju SS110/35 kV Tivat				Dostupno u CGES
	6.29.	Ugovor izgradnji nadzemnog voda 400 kV Podgorica 2 - Albanija i dogradnju SS 400/110 kV Podgorica 2				Dostupno u CGES
	6.30.	Razvojna studija za prenosnu i distributivnu mrežu Podgorica i Nikšić za period do 2025.				Dostupno u CGES
	6.31.	Glavni projekat za SS Virpazar, Podgorica 5 i Ribarevine u digitalnoj formi		CD		Dostupno u CGES
	6.32.	Pravila tehničkih standarda za izgradnju nadzemnih elektro vodova nominalnog napona 1kv to 400kV (Službeni list SFRJ 65/88 i Službeni list SRJ 18/92)				Dostupno u CGES

	6.33.	Uredbe o održavanju elektro-energetskih postrojenja prenosne mreže GSE 78/91				Dostupno u CGES
	6.34.	Plan revizije i remonta za elektro pogone za 2010.				Dostupno u CGES
	6.35.	Plan rada za predstojeće mjesece				Dostupno u CGES
	6.36.	Mjesečni izvještaj o radu sektora za održavanje trafostanica				Dostupno u CGES
	6.37.	Mjesečni izvještaj o radu sektora za održavanje nadzemnih vodova				Dostupno u CGES

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TEHNIČKI DIO	6.38.	Radni nalozi				Dostupno u CGES
	6.39.	Izvještaj o radu izvršenom po osnovu radnog naloga				Dostupno u CGES
	6.40.	Tehnički izvještaji o aktivnostima većeg obima i složenosti				Dostupno u CGES
	6.41.	Program rada				Dostupno u CGES
	6.42.	Izvještaji o redovnom ispitivanju OHL				Dostupno u CGES
	6.43.	Forma izvještaja za oštećenja mašinerije, mašinskih uređaja, instalacija i uređaja				Dostupno u CGES
	6.44.	Forma izvještaja o nepovoljnim događajima (za treće strane)				Dostupno u CGES
	6.45.	Mjesečni izvještaji o ispuštanju goriva				Dostupno u CGES
	6.46.	Forma izvještaja o kvaru vozila				Dostupno u CGES
	6.47.	Putni nalozi				Dostupno u CGES
	6.48.	Putni nalozi za vozila				Dostupno u CGES
	6.49.	Atesti za građevinsku opremu				Dostupno u CGES
	6.50.	Izvještaji o istovaru materijala				Dostupno u CGES
	6.51.	Izdavanje skladišnih priznanica				Dostupno u CGES

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TEHNIČKI DIO	6.52.	Skladišni tovar				Dostupno u CGES
	6.53.	Povračaj u skladište				Dostupno u CGES
	6.54.	Uredba o održavanju elektro pogona u prenosnoj mreži GSE 78/91				Dostupno u CGES
	6.55.	IEC međunarodni inženjering standardi, izdanje 2009.				Dostupno u CGES
	6.56.	Šifra mreže				Dostupno u CGES
	6.57.	Investicioni plan za period 2010-2014				Dostupno u CGES
	6.58.	SS 110/35 kV, 2x20MVA Virpazar: § Ugovor za izgradnju SS Virpazar »ključ u ruke« sa konzorcijumom ABB-ELNOS BL- BEMAX br. 10-008712 § Ugovor za vršenje nadzora izgradnje br. 30-00-8966 § Ugovor za reviziju glavnog projekta br. 30-00-409 § Aneks 1 Ugovora za izgradnju SS Virpazar br. 10-00-15032 § Aneks 3 Ugovora za izgradnju SS Virpazar br. 6716				Dostupno u CGES

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
--------	--------	-----------------	-------	------------------	----------	--------

TEHNIČKI DIO	6.59.	SS Ribarevine i Podgorica5: § Ugovor sa KfW bankom br. 10-00-12959 od 23.07.2007. § Poseban ugovor sa KfW bankom br. 10-00-12959 od 23.07.2007. § Ugovor sa Fichtner GMBH&CO § Ugovor sa SIEMENS &DALEKOVOD 10-00-1565 od 16.12.2008. § Ugovor sa Minel el.oprema i pogoni Beograd br. 30-00-8175/07 § Ugovor sa Energoinvestom Sarajevo br. 30-00-8212/07			Dodatni dokument je konzorcijum Simens - Dalekovod (dostavljen)	Dostupno u CGES
	6.60.	SS Mojkovac i Andrijevisa: § Ugovor sa ABB Zagreb br. 30-00-735 § Ugovor sa Minel Beograd br. 30-00-734 § Ugovor sa ETRA Ljubljana br. 30-00-733 § Ugovor sa Dalekovodom Zagreb br. 30-00-2412 § Ugovor sa SEEC Beograd br. 30-00 – 11021 § Aneks Ugovora sa ETRA Ljubljana br. 1053			Ugovor za isporuku opreme	Dostupno u CGES
	6.61.	Ugovor sa Dalekovod Zagreb br. 3377			Ugovor za izvođenje radova	Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TEHNIČKI DIO	6.62.	SS Tivat : § Ugovor sa ELNOS BL br. 3909				Dostupno u CGES
	6.63.	NADZEMNI VOD 110 kV Tivat-Kotor : § Ugovor sa Dalekovod Zagreb br. 10-00-5519 § Ugovor sa Energosistems no. 2198 § Aneks Ugovora sa Energosistems br. 4272			Dostupan ugovor 10-00-5519 / Ugovor za izvođenje radova	Dostupno u CGES

	6.64.	SS 110/35/10 kV Kotor : § Ugovor sa Korona inžinjeri br. 5404 § Ugovor sa SEEC Beograd br. 30-00-2076 § Ugovor sa Consortium ABB-Dalekovod br. 10-00- 6654			Dostupna skenirana verzija ugovora 10 - 00 - 6654	Dostupno u CGES
--	-------	---	--	--	--	-----------------

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TEHNIČKI DIO	6.65.	Nadzemni vod 400 kV Podgorica-Albanija: § Ugovor sa Fichtner GMBH&CO br. 2001-40- 798 § Ugovor sa Dalekovod Zagreb br. 10-00- 12971 § Ugovor sa KESH Albanija br. 10- 00 - 13077 § Ugovor sa S.P.A.K. Podgorica br. 30-00-11257 § Ugovor sa GEOPROJEKT br. 2166 § Ugovor sa Konstrukcija- Podgorica br. 30-00-160 § Ugovor sa Refleksing Podgorica br. 30-00- 2439 § Ugovor sa Institutom za javno zdravlje br. 8389				Dostupno u CGES
	6.66.	Pregled održavanja i nabavke za NDC za 2010.			Dokument sadrži: 1) plan ulaganja i održavanja, 2) Plan opreme i rezervnih dijelova, 3) Plan nabavke instrumenata, sitnog inventara i zaliha i 4) Plan sticanja drugih fiksnih sredstava	Dostupno u CGES
	6.67.	Investiciono-razvojni plan	Jun 2010.			Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
TELEKOMUNIKACIJA	7.01.	Licenca br. 01-129 za privatne telekomunikacione mreže i korišćenje radio frekvencije				Dostavljeno

	7.02.	Ugovor br. 30-00-4733 sa Corona-Slovenija za pružanje konsultantskih usluga za OPGW				Dostavljeno
	7.03.	Ugovor br. 30-00-381 sa Draka-Njemačka za nabavku OPGW kabla				Dostavljeno
	7.04.	Ugovor br. 30-00-5870 sa Elnos-BiH za postavljanje OPGW kabla				Dostavljeno
	7.05.	Ugovor br. 232 i 233 za nabavku i postavljanje OPGW između SS Tološi - SS Virpazar				Dostavljeno
	7.06.	Ugovor sa T-COM za zakup 2 Mb / s za sve naše objekte				Dostavljeno
	7.07.	Ugovor sa T-COM za mobilnu telefoniju				Dostavljeno
	7.08.	Plan nabavke opreme i rezervnih djelova za 2010				Dostupno u CGES
	7.09.	Plan opreme i rezervnih djelova za 2010				Dostupno u CGES
	7.10.	Ugovor sa Broadcast Centre za korišćenje repetitora Spas i Tvrđas				Dostavljeno
	7.11.	Ugovor sa Promonteam za korišćenje repetitora Ostrog			Dodatni dokument je aneks ovog dokumenta	Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
JAVNE NABAVKE	8.01.	Zakon o javnim nabavkama				Dostavljeno
	8.02.	Uredba o metodologiji predstavljanja kriterijuma odgovarajućim brojem bodova, načinu i procesu vrednovanja i upoređivanja ponuda				Dostavljeno
	8.03.	Plan nabavke za 2010 za CGES				Dostavljeno

	8.04.	Ugovori za javne nabavke Prenosa AD sa: Transmission line Zagreb: Trebješica - Berane sistemom „ulaz-izlaz“, funkcionalno testiranje i stavljanje u pogon po principu „ključ u ruke“. Izrada glavnog projekta i projekta za održavanje objekata, isporuka čeličnih stubova mrežne konstrukcije, radovi na izgradnji i dogradnji SS 220/110/35 kV Mojkovac i izgradnji OHL 220kV Podgorica 1 - Pljevlja 2 po sistemu „ulaz-izlaz“, funkcionalno testiranje i stavljanje u pogon po sistemu „ključ u ruke“				Dostavljeno
	8.05.	Enel Nik: postojeći transformatori Si 123-15 komada				Dostavljeno
	8.06.	Higijena prostora Danilovgrad: čišćenje i higijena				Dostavljeno
	8.07.	ABS Minel Beograd: Transport i popravka transformatora 110/36, 75/6.3 kV, 63 MVA				Dostavljeno

STAVKA	INDEKS	NAZIV DOKUMENTA	DATUM	FORMAT DOKUMENTA	KOMENTAR	STATUS
JAVNE NABAVKE	8.08.	Matkom Nik: postojeći transformatori Si 420 (3 kom.) naponski transformator 420 (br. 3), Instrumentni transformatori Si 123 (kom24), Mjerenje postojećeg transformatora 35 kV (komada 18), provodni izolatori 35 kV (kom. 36)				Dostavljeno
	8.09.	ABB Zagreb: numerički multifunkcionalni mikroprocesor za zaštitu transformatora – provodni izolator 420kV				Dostavljeno

	8.10.	Elektroenergetski koordinacioni centar Beograd: Consulting-design, telekomunikacione i informacijske i obrazovne usluge				Dostavljeno
	8.11.	Batara Podgorica: oprema - kanapi - izolatori - kablovi				Dostavljeno
	8.12.	Elnos Banja Luka: isporuka OPGW kabla (30 km.) i prateće opreme				Dostavljeno
	8.13.	Elnos Banja Luka: postavljanje OPGW kabla (30 km) i prateće opreme				Dostavljeno
	8.14.	Matkom Nikšić: rezervni dijelovi za proizvodne prekidače Minel				Dostavljeno
	8.15.	Elnos Banja Luka: elektro i građevinski radovi na zamjeni 7 novih diskonektora 400 kV u 400/110 kV trafostanici Podgorica 2, sa nabavkom i instalacijom nedostajuće sekundarne opreme i materijala od strane odabranog izvođača.				Dostavljeno
	8.16.	Konzorcijum Lovćen osiguranje Podgorica & SWSS Osiguranje Podgorica: osiguranje imovine za CGES u 2010.				Dostavljeno

PRILOG 7

PRILOG SA OBJAVLJENIM PODACIMA

Dio I

Odjeljak 5.1.13. Imovina

- **Podstanica 220/110/35 kV Mojkovac**

Odlukom Uprave za nekretnine br. 116-954-120/9 od 3. decembra 2009 Prenos (CGES) je upisan kao vlasnik objekta. Opština Mojkovac je upisana kao vlasnik zemljišta, dok Prenos (CGES) ima pravo korišćenja na istom. U skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima (*»Sl.list CG br. 19/09«*), podnijet je zahtjev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine. Odlukom Uprave za nekretnine br. 116954-144/9 od 19 marta 2010, zahtjev za pretvaranje je odbijen. Prenos (CGES) je podnio žalbu na ovu Odluku i žalbeni postupak je u toku.

- **Podstanica 110/35 kV Tivat**

Prenos (CGES) je upisan kao vlasnik objekta. Opština Tivat je upisana kao vlasnik zemljišta, na kome Prenos (CGES) ima pravo korišćenja. U skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima (*»Sl.list CG br. 19/09«*), podnijet je zahtjev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

- **Poslovna zgrada Dalekovod tima u Bijelom Polju**

Prenos (CGES) je upisan kao vlasnik objekata. Opština Bijelo Pole je upisana kao vlasnik zemljišta, na kome Prenos (CGES) ima pravo korišćenja. U skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima (*»Sl.list CG br. 19/09«*), podnijet je zahtjev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

- **Podstanica 110/35 kV Herceg Novi**

EPCG je trenutno upisan kao korisnik objekta. Odlukom Uprave za nekretnine br. 954-109-UP/I-3018/1-2009 od 18. marta 2010, Prenos (CGES) je upisan kao vlasnik objekta sa pravom korišćenja na zemljištu. Istom odlukom je utvrđeno pretvaranje prava korišćenja na zemljištu u pravo svojine u korist Prenosa (CGES). Međutim osnovni tužilac iz Herceg Novog je podnio žalbu na dio odluke kojim se utvrđuje pretvaranje prava korišćenja na zemljištu u pravo svojine. Zalbeni postupak je u toku.

- **Gradsko građevinsko zemljište u Podgorici**

Vidi tačku 2 Dijela 2 dolje "Odvajanje od EPCG".

- **Poslovna zgrada u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog broj 18, Podgorica**

Poslovna zgrada je u susvojini Akcionarskog društva Prenos sa udjelom od 55% i Elektroprivrede Crna Gore AD Nikšić sa udjelom od 45%. U toku su aktivnosti u vezi sa diobom zgrade.

- **Hotel u Gornjoj Bukovici**

Objekat i zemljište su upisani kao suvlasništvo Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić sa udjelom od 45% i Akcionarskog društva Prenos sa udjelom od 55%.

- **Poslovna zgrada NDC u Podgorici**

Zgrada i zemljište su trenutno registrovani kao svojina Opštine Podgorica. Međutim, pošto je Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic dobila ovo zemljište kako bi ga privela namjeni, što je i učinila, Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic je podnijela zahtjev za upis prava svojine na zgradi površine 517 m² izgrađenoj na katastarskoj parceli 1330/2 Katastarska Opština Podgorica, kao i na zemljištu površine 1500 m² na katastarskim parcelama 1330 i 1331, Katastarska Opština Podgorica. Uprava za nekretnine je odobrila zahtjev za upis prava svojine na zgradi, kao i prava korišćenja zemljišta pod zgradom u korist Elektroprivrede Crne Gore AD Niksic, ali je odbila zahtjev za upis svojine na zemljištu na katastarskim parcelama 1330 i 1331, Katastarska Opština Podgorica. Opština Podgorica je ostala upisani vlasnik zemljišta. Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic je podnijela žalbu na odbijanje upisa svojine na zemljištu, žalba je usvojena i odluka Uprave za nekretnine- područna jedinica Podgorica poništena. U toku je novi postupak pred Upravom za nekretnine.

- **Repetitor za radio stanicu (Ultra kratki talasi –UKT) Bjelasica**

Repetitor je upisan kao vlasništvo Saveznog Sekretarijata za Narodnu odbranu. Međutim, bez obzira na gorenavedeno, u skladu sa Ugovorom o međusobnim odnosima, načinom korišćenja i održavanja UKT objekata zaključenim između Radio Televizije Podgorica, Vojne Pošte 2939 Titograd, PTT Saobraćaja, i Elektroprivrede Crne Gore AD Niksic, objekat je u susvojini ovih lica, sa udjelom CGES od 12,2%.

- **Repetitor za radio stanicu (Ultra kratki talasi –UKT) Lovćen**

Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic je upisana kao korisnik repetitora u listu nepokretnosti 163 Katastarska Opština Njeguši Međutim, bez obzira na gorenavedeno, u skladu sa Ugovorom o međusobnim odnosima, načinom korišćenja i održavanja UKT objekata zaključenim između Radio Televizije Podgorica, Vojne Pošte 2939 Titograd, PTT Saobraćaja, i Elektroprivrede Crne Gore AD Niksic, objekat je u susvojini ovih lica, sa udjelom CGES od 9,7%. Pravni sledbenik Radio Televizije Podgorica i PTT Saobraćaja je pokrenuo postupak za upis susvojine u Katastru.

- **Pogon 35kV**

CGES je vlasnik pogona od 35 kV u svojim podstanicama, ali operativno njima upravlja Distribucija.

- **Upis zemljišta na kojem se nalaze stubovi noovoizgrađenih 400 kV dalekovoda Podgorica – Tirana Akcionarskog društva Prenos**

U vezi 400 kV dalekovoda Podgorica-Tirana, u nekim slučajevima (u kojima nijesu sprovedeni ostavinski postupci), ugovori o kupovini zemljišta za svrhu postavljanja i izgradnje stubova za dalekovode su se zaključivali sa licima koja nisu bili upisani kao vlasnici, a na osnovu sudski ovjerenih izjava datih pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojima se potvrđuje da je odnosna zemlja u njihovom vlasništvu. Ovo se sprovodilo da bi se uštedjelo vrijeme i

omogućilo CGES-u da postavi i izgradi stubove za dalekovod 400 kV Podgorica – Tirana. Međutim, kao posledica toga, nije moguće upisati pravo svojine na zemljištu koje je kupljeno na navedeni način. Zemljište koje je relevantno za dalekovod 400 kV Podgorica – Tirana se najvećim delom nalazi u Malesiji (prema albanskoj granici) i manjim delom u Kućima (blizu Podgorice).

Dio II

Odvajanje od EPCG (Odeljak 5.1.6.)

1. Sve inostrane ugovore o kreditu Društva prvobitno je zaključila Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic, a nakon odvajanja Prenosa, ti krediti (ili dio tih kredita) su prenijeti na Društvo. Prenos, Elektroprivreda i strane banke koje su dale i odobrile date kredite trenutno pregovaraju, prilagođavaju i u odvojenim ugovorima formalizuju odredbe koje formalno regulišu prenos tih kredita, kao i dodatne pravne obaveze vezane za iste. Posebno, (i) u vezi sa kreditima sa Svetskom bankom, odnosno strane su potpisale Ugovor o prenosu kredita sa Svetskom bankom, (ii) ugovor sa KfW – Nemačka banka za razvoj, u postupku potpisivanja, i (iii) jedan takav ugovor a EIB – Evropskom investicionom bankom, Luksemburg –treba da bude ispregovaran i finaliziran.
2. U skladu sa Odlukom o osnivanju AD PRENOS-a, Skupština akcionara EPCG je ustupila dio zemljišta površine 3.873 m², katastarske parcele 2161/1, 2161/3 i 2161/4 u Podgorici CGES-u (tada Prenos) kao novoosnovanom društvu. Dana 24. juna 2008, EPCG (tada je Prenos bio njen sastavni deo) zaključila ugovor o izgradnji stambene i poslovne zgrade sa privatnim inestitorom DOO Radenko, Podgorica na gorenavedenim parcelama, na osnovu kojeg će privatni investitor steći 71,8% površine novoizgrađenog objekta. Nakon odvajanja, EPCG i CGES su se dogovorili da između sebe podijele vlasništvo na dijelu od 28% od novoizgrađenog objekta, tako što će CGES steći 75%, a EPCG 25%.
3. Određeni ugovori koje je zaključila EPCG

EPCG i CGES trenutno pregovaraju o načinu regulisanja sledećih ugovora zaključenih između EPCG i trećih strana, a koji se odnose na određene radove i opremu u vezi pojedinih prenosnih projekata CGES-a:

- Projekat- izgradnja 110kV postrojenja TS110/35/10 kV KOTOR (Škaljari)

Ugovor o izgradnji po sistemu “kluč u ruke” koji je EPCG u junu 2009 zaključila sa konzorcijumom ABB-Dalekovod Zagreb.

- Projekat- izgradnja 110kV postrojenja TS110/35/10 kV KOTOR (Škaljari)

Dana 13. maja 2009, EPCG i Dalekovod D.D.- Zagreb su zaključili ugovor o kupovini opreme za dalekovod u iznosu od EUR 386.191,00.

PRILOG 8

UGOVOR O KOORDINACIJI PROJEKTA

